დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ-დასავალი

2020 წლის 24 - 30 აგვისტო

N35 (1343)

ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

«ოცნებაავ», აუცილებლად!

ეს უნდა იყოს „ოცნების“ მიერ ქართველ ხალხთან დადებული ერთგვარი ხელშეკრულება, რომელიც ამთავითვე უარყოფს ყოველგვარ პარტნიორობას სააკაშვილის, ბოკერიას, ხაზარაძისა თუ ვაშაძის პარტიებთან!

15

მიხეილ ცაგარელი:

თუ გვინდა, არჩევნებმა მეტ-ნაკლები სიმშვიდით ჩაიაროს, 31 ოქტომბერს არ უნდა ჩატარდეს!

„წინ არანაკლებ რთული და დაძაბული შემოდგომაა!“

10

ღია წერილი ლევან ვასაძეს,

რომელიც ორლობის ჭორიკანასავით ალაპარაკდა!

4

გესმის, რაინდო?!

ანზორ მელია:

ნაცია თუ ქოცი, ვინც ქართულ მედიცინას სპობს, პასუხი უნდა აგოს!

„ნიკა არ არის ნაციონალი, ის ნამდვილი ქართველია!“

„ბატონ გიორგი გახარიას ძალიან დიდ პატივს ვცემ!“

6-7

„ბიძინა ივანიშვილი ჩემი მტერი არ არის!“

გახარიას თითი და ხაზარაძის მითი 19

ვახტანგ მაისაია:

„ბატკა“ არც იანუკოვიჩია და არც სარქსიანი, მისი დამხობა ადვილი არ იქნება!

12

არნო ხიდირბეგიშვილი:

5

ბელარუსის შემდეგ ხელისუფლების შეცვლის მცდელობები მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეს მოედება!

„ლუკაშენკო არ ჩარეულა, როდესაც ქართველები აქ ერთმანეთს ხოცავდნენ, არ ჩარეულა, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი მოსახლეობას აწამებდა...“

ემზარ კვიციანი:

კარგს არაფერს ველი!

„აფხაზეთის დასაბრუნებლად ძალიან დიდი შანსი გვაქვს, მაგრამ ხელისუფლებაში ეროვნული ძალა უნდა იყოს და არა უცხო ქვეყნის აგენტურა!“

16

ეს არ უნდა მომხდარიყო! 8

ვახტანგ ხარჩილავა

31 ოქტომბერი გრანდიოზული „უზორკის“ დღედ უნდა გამოცხადდეს!

14

უნდა დამთავრდეს ნაცმოძრაობა — 21-ე საუკუნის ქართული ფაშიზმი!

ლევან დოლიძე:

ომი დაიწყო თუ არა, სულ რამდენიმე დღეში სტალინის სამუშაო კაბინეტში სუვოროვისა და კუტუზოვის პორტრეტები გაჩნდა!

24-25

პაატა შავაძე:

ვასიკო მაღლაფერიძე მიდის!

საქართველოს ანტიკორუფციული პალატის თავმჯდომარე, ცნობილი ადვოკატი პაატა შავაძე პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მიმართავს, შეაჩეროს საქართველოში იუვენალური იუსტიციის კაბალური ნაბიჯები და მოსახლეობის მიმართ განხორციელებული სამედიცინო ინტერვენცია:

— პირველი სექტემბრიდან ძალაში შედის **ბავშვთა უფლებების დაცვის კოდექსი,** რომელის მიხედვითაც ინტერნეტსივრცესა და ტელევიზიებში იკრძალება ისეთი მასალების გამოქვეყნება, რაც ბავშვის ფსიქიკაზე მოქმედებს და თრგუნავს. ერთი შეხედვით, ვითომ ბავშვებზე ზრუნავენ, მაგრამ რატომღაც არ აინტერესებთ ბავშვების მდგომარეობა, როცა იუვენალური იუსტიციის დანერგვით ბიოლოგიურ მშობლებს აშორებენ და ოჯახებიდან გაჰყავთ. არადა, ბავშვი იმაზე მეტად როგორ უნდა დათრგუნო, როცა ღვიძლი მშობლებისგან იტაცებ. ახალ ოჯახს, სადაც ბავშვი მიჰყავთ, ერთ ბავშვზე 800 ლარს უხდიან. მისცენ ეს თანხა ბიოლოგიურ მშობლებს, 800 თუ არა, 400 ლარი მაინც და თავიანთ შვილს თავად მიხედავენ!

— ბიოლოგიურ მშობლებს აქვთ თუ არა წართმეული შვილების ნახვის უფლება?

— ბიოლოგიურ მშობელს აკრძალული აქვს იმ ოჯახში მისვლა, რომელსაც მათი ღვიძლი შვილი გადაეცა. თუ ხმაურს ატეხს, შვილების ნახვას ვერასოდეს ეღირსება. ამას ბავშვის ფსიქოლოგიური დაცვით ხსნიან. ახლა საკითხავია, როცა დაღამდება, **ვინ უნდა შეამოწმებს, ღვიძლ მშობლებთან დაშორებულ ბავშვს ვინ ჩაიწვენს ლოგინში, ვინ როგორ მოეფერება, ვინ როგორ გარყვნის?** ხმამაღლა ვაცხადებ, ეს არის ქართული გენოფონდის პირდაპირი მოსპობა, ქართული ოჯახების წინააღმდეგ გამოცხადებული ომი, იმიტომ, რომ საქართველოში ბევრი გაჭირვებული ოჯახია და არავინ იცის, როგორ გადაწყვეტს მათი შვილების ბედს იუვენალური იუსტიცია. ხმამაღლა ვაცხადებ, ამათ უნდათ, რაც შეიძლება მეტი გარყვნილი გაიზარდოს დატრენინგებულ ოჯახებში. **ასევე გაფრთხილებთ** — ვისაც სახლში ბავშვები გყავთ, ნუ მიაკარებთ მათ **დატრენინგებულ ძიძებს,** ჩათვალეთ, რომ ოჯახში მტერი შეგყავთ!

ბავშვის უფლებათა კოდექსი საერთოდ არ ცნობს პაპასა და ბებიას, ამით მიაღწევენ იმას, რომ ბავშვები საერთოდ დაკარგავენ უფროსებისადმი პატივისცემას, ზრდილობასა და კულტურას.

ასეთია რეალობა და, **სამწუხაროდ, ქართულ ოჯახებზე შეტევას სწორედ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ახორციელებს.** ამის ერთ-ერთი პიონერი ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე **სოფიო კილაძეა** და იუვენალური იუსტიციის ერთ-ერთი განშტოების ხელმძღვანელი, საზოგადოებრივი არხის ყოფილი შეფის შვილი **მერი მაღლაფერიძე.**

— ვასილ მაღლაფერიძის შვილი?

— დიახ. როცა ბათუმში ფუტკარაძეების ოჯახიდან წაყვანილი 9 ბავშვის დაბრუნებასთან დაკავშირებით მივედი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის წარმომადგენელმა **ციცო ჩიკვაიძემ** განაცხადა, რომ მათი ხელმძღვანელი ამ კუთხით **ვასიკო მაღლაფერიძის შვილია.** პოლიტიკოსი **ლევან ჩაჩუაც** იქ იყო და გაიკვირვა — **უი, ჩვენი ვასიკოს შვილი არისო?** ვასიკოს შვილი კი არის, მაგრამ კარგს რომ არაფერს აკეთებს, ცხადია. **ახლა აღარ მოვყვები, ვასიკო მაღლაფერიძე ვინ იყო ან რას და ვის ემსახურებოდა. კითხვები გაჩნდა, ეჭვები წამოვიდა. სჯობს, ამ მამა-შვილმა იფიქროს, რა ტანჯვაა ბავშვების უმოწყალოდ გაყვანა ოჯახებიდან, ჩაიხედონ მათ სულში რა ტრიალებს!** ვასიკო მაღლაფერიძე კი მიდის, მაგრამ მერი მაღლაფერიძე მოდის!!!

— იუვენალური იუსტიციის ფეხის მოკიდებას საქართველოში ოჯახური ძალადობის შემთხვევათა გახშირებასაც უკავშირებენ...

— სახელმწიფო, ერთი მხრივ, გეუბნება, რომ იცავს ოჯახსა და მის მთლიანობას, მაგრამ ამ დროს ყველაფერი პირიქითაა. თუ ცოლმა სადილი არ დაგახვედრა, ან პიჯაკი დაგხვდა დაჭმუჭნილი, შეუძლია, დარეკოს 112-ზე და განაცხადოს, რომ ქმარი მისი ნების წინააღმდეგ აიძულებს საქმის კეთებას. **საკმარისია, 112-ზე შესული ზარის საფუძველზე მისულ პოლიციას ანერვიულებული ქალი დახვდეს, რომ ეს უკვე ოჯახური ძალადობის დადგენის საფუძველია.** ამას ეწებება იუვენალური იუსტიციის თემა — სადაც ოჯახური ძალადობაა, სოციალური სამსახურის მხრიდან იმ ოჯახიდან ბავშვების გაყვანაც თავისუფლად შეიძლება. მითუმეტეს მაშინ, თუ ამას ოჯახის მძიმე ეკონომიკური ფონი ემატება.

— ამ დროს საქმის მსვლელობა რა ფორმით მიმდინარეობს?

— როცა ერთ-ერთი მეუღლის მიმართ განაჩენი ძალაშია შესული და ოჯახური ძალადობაა დაფიქსირებული, მათთან სოცმუშაკი მიდის. შემდეგ საცხოვრებელი სახლის მიხედვით საქმე სასამართლოს გადაეგზავნება, 24 საათის განმავლობაში გამოიტანენ განაჩენს — ბავშვი ან სოციალურ მუშაკს მიჰყავს, ან საკუთარ ოჯახში ტოვებენ. რაც მთავარია, სასამართლო გადაწყვეტილებას ზეპირი მოსმენის გარეშე იღებს და არ ეკითხება ბავშვს, უნდა თუ არა მშობლებისაგან წასვლა. სასამართლო არც საცხოვრებელ მისამართზე ათვალიერებს ბინას, არც მეზობლებთან ახდენს გასაუბრებას. ვითომ ბავშვს უფრთხილდებიან, მოსამართლე მანტიაში რომ დაინახოს, დაითრგუნებაო, მაგრამ, როცა წივილ-კივილით დედას სტაცებენ, განა ეს დათრგუნვა არ არის?



— რა ხდება, თუ ქმარზე შემაკავებელი ორდერია გამოწერილი?

— ოქმში ასეთი შეკითხვაა შეტანილი: ხომ არ გიშლით მეუღლე მეგობარი მამაკაცის ყოლას? ესე იგი — რა მოხდა, თუ ქმრიან ქალს მეგობარი მამაკაცი, ე. წ. ბოიფრენდი ჰყავს?! **ცოლს თუ ასეთი ცხოვრება უნდა, უფლება უნდა მისცე!** თუ უსაყვედუროებ — ჩემ გარდა სხვა მამაკაცი რატომ გყავსო (ანუ თუ ქმარი ცოლის ნების წინააღმდეგ წავა), ეს ძალადობად ჩაითვლება. ახლა **მიპასუხეთ — ქართველი კაცი ამას მოითმენს?** ეს არის საშინელება, ქართული მენტალობის მსხვრევა, ოჯახების დანგრევა და გახრწნა.

თუ ცოლ-ქმარი ერთმანეთს ვერ ეწყობა, უნდა დაშორდეს, ზემოაღწერილი სქემით როგორ უნდა იცხოვრონ? ან **იმ ოჯახის შემდგომი ბედი როგორ წარმოგიდგენიათ, ოჯახური ძალადობის საფუძველზე დაკავებული ქმარი ციხიდან**

მიპასუხეთ: ქართველი

„რატომ არ კვეთენ კორონათი გარდაცვლილებს, რათა დაადგინონ სიკვდილის ნამდვილი მიზეზები? თავი დაანებონ ვაქცინაციაზე საუბარს, მოეშვან სამედიცინო ინტერვენციას, ჩვენ არ ვართ ამათი საცდელი ზაზუნები!“

კვირგვინოსნები

გიორგი გახარია
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

მოქალაქეებს, რომლებიც ონკოდაავადებებს ებრძვიან, შესაძლებლობა ექნებათ, მკურნალობის სრული კურსი ჩაიტარონ ჯიბიდან გადახდის გარეშე.

„პირველი არხი“

ირაკლი ღარიბაშვილი
თავდაცვის მინისტრი



ყველა ის ხელისუფალი, რომელიც ჩვენს ქვეყანასა და ხალხს თავიდან ვერ ააცილებს ისეთ დიდ განსაცდელს, როგორიც არის ომი, არ იმსახურებს არათუ ხელისუფლებაში დაბრუნებასა და ყოფნას, არამედ პოლიტიკაში დარჩენას.

„აიპრესი“

გენადი მასკალი
უკრაინელი ყოფილი დეპუტატი



ძვირფასო საქართველოვ, წაიყვანეთ სააკაშვილი უკან, თორემ უკრაინაშიც ისეთ წარმატებულ რეფორმებს გაატარებს, რომ ქვეყნისგან არაფერი დარჩება. სააკაშვილი ვერასოდეს იქნება უკრაინის პრემიერი, პარლამენტი მას ხმას არ მისცემს. **ის ოდესის გუბერნატორი იყო, მაგრამ ძაღლისთვის ჯიხურიც კი არ აუშენებია.** იქ ხალხს მისი ხსენებაც არ უნდა. **მისგან სარგებელი არც უკრაინაში იქნება, ვიდრე ჩვენი პრეზიდენტი ამას გააცნობიერებს, გვიანი იქნება — სააკაშვილს ისევ გააგდებენ და მოქალაქეობას ისევ ჩამოართმევენ. ჩვენ ეს ერთხელ უკვე გავიარეთ.**

„ტვ იმედი“

ვასილ მაღლაფერიძე
„პირველი არხის“ ყოფილი გენერალური დირექტორი



მიუხედავად იმისა, სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ „პირველი არხი“ მიუკერძოებლად და პირუთვნელად გააშუქებს მომავალ არჩევნებსაც და ყველა სხვა პოლიტიკურ პროცესსაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ვინმემ სხვადასხვა მიზნიდან გამომდინარე, არ იპოვოს ეჭვის საბაბი და კითხვის ნიშნები არ დასვას არხის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, **მივიღე გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ.**

„ახალი თაობა“

მერი მაღლაფერიძე მოდის!

„ვინ უნდა შეამოწმოს, ღვიძლ მშობლებთან დაშორებულ ბავშვს ვინ ჩაიწვენს ლოგინში, ვინ როგორ მოეფერება, ვინ როგორ გარყვნის?“

მღალატობს, რომ ეს ბიჭი უდანაშაულოა. როცა თბილისის საკრებულოს დეპუტატზე **ილია ჯიშკარიანზე** ვთქვი, რომელსაც მისივე თანამშრომელი **თამთა თოდაძე** სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობას ედავებოდა, ეს კაცი შეიძლება, ცილისწამებებისა და დაუსაბუთებელი ბრალდებების მსხვერპლი გახდეს-მეთქი, ჩემს თავზე ქარბორბალა დაატრიალეს. **საქმე იმაშია, რომ ჩვენების მიცემა აღარ არის სავალდებულო, საკმარისია, ქალმა დარეკოს 112-ზე, პოლიციას მოუყვეს, რომ მასზე იძალადეს და დამთავრდა.** მოკლედ,

ქალმა კაცს კაბინეტში პროვოკაცია რომ მოუწყოს, კივილი მორთოს და ტანსაცმელი შემოიხიოს, იმ კაცს მთელი

კაცი ამას მოითმენს?

რომ გამოვა, იმ ცოლს დაუბრუნდება, ვინც ციხეში ჩასვა? როგორ გაგრძელდება მათი ურთიერთობა. ისე არ გამიგოთ, თითქოს იმ კაცს ვამართლებდე, ვინც ქალზე ხელს წევს, ეს დაუშვებელია.

— ცნობილი ჩოგბურთელის ნიკოლოზ ბასილაშვილისა და მისი მეუღლის საქმეზე რა შეგიძლიათ თქვათ?

— ბასილაშვილს საზოგადოება გვერდით უდგას, შინაგანი რწმენა მაქვს და ინტუიცია არ მღალატობს, რომ ეს ბიჭი უდანაშაულოა...

ცხოვრება დაღუპული აქვს.

— როგორია უზენაესი სასამართლოს დამოკიდებულება ზემოაღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით?

— პროცესუალურად ცოლს უფლება აქვს, ქმრის წინააღმდეგ ჩვენება არ მისცეს, მაგრამ ეს არაფერს ცვლის, უზენაეს სასამართლოს ეს არ აინტერესებს, მისთვის განმსაზღვრელია ირიბი მტკიცებულებები. მაგალითად, 2020 წლის 15 ივლისს უზენაესმა სასამართლომ ორგზის გამართლებული პირი დამნაშავედ ცნო და განაჩენში მიუთითა — სულაც არ მაინტერესებს, ცოლი ქმრის წინააღმდეგ ჩვენებას მისცემს თუ არა, საკმარისია ირიბი მტკიცებულებები, რომლის საფუძველზეც გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა შემიძლიაო. ასეც მოიქცა.

— ამ დროს სად არის სახალხო დამცველი?

— საქართველოს სახალხო დამცველი არ ჰყავს!

ამასწინათ ერთი ფეხმძიმე ქალბატონის მეუღლე დამიკავშირდა, მიშველეთ, ჩემს მეუღლეს კორონავირუსზე ძალით უღებენ ტესტს და ანერვიულებენო. არ უნდა ამ ადამიანს ტესტის აღება და რატომ ძალადობ? დავრეკეთ სახალხო დამცველთან, კანონს უნდა დაემორჩილოთო... რომელ კანონს დავემორჩილო, პირში ძალით რაღაც რომ უნდა ჩამთხარო? დამისახელეთ, რომელი კანონია ასეთი, ერთი მუხლი მაინც მიჩვენეთ. ვერ დამისახელებენ, რადგან ეს არის რეკომენდაცია და რეკომენდაციას მინდა, გავითვალისწინებ, მინდა — არა. ეს არის იძულებითი მედიცინა, ჩემი სხეულის ხელყოფა ჩემი ნების წინააღმდეგ, რაც დაუშვებელია. შეიძლება, მოქალაქე კარანტინის წესების დარღვევისათვის დააჯარიმო, მაგრამ ტესტის არჩატარებაზე სანქციები დააკისრო?

აჭარაში ატერორებენ ბუნგალოებს, კაფეებს და თუ არ დაემორჩილებიან, ან ფინანსურ პოლიციას მიუგზავნიან, ან — საგადასახადო ინსპექციას. **ეკატერინე ტიკარაძემ** კარგად იცის, რომ იძულებითი მედიცინა არ არსებობს, მაგრამ მაინც თავზე ახვევენ მოსახლეობას ამ ტესტირებას.

— სოციალური ქსელის ინფორმაციით, ლუგარის ლაბორატორიაში განთავსებულია პლაკატი, სადაც კორონავირუსისგან თავის დასაცავი რეკომენდაციებია მოცემული, მაგრამ პლაკატზე რატომღაც მხოლოდ შავკანიანები არიან გამოსახული...

— მასხრად გვიგდებენ, ამიტომ თუ სახელმწიფო გველირსა, ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს ლუგარის ლაბორატორიის დაშლა!

ზუსტად იმიტომ ააშენეს, რომ ქვეყანაში ასეთი ბაქანალია დაწყებულიყო. **საღმე შეიძლება ლუგარის ლაბორატორიის დიაგნოზების გადამოწმება** ან არ შეიძლება, ეჭვქვეშ დავაყენოთ მათი შედეგები? რატომ არ კვეთენ კორონათი გარდაცვლილებს, რათა დაადგინონ სიკვდილის ნამდვილი მიზეზები? გვამადლიან, დღედაღამ ვმუშაობდითო, არადა, მათი ერთი თვის ხელფასი იმხელაა, რიგითი ქართველი 10 წელიწადში რომ შოულობს. **პაატა იმნაძემ** თქვა — ხალხმა დამიჩოქა და მუხლები დამიკოცნაო, **ღმერთმა დამიფაროს ამ კორონა-აფერისტისაგან!** ექიმის ოჯახიდან ვარ და ექიმები შემაძულეს. თავი დაანებონ ვაქცინაციაზე საუბარს, მოეშვან სამედიცინო ინტერვენციას, ჩვენ არ ვართ ამათი საცდელი ზაზუნები. აცრებს ადრეც ვიკეთებდით და ასეთ ამბავს არ ვტეხდით, იძულებითი ვაქცინაცია არ იქნება, ვერ დაგვაჩოქებთ!

— გამოსავალს რაში ხედავთ?

— მგონია, რომ მიმდინარეობს ხელისუფლების ნებაყოფლობით გადაცემა. აბა, რაში უნდა აწყობდეთ არჩევნების წინ ხალხის ასეთი გაღიზიანება? **გიორგი გახარიას კიდევ აქვს შანსი, შექმნას ახალი დამოუკიდებელი გუნდი და სასწრაფოდ მიატოვოს ის ჯგუფი, რომელმაც ისეთი მავნებლობა გაუკეთა ქვეყანას, ნაციონალებს რომ არ უკადრებიათ.** დიახ, გახარიას შეუძლია, იყოს ქართველი ხალხის სასახელო შვილი და სანამ გვიანი არ არის, გადადგას ეს ნაბიჯი!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

„სამწუხაროდ, ქართულ ოჯახებზე შეტევას სწორედ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ახორციელებს. ამის ერთ-ერთი პიონერი ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე **სოფიო კილაძეა!“**

„პაატა იმნაძემ თქვა — ხალხმა დამიჩოქა და მუხლები დამიკოცნაო, **ღმერთმა დამიფაროს ამ კორონა-აფერისტისაგან!“**

„ეკატერინე ტიკარაძემ კარგად იცის, რომ იძულებითი მედიცინა არ არსებობს, მაგრამ მაინც თავზე ახვევენ მოსახლეობას ამ ტესტირებას!“

კვირგვინოსნები

მეუფე სპირიდონი
სხალთის ეპისკოპოსი

ხდება გაუგონარი სიბილწე, მკრეხელობა, საძაგლობა, კაციჭამიობა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ 9 შვილი წაართვეს დედას, მიიყვანეს პოლიცია. **ჯერ იმ პოლიციას რა ვუთხარი, ხალხს თვალებში როგორ უნდა შეხედონ.** რისთვის გაკეთდა? ოჯახის ინსტიტუტის დანგრევა უნდათ. უნდათ იგივე, რაც ხდება უცხოეთში. ათიათასობით ბავშვი ჰყავთ იქ გაუბედურებული. მერე ზოგი დედა ლოთი ხდება, მამა — მორფინისტი, ოჯახები ინგრევა და იქ მერე ამ ბავშვებს აძლევენ ჰომოსექსუალებს.

აქ არის დიდი მაფია. სოცმუშაკი მიდის, წინასწარ უთანხმდება — მოდი, ახლა მე ამას ბავშვს წავართმევ, შენ მოგცემ და რამდენს გადამიხდიო? კორუფციული სქემა მოქმედებს. უზარმაზარ გრანტებს იღებენ სატანისტებისგან.

„ალია“

ვახტანგ ხარჩილავა
„საერთო გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი

თუ გვინდა, რომ საქართველო არ დამთავრდეს, უნდა დამთავრდეს ნაცმოძრაობა — **21-ე საუკუნის ქართული ფაშიზმი.**

„საერთო გაზეთი“

რამაზ საყვარელიძე
პოლიტოლოგი

საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არსებობს შიში — **ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს ფარულად ხომ არ შემოჰყავს სააკაშვილი და მისი გუნდი პოლიტიკურ ასპარეზზე?** ან ხომ არ არის ესა თუ ის ჯგუფი სააკაშვილის ხელში ტროას ცხენი?!

„კვირის პალიტრა“

გივი სიხარულიძე
მსახიობი, მწერალი

ეს არჩევნები იქნება წერტილი და არა — მძიმე, ყველა დაინახავს ოპოზიციის უსუსურობას. **90 პროცენტი ოპოზიციაში ან კუჭშია შეკრული, ან — ბიძინასთან.**

„რეზონანსი“

თემურ ჭყონია
ბიზნესმენი

საქართველო რემონტს აღარ ექვემდებარება!

„კვირის პალიტრა“

გესმის, რაინდო?!

ღია წერილი ლევან ვასაძეს, რომელიც ორღობის ჭორიკანასავით ალაპარაკდა!

რეალური მიზეზი, რის გამოც ვასაძე „ასავალ-დასავალისათვის“ ინტერვიუს მიცემას თავს არიდებდა, ჩვენი გაზეთის მიერ მისი ძმაკაცის მამუკა ხაზარაძის ყაჩაღ-ბანკირული და ანტიეროვნული საქმიანობის მხილება იყო!

ამბავი იმით დაიწყო, რომ რაინდის წოდების მქონე ბიზნესმენმა თუ ბიზნესმენის წოდების მქონე რაინდმა სოციალურ ქსელში ნომერ სამოცდამერამდენელაცა ტელემიმართვა გაავრცელა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ეძღვნებოდა.

საერთოდ, ვასაძის დანომრილი ტელემიმართვები რაღაცნაირად ცესკოს დადგენილებებს წააგავს: **ვასაძის 63-ე მიმართვა და ცესკოს 37-ე დადგენილება; ვასაძის 49-ე ტელემიმართვის კვალდაკვალ და ცესკოს 83-ე დადგენილების შუქზე...**

ჰოდა, იმ **ნომერ სამოცდამერამდენელაცა ტელემიმართვაში,** რომელიც ე.წ. იუვენალურ იუსტიციასა და მისგან გამოწვეულ პრობლემებს ეხებოდა, ლევან ვასაძემ ბიძინა ივანიშვილს ერთობ აგდებულად და დამაკნინებლად მიმართა. ტონი ჰქონდა ირონიული, ფამილარული და შეურაცხყოფის ზღვარზე გამავალი, პოზა კი ისეთი, თითქოს ბერძნული დოდეკათეონის რომელიღაც ღმერთი ოლიმპოდან იმოძღვრებოდა.

„გესმის, ბიძინ?!“ — მიმართავდა ვასაძე ივანიშვილს და მთელი მისი ვიდეობლოგის პათოსიც ასეთი იყო — **„ჰეი, ბიძინ!“ „ერთი აქეთ მომხედე, ბიჭო!“ „აზრზე მოდი, იუზგარ!“**

ეს რომ მოვისმინე, სოციალურ ქსელში დავწერე — არა მგონია, ვასაძე ივანიშვილს პირად სივრცეში ასეთი ჰონორით საუბარს უბედავდეს-მეთქი და ისიც ვიკითხე — სად იყო მისი დიდაქტიკოსობა და მენტორული ტონი, როცა საქართველოში სააკაშვილის რეჟიმი ბოგინობდა?

ჰო, ლევან ვასაძემ ლაპარაკი მაშინაც იცოდა, კომპიუტერი, ინტერნეტი და ვიდეოკამერა მაშინაც არსებობდა, მაგრამ რაინდი და სააკაშვილისადმი მისი კრიტიკული ტელემიმართვები არსად ჩანდა; ახალგაზრდა ბიჭებს ქუჩაში ხოცავდნენ, პატიმრებს აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ, ბიზნესს არეკეტებდნენ, მედიასა და სასამართლოს ატერორებდნენ, მაგრამ ლევან ვასაძე ჩუმად იყო!

ქართველი ხალხის დაუდგრომელმა ბრძოლამ, თავისი 7 ნოემბრებით, 26 მაისებითა და 1 ოქტომბრებით ისე ჩაიარა, რომ რაინდი თვალით არავის უნახავს და მისი სიტყვა არავის გაუგია.

ვასაძეს ერთხელაც არ გაუბედავს, სააკაშვილისათვის საჯაროდ მიემართა — **„გესმის, მიშიკო?“**

სამაგიეროდ, ახლაა დიდ გულზე და ივანიშვილს უბედავს — **„გესმის, ბიძინ?“**

ვასაძემ იცოდა — თუ სააკაშვილს ბრძოლას გამოუცხადებდა, რეჟიმი მის ბიზნესებსა და მილიონებს დაემუქრებოდა!

ვასაძემ ისიც იცის, რომ ივანიშვილთან ბრძოლის გამო მის ბიზნესებსა და მილიონებს არაფერი ემუქრება და ამიტომაც ირგებს დღევანდელ ხელისუფლებასთან მებრძოლის მანტიას!

სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლას გამბედაობა და ვაჟკაცობა რომ სჭირდებოდა, ვასაძე იმიტომაც დუმდა, **ივანიშვილის ხელისუფლებასთან ბრძოლა** კი გამბედაობასა და სიმამაცეს არ მოითხოვს და ამიტომაც ქვეყნდება ინტერნეტში **ვასაძის დანომრილი ტელემიმართვები.**

ერთი სიტყვით, გავაკრიტიკე ვასაძე „ფეისბუქში“ და ვთქვი, რომ **ნამუსი ისეთი საქონელია, რომელიც რაინდსაც სჭირდება!**

ნამუსია მთავარი, თორემ, უიმისოდ **ვასაძე და ვაშაძე** მხოლოდ ერთი ასოთი განსხვავდება-მეთქი, დავწერე!

დავწერე და რაინდის არარაინდულმა პასუხმაც არ დააყოვნა: **ვასაძემ თავისი მორიგი ტელემიმართვის საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი მე და „ასავალ-დასავალს“ მოგვიძღვნა. ილაპარაკა, მაგრამ რა ილაპარაკა. ტყუილების გორა დააყენა და ბოლოს ორღობის ჭორიკანის დონემდეც კი დაეცა ეს ამხელა რაინდი.**

თუმცა, ერთ ტელემიმართვაში ამდენი ტყუილი ვასაძისთვისაც კი ბევრი იყო და იძულებული გახდა, ბოდიში მოეხადა. მან სოციალურ ქსელში რამდენიმეწამიანი ვიდეო გაავრცელა, რომელშიც თქვა: **„ასავალ-დასავალის“ ჟურნალისტები ჯაბა ხუბუა და გიორგი გიგაური ერთმანეთში ამერია, რისთვისაც ორივეს ბოდიშს ვუხდი და შენდობას ვთხოვო!**

კაცს რომ რაღაც შეეშლება და ბოდიშს მოიხდის, რა თქმა უნდა, ღირსეული საქციელია და უნდა დააფასო, მაგრამ ვასაძის ბოდიში **ფარისევლობა და „ქვეშიდან გამოძრომის“ მცდელობა** უფრო იყო, რადგან მას დღემდე არ მოუხდია ბოდიში იმ მთავარი ტყუილის, ცილისწამებისა და შეურაცხყოფისათვის, რაც თავის ტელემიმართვაში ჯერ მე მაკადრა და მერე — მთლიანად „ასავალ-დასავალს“.

კერძოდ, ვასაძემ **თავის სამოცდამერამდენელაცა ტელემიმართვაში** ჩემ მიერ 10 წლის წინათ **ბადრი ბიწაძესთან** ჩაწერილი და „ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნებული სკანდალური ინტერვიუ გაიხსენა, რომელშიც სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსი და მერაბიშვილის ექსმოადგილე ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ **ლევან გაჩეჩილაძეს** სააკაშვილთან გარიგებასა და სახალხო პროტესტის ჩაფარცხვაში ადანაშაულებდა.

— **ბატონო ჯაბა, თქვენი მაგ ინტერვიუსა და თქვენნაირი ჭორიკანების მოქმედების შედეგად ხალხი ლევან გაჩეჩილაძეს ბოლომდე არ დაუდგა მხარშიო!** — მომმართა ლევან ვასაძემ და ლამის მე დამადანაშაულა იმაში, რომ მაშინდელმა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, 300 000-კაციანი მიტინგების მიუხედავად, სააკაშვილის რეჟიმს ძვრა ვერ უყო!

ახლა კი, ბატონო ვასაძე, მართლაც ორღობის ჭორიკანას რომ დაემსგავსეთ, მე მომისმინეთ: „ასავალ-დასავალში“ ბადრი ბიწაძის ინტერვიუ რომ გამოქვეყნდა, მაგ დროს საქართველოში ოპოზიციური მოძრაობა ბოლომდე ჩანაცრებული იყო, გაერთიანებული ოპოზიციის აჩრდილიც აღარ არსებობდა და ლევან გაჩეჩილაძეც აქტიური პოლიტიკისაგან განზე იდგა.

ბიწაძესთან ჩემი ინტერვიუს გამო კი არ დაკარგეს ფართო მასების მხარდაჭერა მაშინდელმა ოპოზიციამ და ლევან გაჩეჩილაძემ, არამედ ხალხის იმედგაცრუება სწორედ იმან გამოიწვია, რომ ფართო მასების მხარდაჭერის მიუხედავად, ოპოზიცია უძლური აღმოჩნდა.

ბიწაძესთან ჩემი ინტერვიუ კი სწორედ ხალხის იმედგაცრუებისა და ოპოზიციის დაუძლურების შემდეგ გამოქვეყნდა — 2009 წლის ბოლოს და 2010 წლის დასაწყისში!

ასე რომ, ეგ საეშმაკო ხრიკი — **რადგან თქვენ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ჩუმად ყოფნის გამო მაკრიტიკებთ, მე მოგიტრიალდებით და სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში ოპოზიციისათვის ხელის შეშლას დაგაბრალებთო** — ბლაგვი და უსარგებლოა, ბატონო ვასაძე!

თუმცა, ვასაძის ტყუილები და ორღობის ჭორიკანობა ამითაც არ ამოწურულა. მან ტელემიმართვაში განაცხადა, რომ, **თითქოს ბიწაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუს გამო ჩემთვის ვიღაცებს „პასუხი მოუთხოვიათ“, მე კი იმათთან თავის მართლება დამიწყია და მიღიარებია, რომ „ამ სტატიის დაწერისას მთლად უანგაროდ არ ვმოქმედებდი“.**

ე.ი. მიღიარებია, რომ ბადრი ბიწაძესთან ინტერვიუს ჩაწერისა და „ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნებისთვის **ფული ავიღე?** ამის თქმა გინდოდათ ხომ, ბატონო ვასაძე?

ბუნებაში არ არსებობს ერთი კაცი, რომელმაც გაბედა და კონკრეტულ რესპონდენტთან ინტერვიუს გამო „პასუხი მომთხოვა!“

ან რას ნიშნავს **„პასუხი მომთხოვეს?“** სადმე დამიბარეს და საქმე გამირჩიეს? ქურდული „რაზბორკა“ მომიწყვეს თუ ამხანაგური სასამართლო?

ჰეი, რაინდ! აბა, ერთი ის ხალხი მაჩვენე! როგორც ამბობ, ის შენი მეგობრები გამოაჩინე, რომლებმაც ეგ გითხრეს! აბა, რომელი იბრალებს ჩემთვის **„პასუხის მოთხოვნას“** და მაგის რომელ მთქმელს შეუძლია, თვალებში ჩამხედოს?! აბა, ერთი პირში მითხარით ან საჯაროდ თქვით, ვისთან რა „ვაღიარე“?

ერთადერთი კაცი, ვისაც უფლება ჰქონდა, **ბადრი ბიწაძის** ინტერვიუს გამო ჩემთვის „პასუხი მოეთხოვა“, **ლევან გაჩეჩილაძე** იყო და ეს „პასუხის მოთხოვნაც“ მხოლოდ სასამართლოში სარჩელის შეტანით შეიძლებოდა, გამოხატულიყო, მაგრამ მას სარჩელი არ შეუტანია.

ბატონო ვასაძე, რადგან ჭორაობა გყვარებიათ, ბარემ გეტყვით, რომ მაგ ინტერვიუს შემდეგ მე და ლევან გაჩეჩილაძე, ერთი საერთო ახლობლის სახლში, ერთმანეთს შევხვდით და რაც სალაპარაკო იყო, ვილაპარაკეთ, კაცური ურთიერთობაც გავარკვიეთ და ჟურნალისტურ-რესპონდენტული თანამშრომლობაც გავაგრძელეთ. **ჰო, მაგ ამბების შემდეგ ლევან გაჩეჩილაძესთანაც და მის უმცროს ძმასთან — „უცნობთან“ არაერთი ინტერვიუ მაქვს ჩაწერილი და არ ყოფილა მათი მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტივობა, „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებზე რომ არ გამეშუქებინოს!**

ასე რომ, **რაინდ,** მოეშვით მაგ ორღობის ჭორიკანობას და თუ ვინმეს რამის თავი აქვს, პირდაპირ მელაპარაკეთ!

თითქმის ერთი კვირაა გასული მას შემდეგ, რაც ლევან ვასაძეს „ფეისბუქით“ მივმართე — მზად ვარ, ღია ეთერში პირისპირ შეგხვდეთ, ოღონდ, მარტო იმ შემთხვევაში, თუ გვერდით იმ ხალხსაც მოისვამთ, ვინც ჩემზე ბინძური ჭორები მოგიტანათ-მეთქი!

გამოხმაურებას ველოდებოდი, მაგრამ ამაოდ!

ვასაძისაგან ბოდიშის მოხდასაც ველოდი, მაგრამ ისევ ამაოდ!

როგორც ჩანს, რაინდს არც მე და არც „ასავალ-დასავალი“ იმ დონედ არ მივაჩნივართ, რომ თავისი ოლიმპოდან წამით მაინც ჩამოქვეითდეს და ბოდიში მოგვიხადოს!

აბა, კაცი „ასავალ-დასავალს“ იმასაც კი ამადლის, ერთი-ორჯერ ინტერვიუ რომ მოგვცა და ახლა ბოდიშს რანაირად მოიხდის?

დიახ, ვასაძემ თავის ტელემიმართვაში თქვა — **„ასავალ-დასავალს“ პირველი ინტერვიუ იმიტომ მივეცი, რომ ჩემთვის პატივსაცემმა ცნობილმა პოეტმა მთხოვაო; მართალია, ამის გამო ქართული პრესის ხელმძღვანელები გამინაწყენდნენ და წინააღმდეგი იყვნენ, „ასავალ-დასავალისათვის“ ინტერვიუ მიმეცა, მაგრამ მე რამდენჯერმე მაინც მივეციო!**

ხედავთ თქვენ, რამხელა წყალობა მოუღია ჩვენზე პატივცემულ რაინდს? **თურმე, სულაც არ უნდოდა, საქართველოს ყველაზე მაღალტირაჟიანი, მაღალრეიტინგული და ურიცხვმკითხველიანი გაზეთისათვის ინტერვიუ მიეცა, მაგრამ „მისთვის პატივსაცემი“ პოეტის თხოვნით დაუმდაბლებია თავი!** არადა, რეალური მიზეზი, რის გამოც ვასაძე „ასავალ-დასავალისათვის“ ინტერვიუს მიცემას თავს არიდებდა, ჩვენი გაზეთის მიერ **მისი ძმაკაცის მამუკა ხაზარაძის ყაჩაღ-ბანკირული და ანტიეროვნული საქმიანობის მხილება იყო.**

მამუკა ჩემი ძმაკაცია, თქვენი გაზეთი კი მას ებრძვის და ინტერვიუს ვერ მოგცემთ! — ეს ვასაძეს „ასავალ-დასავალის“ ჟურნალისტებისათვის რამდენჯერმე აქვს ნათქვამი და ახლა რომ ამბობს, თითქოს ჩვენი გაზეთისათვის ინტერვიუს მიცემის გამო „ქართული პრესის ხელმძღვანელები ედუდღუნნენ“, დარწმუნებული ვართ, სინამდვილეში, **ხაზარაძე** ეტყოდა საყვედურს!

შეგვირცხვენია ის **„ქართული პრესის ხელმძღვანელები“,** რომლებიც ვასაძეს ან ნებისმიერ რესპონდენტს „აუდუდღუნდებიან“ — „ასავალ-დასავალს“ ინტერვიუს რატომ აძლევთო!

ეგეთები „ქართული პრესის ხელმძღვანელები“ კი არა, ქართული პრესის სარკომები არიან!

თქვენ კი, **ბატონო ვასაძე,** ყველაფრის მიუხედავად, **შანსი გქონდათ, ორღობის ჭორაობის სტილში გაკეთებული განცხადებების გამო, პირადად ჩემთვისაც და „ასავალ-დასავალისათვის“ ღირსეული ბოდიში მოგეხადათ,** მაგრამ, როგორც ჩანს, „რაინდული ღირსება“ მხოლოდ ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხზე ფარისევლური ბოდიშის მოსახდელად გეყოთ!

პირადად მე აწი თქვენგან ბოდიშიც აღარ მჭირდება!

ერთადერთი, რისკენაც მოგიწოდებთ, **თქვენ გარშემო შეკრებილი ბიძწური ჭორიკანები** დააოკეთ და სანამ ჭორიკანას აქეთ დამიძახებთ, სარკესთან დადექით და საკუთარ თავს თვალებში ჩახედეთ!

იცოდეთ, მართალი კაცი ვარ და ჩემს სიმართლეს თქვენი კომბალი ვერ მოერევა!

გესმის, რაინდ?!

ჯაბა ხუბუა

არნო ხიდირბეგიშვილი: ბელარუსის შემდეგ ხელისუფლების შეცვლის მცდელობები მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეს მოედება!

„ბელარუსის კვალდაკვალ მთავრობის შეცვლის მცდელობები განხორციელდება ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ყველა ქვეყანაში და საქართველოში. ისინი გაგრძელდება, სანამ ევრაზიული კავშირი და კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია არ გაიზიარებენ საბჭოთა კავშირისა და ვარშავის ხელშეკრულების ბედს და ამ ქვეყნებში დასავლეთის მიერ მთლიანად კონტროლირებადი მარიონეტული რეჟიმები არ დამყარდება. დრამატულ მოვლენათა ფინალი კი რუსეთის ფედერაციაში შედგება“,
— აცხადებს პოლიტოლოგი არნო ხიდირბეგიშვილი და დასძენს:

— ბელარუსი, რომელიც ყველას სტაბილურობისა და კეთილდღეობის მაგალითად მოჰყავდა, წარსულს ჩაბარდა, საზოგადოებაში გაჩნდა ბზარი. ლუკაშენკომ გაიმეორა **შევარდნაძისა და იანუკოვიჩის შეცდომა** — საშუალება მისცა გარკვეულ დასავლურ წრეებს, ხელი ეფათურებინათ საშინაო საქმეებში, რომლებიც არ მოისვენებენ, სანამ საზოგადოებას ბოლომდე არ გახლეჩენ. აკი, მათ ეს უკვე გააკეთეს საქართველოსა და უკრაინაში!

— ვის აწყობს დესტაბილიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ორ ცენტრალურ სახელმწიფოში?

— აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში აღმოსავლეთ ევროპის კურატორები იმ მიზნისკენ ისწრაფვიან, რომელსაც ჯერ კიდევ მათი მამა-პაპა მისდევდა — პოსტსაბჭოთა სივრცის სრული და ყოვლისმომცველი დეზინტეგრაცია.

ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაფერი ზედაპირზეა: **რუსული გაზი ევროპაში მიდის უკრაინისა და ბელარუსის გავლით. უკრაინა დაიქვემდებარეს, ახლა ბელარუსს მიადგნენ, ხოლო თითქმის დასრულებული მილსადენი „ჩრდილოეთის ნაკადი 2“ სანქციებითაა დაბლოკილი.** არასტაბილური პოლიტიკური ვითარების შედეგად ენერგომომარაგების სტაბილურობას საფრთხე ემუქრება, ამიტომ რუსეთი, როგორც გამყიდველი, უკრაინა და ბელარუსი, როგორც სატრანზიტო ქვეყნები და ევროპა, როგორც მყიდველი, დიდ ზარალს განიცდიან. ეს უკანასკნელი იმიტომ, რომ იძულებული იქნება, შეიძინოს, ანდა დამატებით შეიძინოს ძვირადღირებული ამერიკული გაზი. გარდა ამისა, სტალინის მიერ შექმნილი და დღემდე მოქმედი სქემის მიხედვით, რუსეთი, უკრაინა და ბელარუსი ბევრად უფრო მეტად იყვნენ ერთმანეთთან დაკავშირებული, ვიდრე ყველა სხვა საბჭოთა რესპუბლიკა. ეს იყო ერთიანი ეკონომიკური კომპლექსი, რომელიც აწარმოებდა მძიმე (მათ შორის, თავდაცვის) ინდუსტრიის სტრატეგიულ პროდუქტს, რაც ძალზე აშფოთებდა დასავლელ კონკურენტებს. სწორედ ამიტომ შეეცადნენ ამ სამმხრივი კავშირის ლიკვიდაციას და თითქმის მიაღწიეს მიზანს.

— მეორე ფრონტზე ყოფილი მოკავშირეების უზარმაზარი ძალისხმევის მიუხედავად, სსრკ-ის მთლიანად განადგურება მაინც ვერ მოხერხდა — მის ადგილას ჯერ დსთ შეიქმნა, შემდეგ კი — ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი...

— თუმცა, ისიც ფაქტია, რომ ყოველი მომდევნო კავშირი წინაზე უფრო მცირე იყო. რუსეთს თანდათანობით ჩამოაჭრეს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, ჯერ — ლატვია, ლიტვა და ესტონეთი, შემდეგ — საქართველო, აზერბაიჯანი და უკრაინა, ახლა სურთ, წაჰგლიჯონ ბელარუსი, სომხეთი, ყაზახეთი და ყირგიზეთი, რათა რუსეთი დაიტოვონ „დესერტად“, მოკავშირეთა გარეშე! დასასრულ შეეცდებიან მის „აფეთქებასაც“, მაგრამ ამისათვის ჯერ უნდა გაანადგურდეს ყოფილ თანამემამულეთა მენტალიტეტი — **ხალხთა მეგობრობა!** აკი, ამის მცდელობა არაერთხელ ყოფილა — ჯერ ბალტიისპირელები დაარწმუნეს, რომ რუსები მტრები იყვნენ, შემდეგ მტრებად აქციეს სომხები და აზერბაიჯანელები, შემდეგ იგივე ჩაუნერგეს ქართველებსა და უკრაინელებს, ახლა კი რუს ხალხს მტრულად განაწყობენ მონათესავე ბელარუსი ხალხის წინააღმდეგ. ის, რომ გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში ბელარუსული ოპოზიცია ვითომდა მზადაა რუსეთთან კონტაქტისთვის, სიცრუეა, ზუსტად იმავეს ეუბნებოდა სააკაშვილის ოპოზიცია 2003 წელს თბილისში ჩამოსულ **იგორ ივანოვს,** მაგრამ შევარდნაძემ უარი თქვა გარდამავალ პერიოდზე და მაშინვე დათმო ძალაუფლება!

— თქვენ თქვით, რომ ლუკაშენკომ გაიმეორა შევარდნაძის შეცდომა — დასავლეთის გარკვეულ წრეებს მისცა საშუალება, ხელი ეფათურებინათ საშინაო საქმეებში...

— ბოლო დრომდე ბელარუსი ყოველმხრივ წარმატებული და სტაბილური სახელმწიფოს მაგალითად მოჰყავდათ — საქართველოს მოქალაქეები შენატროდნენ ბელარუსებს და უცებ, ერთ წამში ყველაფერი შეიცვალა?! ასე არ ხდება! ესე იგი, იყო პრობლემები, რასაც ვერ ხედავდა ან არ აღიარებდა ლუკაშენკოს ხელისუფლება. მაგალითად, საქართველოში, „ფერადი რევოლუციის“ კატალიზატორი სოციალური პრობლემები იყო — არამზადების ხროვა ფულში ბანაობდა, ხოლო მოსახლეობა — შიმშილსა და სიდუხჭირეში.

არანაკლებ სერიოზულია მეორე მიზეზიც: **ლუკაშენკომ, შევარდნაძის მსგავსად, თავისი პრეზიდენტობის ბოლო წლებში, თვითგადარჩენის მიზნით, დასავლეთთან მეგობრობითა და ერთდროულად რუსეთის კრიტიკით მეტად გადაამლაშა.** განა ლუკაშენკო არ იყო, არეულობამდე რამდენიმე დღით ადრე რომ განაცხადა, ამიერიდან ბელარუსს რუსეთთან პარტნიორული და არა ძმური ურთიერთობები აკავშირებსო?! **განა მან ზელენსკისთან ერთად არ მოაწყო ცირკი ბელარუსში ვითომდა ხელისუფლების დასამხობად ჩასული რუსი მებრძოლების სპეცდაკავებით?!** და განა საპროტესტო გამოსვლების პირველ დღეებში ლუკაშენკომ არ განაცხადა, რომ ამაში დასავლეთისა და რუსეთის ხელი ურევია?!

— და მერე რა?! დაეხმარა ლუკაშენკოს ეს ფარისევლობა?!

— არა, დასავლეთმა მას უგანა ისევე, როგორც შევარდნაძეს 2003 წელს! და ლუკაშენკოს ბოდიშის მოხდა მოუწია პუტინთან, როგორც ცოტა ხნის წინათ ერდოღანს, რომელმაც რუსი მფრინავები ჩამოაგდო, ხოლო პუტინმა იგი სიკვდილისგან იხსნა და პრეზიდენტად დატოვა, როცა ტელეფონით გააფრთხილა, რომ პუტჩისტები უკვე მისკენ მიექანებიან! სწორედ ამ „ორ ნაპრალში“ — მოსახლეობის რეალურ სოციალურ პრობლემებსა და ქსენოფობიაში ტენის დასავლეთი თავის ძალაყინს, ხოლო რუსოფობია სხვა არაფერია, თუ არა დასავლეთის მიერ წახალისებული ნეონაციზმი!

— სხვათაშორის, იმ დროს, როდესაც საქართველო სააკაშვილის უღელქვეშ გმინავდა, ლუკაშენკო მას ხვდებოდა და ერთობლივ პრესკონფერენციებზე რუსეთსაც კი აკრიტიკებდა!

— ამიტომაც არ მეცოდება ლუკაშენკო. ის არ ჩარეულა, როდესაც ქართველები აქ ერთმანეთს ხოცავდნენ, არ ჩარეულა, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი მოსახლეობას აწამებდა, დღეს კი უცებ აღმოჩნდა, რომ მან მხოლოდ იმიტომ არ ცნო აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, რომ ამისათვის მედვედევს საკმარისი ფული ვერ წაჰგლიჯა! ამდენად, ჩემთვის არავითარი განსხვავება არ არსებობს **პოროშენკოს, ლუკაშენკოსა და ზელენსკის** შორის, ყველა მათგანი ერთმანეთს ჰგავს, ყველა ეფერებოდა სააკაშვილს და აინუნში არ ჩაუგდია ქართველი ხალხი!

ლუკაშენო, ერდოღანი, ზელენსკი და მათნაირები არ ითვალისწინებენ იმას, რომ, რაც უფრო ღრმაა ჭა, რომელშიც აფურთხებ, მით უფრო ძნელია ამ ფურთხის ამოწმენდა, თუკი ეს საერთოდ შესაძლებელი შეიძლება იყოს. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო დიდია გაუცხოება, მით უფრო გრანდიოზული ხდება ბოდიში! **მე არ გამოვრიცხავ, რომ საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მალე მოუწიოს პუტინისთვის დახმარების თხოვნა! გაიხსენეთ — შევარდნაძემ გააერთიანა გერმანია, დაშალა სსრკ და ვარშავის პაქტი, მაგრამ დასავლეთმა მაინც არ დაუთმო მას პატარა საქართველოც კი და მის სამშობლოში სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყო.**

— ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის დაშლა, რუსეთის დასუსტება და პოსტსაბჭოთა სივრცის დატოვება ლიდერის გარეშე — ეს ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ რა კავშირი აქვს ამას საქართველოსთან?

— საქართველო არ არის გაერთიანებული რუსეთთან არცერთ კავშირში, მაგრამ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ღრმად არის ინტეგრირებული საქართველოს ეკონომიკაში, ხოლო საქართველო — რუსული ბაზრის არეალში ექსპორტის საშუალებით. რუსეთი ლიდერია გზავნილებისა და ტურისტების რაოდენობითაც — პანდემიის წინ საქართველოს წლიურად სტუმრობდა იმდენი რუსი, რომელთა ოდენობაც საქართველოს მოსახლეობის ნახევარს უტოლდება. რუსეთი საქართველოს ოთხი მეზობლიდან ერთ-ერთია და ამ ფაქტის უგულებელყოფა არ შეიძლება ისევე, როგორც ვერც იმ ისტორიულ რეალობას ავუვლით გვერდს, რომ საქართველო ან აღმოსავლელი დამპყრობლების ქუსლის ქვეშ ან რუსეთთან იმყოფებოდა! დაუბრუნებს კი თურქეთი საქართველოს მის უძველეს ტერიტორიებს? ვფიქრობ, იგი **აჭარას უფრო მიიტაცებს, ხოლო რუსეთთან საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხების განხილვა მოუწევს.**

— 31 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. რა ცვლილებებს უნდა ველოდეთ დასავლეთის, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ფრონტებზე?

— არჩევნების შედეგები დღესავით ნათელია. ამომრჩეველთა უმრავლესობას სააკაშვილის, ბოკერიას, ნათელაშვილისა და ბურჯანაძის დანახვაზე აჟრიალებს, მაგრამ დასავლეთისგან არსებობს მითითება — რომ მომდევნო პარლამენტი იყოს მრავალპარტიული, ხოლო მთავრობა — კოალიციური, წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქართველოში ბელარუსული სცენარი განმეორდება!

დღეს დასავლეთმა ოპოზიციას კვლავ მისცა საბედისწერო ძალაყინი — საქართველოს მოსახლეობის არასახარბიელო სოციალურ მდგომარეობაში შესაკვეხებლად. **დიახ, „ქართული ოცნების“ მორიგი გამარჯვების შემდეგ ჩვენი დასავლელი „მეგობრები“ კვლავ გამოიყვანენ უკმაყოფილოებს რუსთაველის გამზირზე, როგორც მინსკში დაგეშეს ათასები.** ამაზრზენ ოპოზიციაზე გამარჯვება ძნელი არ არის, მაგრამ რას უნდა ველოდეთ ამ გამარჯვების შემდეგ?! ასე რომ, ჩვენი ხელისუფლება აუცილებლად დადგება ისტორიული არჩევანის წინაშე — დახმარებისთვის პუტინს მიმართოს თუ იანუკოვიჩის ბედი გაიზიაროს!

ლუკაშენკო არ ჩარეულა, როდესაც ქართველები აქ ერთმანეთს ხოცავდნენ, არ ჩარეულა, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი მოსახლეობას აწამებდა, დღეს კი უცებ აღმოჩნდა, რომ მან მხოლოდ იმიტომ არ ცნო აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, რომ ამისათვის მედვედევს საკმარისი ფული ვერ წაჰგლიჯა!

ჩემთვის არავითარი განსხვავება არ არსებობს პოროშენკოს, ლუკაშენკოსა და ზელენსკის შორის, ყველა მათგანი ერთმანეთს ჰგავს, ყველა ეფერებოდა სააკაშვილს და აინუნში არ ჩაუგდია ქართველი ხალხი!

P.S.

ინტერვიუ უკვე დასაბეჭდად იყო მზად, როდესაც რედაქციაში დაგვიკავშირდა **ბატონი არნო ხიდირბეგიშვილი** და დამატებით განაცხადა: **საქართველოს შეუძლია, აიცილოს ბელარუსის ხვედრი, რადგან პირველად ისტორიაში აშშ არაა წინააღმდეგი რუსეთთან მისი დაახლოების;** უფრო მეტიც, ვაშინგტონი შეშფოთებულია თურქული ფაქტორით, რომლის ბალანსირება მხოლოდ რუსეთს შეუძლია! დიახ, აშშ-ს მოსვენებას უკარგავს თურქეთის გავლენების სერიოზული გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში — **აკი, სწორედ თურქეთმა მოახდინა სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტის პროვოცირება, ვითომ გაზსადენის დაცვის, სინამდვილეში კი, კავკასიაში ფეხის მოკიდების მიზნით!**

და აი, გასული კვირის მიწურულს ერდოღანმა სენსაციური განცხადებაც გააკეთა შავ ზღვაში გაზის უდიდესი საბადოების აღმოჩენის შესახებ; ამასთან, საზოგადოებისათვის ისიც გახდა ცნობილი, რომ თურქეთმა რუსეთს შეუკვეთა საზენიტო-სარაკეტო სისტემა C400-ის მეორე პარტია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ მალე მას აღარც რუსული ან აზერბაიჯანული გაზი დასჭირდება და აღარც ამერიკული შეიარაღება!

*ესაუბრა **ნატო ფოცხიშვილი***

ანზორ მელია:

ნაცია თუ ქოცი, ვინც ქართულ მედიცინას სპობს, პასუხი უნდა აგოს!

კლინიკა „გულის“ გენერალური დირექტორი, პროფესორი ანზორ მელია მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთი პარტიული ყონაღის — ნიკა მელიას მამა გახლავთ. ცნობილი კარდიოლოგი „ასავალ-დასავალთან“ დიდი ხნის დუმილს არღვევს და იმ საკითხებზე საუბრობს, რაზეც ფართო საზოგადოების წინაშე არასოდეს უსაუბრია:

— თქვენ ძალიან კარგად იცით, ათეული წლების განმავლობაში რამდენი ვიბრძოლე და კლინიკა „გული“ დღემდე როგორი წვალებით მოვიყვანე. **რომ არა „ასავალ-დასავალი“, ბატონი ლაშა ნადარეიშვილი და თქვენ, ჩემი კლინიკა დღეს არ იარსებებდა.** მაშინ „წითელი ინტელიგენციის“ პროფესორებს ვებრძოდი, რომლებსაც არავითარი სიახლის გაგონება არ სურდათ და იმ ჩამყაყებული სისტემის შენარჩუნება უნდოდათ. **თორმეტი სასამართლო პროცესი მოვიგე და შევარდნაძის მეუღლემ, ქალბატონმა ნანული ცაგარეიშვილმა მეცამეტე სასამართლო მომიწყო, რადგან გააქეზეს — ანზორ მელიამ დაგვჩაგრა და კლინიკიდან გამოგვაგდოო!** ჯიმი ყიფიანი იყო მაშინ მოსამართლე და ისეთი ფაქტები დავდე, ბატონმა ჯიმიმ ხელები ასწია — ეს კაცი ცამდე მართალიაო! გავმართლდი, მაგრამ უდიდესი ომისა და ნერვიულობის ფასად.

— ბატონო ანზორ, შევარდნაძის მეუღლე თქვენ წინააღმდეგ ვინ გააქეზა?

— ყველაფერი დაიწყო 1988 წელს, როცა ე.წ. არამიანცის საავადმყოფოში კარდიოლოგიური განყოფილების უფროსად დავინიშნე. განყოფილებაში იდეალური წესრიგი დავამყარე. 1990 წლის აგვისტოში მოსკოვიდან საკავშირო კომისია რომ ჩამოვიდა და შეგვამოწმეს, ასეთი დასკვნა დადეს — ვინატრებდით, რომ ანზორ მელიას მსგავსი პროფესიონალები მოსკოვშიც გვყავდნენო! ეტყობა, ამან ბევრი ვინმე გააღიზიანა და ბრძოლა დამიწყეს... ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩეოდა მაშინდელი ჯანდაცვის მინისტრის **მანანა ძოძუაშვილის მოადგილე,** დოცენტი **ირაკლი მეგრელაძე,** რომელიც შესანიშნავი პროფესიონალია, მაგრამ მინისტრის მოადგილეობაც და მერე რვათვიანი მინისტრობაც ჩემთან ბრძოლას მოანდომა. შევარდნაძის ცოლს ჰქონდა ორგანიზაცია **„თეთრი მანდილი“,** რომლის წევრიც იყო ერთ-ერთი ექიმის და. კახეთში გასვლითი ტურის დროს ნანული ცაგარეიშვილს იმ ქალის ძმა თბილად მოუკითხავს — როგორ არის, მაგას ვენაცვალეო... დას უპასუხებია — როგორ იქნება, ძმაკაცმა კლინიკა წაართვაო! მაშინვე დაურეკავს ნანული ცაგარეიშვილს ჯიმი ყიფიანთან — ვიღაც „ჟულიკი“ მელიაა და მიმიხედეთო! უმალ მამცნეს — ახალაღმოჩენილ გარემოებათა გამო სასამართლო კიდევ ერთხელ უნდა დაინიშნოსო! ეს იყო ნანულის მიერ დანიშნული მეცამეტე პროცესი და ისიც მოვიგე...

— თქვენ იყავით შოთა კვირაიას პირადი ექიმი... როგორ მოხვდით მასთან?

— შოთა კვირაიასთან სრულიად შემთხვევით მოვხვდი, როცა სამხედრო ჰოსპიტალში ინფარქტით მწოლიარე თავისმა ახლობელმა ინახულა და უკმაყოფილო დარჩა. ის მიხვდა, რომ კვირაიას ისე არ მკურნალობდნენ, როგორც მე მის ძმაკაცს ვმკურნალობდი. სწორედ მან უთხრა შოთა კვირაიას — ვინც ჩემი ძმაკაცი გადაარჩინა, ის უნდა მოგიყვანოო! მივედით სამხედრო ჰოსპიტალში, მაგრამ იქიდან გამოგვყარეს!

— ვინ გამოგვყარათ?

— **ნოდარ ყიფშიძემ** — ავადსახსენებელი **ნიკოლოზ ყიფშიძის მამამ!** მოკლედ, ამ მამა-შვილს ვერ ავცდი და ორივემ სიცოცხლე გამიმწარა! მოგეხსენებათ, **ნიკოლოზ ყიფშიძემ** სააკაშვილს კინაღამ ჩემი თავი დააჭერინა, რადგან პრეზიდენტს ენა მიუტანა — **ანზორ მელიამ მამაშენს ძაღლის სტენტი ჩაუდგაო!** ხოლო მანამდე მამამისმა ნოდარ ყიფშიძემ, რომელიც მაშინ იქ მთავარ კონსულტანტად იყო მიწვეული, ჰოსპიტალიდან გამომაგდო! მიუხედავად ამისა, შოთა კვირაიასთან ხუთი წუთით გასაუბრება მაინც მოვახერხე და, ეტყობა, მასზე კარგი შთაბეჭდილება მოვახდინე. ერთი თვის შემდეგ კვირაიას დაცვის წევრებმა სახლში მომაკითხეს და ბახტრიონზე, მის ბინაში ამიყვანეს. ოთახში პირისპირ ვისხედით, როცა კვირაიამ მითხრა — **ბატონო ანზორ, „მხედრიონი“ დათარეშობს, საქართველო იღუპება, რამდენიმე რაუნდი მაქვს ჩასატარებელი და ჩემს სიცოცხლეს გაბარებთო!** დავუწყე ინტენსიური მკურნალობა — გადასხმებს ვუკეთებდი, დღედაღამ მასთან ვიყავი, მოკლედ, კვირაიას სახლში ვცხოვრობდი!

— შოთა კვირაია ძალიან ბევრ შავბნელ საქმეშია ეჭვმიტანილი... მაინც რატომ სტკიოდა შოთა კვირაიას გული?

— ვერაფერს გეტყვით, არ ვიცი, რას აკეთებდა შოთა კვირაია... ვიცი, რომ ვარ ექიმი, ჰიპოკრატეს ფიცი მაქვს დადებული და ყველას უნდა ვუმკურნალო! რასაც თქვენ ამბობთ, ისეთ უბედურ კვირაიას არ ვიცნობდი, მე ვიცნობდი ნამდვილ ქართველ ვაჟკაცს შოთა კვირაიას. თუმცა, შემიძლია, გითხრათ, რატომ სტკიოდა შოთა კვირაიას გული! **რასაც ახლა გეტყვით, ზუსტი ინფორმაციაა და ამას წყალი არ გაუვა.** ერთ მშვენიერ დღეს ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარების სარდალმა **ფეოდორ რეუტმა** შოთა კვირაია წყნეთში დაიბარა, სადაც ჯაბა იოსელიანი და თემურ ხაჩიშვილი დაახვედრა. ის დრო იყო, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი შოთა კვირაია ჯაბა იოსელიანისა და ხაჩიშვილის დაჭერას გეგმავდა. რეუტმა შოთა კვირაიას შეაგინა — **შენი კარგიც... ვერ გავიგე, რა თამაშს თამაშობ და ვის წისქვილზე ასხამ წყალსო...** ეს რა წესია ან ესენი აქ რატომ დამახვედრე?! —უპასუხა კვირაიამ. რეუტმა ბატონ შოთას ისევ შეაგინა და ჰკითხა — ბოლოს და ბოლოს, მითხარი, ვინა ხარ? —**იცი, რას გეტყვით? პირველ რიგში, ვარ ქართველი, ქართულ ინტერესებს ვიცავ, რუსებს პატივს გცემთ, მაგრამ თქვენი მონა არ ვიქნებიო!** ფეოდორ რეუტმა კვირაიას ისევ შეაგინა... ამის პასუხად შოთა კვირაიამ, რომელიც ძველი მოკრივე იყო, ყბაში ატაკა მუშტი და ნოკაუტში ჩააგდო... ატყდა ერთი ამბავი. შოთა დაცვამ სასწრაფოდ გამოარიდა იქაურობას და ატეხეს ჩემთან რეკვა — ბატონო ანზორ, სასწრაფოდ ბახტრიონზე ამოდით, ბატონ შოთას გულის შეტევა აქვს და იქნებ მოუსწროთო!

სახლის სადარბაზოში რომ შევედი, შოთა კვირაია ლიფტის კართან იდგა და გულის საშინელი ტკივილისგან ბღაოდა... კვირაიას მორფი პირდაპირ ლიფტში გავუკეთე და ბინაში ავედით. იმ დღიდან მთელი ორი თვის განმავლობაში მის საძინებელში მეძინა... შვიდჯერ გადავარჩინე სიკვდილს... ორი თვისთავზე მის მეუღლეს ვუთხარი — აქედან თავს გადავიჩეხავ, ორი შვილი მყავს, ოჯახი მაქვს, ასე ცხოვრება არ შემიძლია, ავადმყოფს სასწრაფოდ კორონაროგრაფია და გულზე ოპერაცია სჭირდება და რას მერჩით, რამე რომ დაემართოს, მე დამიჭერენ-მეთქი! კვირაიას მეუღლემ, ქალბატონმა მანანამ მითხრა — წადი და ეს ყველაფერი **გულიკო ჩაფიძეს** უთხარიო! წავედი და მართლაც ვუთხარი... ატყდა ერთი ამბავი. ქალბატონი გულიკო მოვიდა, კვირაია გასინჯა და, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ჯიუტი კაცი იყო, კატეგორიულად განუცხადა — საავადმყოფოში უნდა დაწვეთო! კვირაია საავადმყოფოში ცოცხალი თავით არ წვებოდა.

— კი მაგრამ, რატომ არ იკეთებდა კვირაია ოპერაციას?

— არ უნდოდა, რომ შევარდნაძეს მისი ავადმყოფობის შესახებ გაეგო! ბოლოს გულიკო ჩაფიძემ ედუარდს ყველაფერი უთხრა და შოთა კვირაიას გერმანიაში გაუკეთეს ოპერაცია. სხვათაშორის, სოხუმი რომ დაეცა, შევარდნაძის წამოსაყვანად იქ შოთა კვირაია ჩაფრინდა. ედუარდი და შოთა სოხუმიდან ბათუმში ისე დაფრინდნენ, ამის შესახებ **ასლან აბაშიძეს** არაფერი გაუგია... იქ კერძო თვითმფრინავი აიყვანეს, ფული გადაიხადეს და თბილისში ჩამოფრინდნენ. აი, მაშინ უთქვამს რომელიღაც ამერიკელ გენერალს კვირაიასთვის — ბატონო შოთა, ეს სტრესი ადრე თუ გვიან ცუდ შედეგს გამოიღებს და თავს მიხედეთო!

— ახლა რა ხდება, ვინმე

„ნიკა არ არის ნაციონალი, ის ნამდვილი ქართველია!“

„მიხეილ სააკაშვილი ამათთან შედარებით ბრილიანტი და ოქროა!“

კვირგვინოსნები

გიორგი გამსახურდია

ზვიად გამსახურდიას ვაჟი

გავიგე, უგულავა ჩამოვიდა ზუგდიდშიო, ერთმა მითხრა მამაჩემის სახელობის გამზირზე... შიშით გავხედე ფირნიშს. ალბათ, როგორც ბაბუაჩემის გამზირს პეკინი დაარქვა, ამასაც რამეს უპირებს, თუ გაიმარჯვებს-მეთქი. ახსოვს საქართველოს და ზუგდიდს ეს ყველაფერი!

„ტვიტერი“

გიგი უგულავა

„ევროპული საქართველოს“ ზუგდიდის მაჟორიტარი კანდიდატი

ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა ნიშნავს მიხეილ სააკაშვილის მესამე ვადას! **„ევროპული საქართველოს“ მხარდაჭერა ნიშნავს** ევროპული კოალიციის პირველ ვადას! საქართველოს ისტორიაში მე ვარ პირველი პირდაპირ არჩეული მერი, ვიქნები, ასევე, ზუგდიდის უკანასკნელი მაჟორიტარი.

„პირველი არხი“

გიორგი ფოფხაძე

საფრანგეთში მცხოვრები ჟურნალისტი

8 წელია, ყოველი არჩევნების წინ ვამარცხებთ ნაცებს და მერე ა**მ დამარცხებული ნაცებიდან ყველაზე დედააფეთქებული ვინცაა, ქოცებში ვხედავთ და მთავრობაში კიდო დაწინაურებულებს...**

მერე ის **დამარცხებულ-გადაპორტირებული საოღრაშეთი** ღავის ყველაზე ხმამაღლა დასამარცხებელ ნაცებზე.

„ალია“

გია ნოდია

პოლიტოლოგი

თუ მიხეილ სააკაშვილისთვის პრიორიტეტულია, რომ საქართველოში ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი დასრულდეს, უკრაინაში თავის ამოცანებს მიხედოს და საქართველოს წინასაარჩევნო კამპანიაში რაც შეიძლება ნაკლები მონაწილეობა მიიღოს. **კიდევ უკეთესი იქნება, თუ გაიმეორებს ადრე ნათქვამს, რომ ამ არჩევნების შემდეგ საქართველოში პოლიტიკურ თანამდებობაზე პრეტენზია არ ექნება.**

„პრაიმტაიმი“

პოლიტიკური ნიშნით გავიწროებთ ან უკანონოდ გაჯარიმებენ?

— მაშინ თუ ცალკეული პიროვნებები მიქმნიდნენ პრობლემებს, დღეს სახელმწიფო მებრძვის! თქვენ იცით, „ქართული ოცნების“ როგორი ფანი ვიყავი... 2012 წლის არჩევნების წინ ივანიშვილი რომ ზუგდიდში ჩავიდა, როგორც მისი მხარდამჭერი, მიტინგზე ხის ქვეშ ვიმალებოდი, რათა ნაციონალებს არ დავენახე!

— მაინც რატომ ემალებოდით ნაცებს?

— *(იცინის)* იმიტომ, რომ ჩემი შვილი — ნიკა — უკვე ნაციონალებთან იყო!

— ნიკასთან მამაშვილური საუბარი არ გქონიათ და არ გითქვამთ, რომ ამ ბინძურ პოლიტიკას შეეშვას, თეთრი ხალათი ჩაიცვას და ადამიანების ჯანმრთელობას ემსახუროს?

— საქართველო უნდა აყვავდეს, ქვეყნიდან ხალხი არ უნდა გარბოდეს... ვიღაცამ ხომ უნდა იბრძოლოს იმისათვის, რომ ამ ახალგაზრდობას ნორმალური პირობები შეუქმნას? **ნიკა არ არის ნაციონალი, ის ნამდვილი ქართველია!**

— კი მაგრამ, ნაციონალები ნამდვილი ქართველები არ არიან?

— არა, მე იმ ნაციონალებს ქართველებად არ ვთვლი, რომლებმაც გირგვლიანი, ბუტა რობაქიძე და სხვა უდანაშაულო ბიჭები ჩახოცეს! მაშინ მე ნიკასთან ერთად ქუჩაში ვიდექი და იმ უკანონობას ვებრძოდი!

— სწორედ სააკაშვილი იყო იმ ბოროტი და სისხლიანი სისტემის შემოქმედი და ამის მიუხედავად, მაინც გჯერათ ნაცების ბელადის? ან იქნებ გგონიათ, რომ სააკაშვილი გამოსწორდა და სავლე პავლედ იქცა?

— კი, მჯერა, რომ სააკაშვილი გამოსწორდა! მაშინ ძალიან ახალგაზრდა იყო, ძალიან დიდი უფლებები ჰქონდა და ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდა... მაშინ სააკაშვილმა კინაღამ მეც დამიჭირა!

— რა უბედურებაც მაშინ თქვენ გადაიტანეთ, სააკაშვილს იმას პატიობთ?

— დიახ, ვპატიობ, რადგან არასწორი ინფორმაცია ჰქონდა!

— ბოდიში მაინც თუ მოგიხადათ სააკაშვილმა?

— თვითონ არა, მაგრამ მამამისმა — ნიკა სააკაშვილმა — კი!

— მითხარით, დღევანდელი ხელისუფლება თქვენ და თქვენს კლინიკას რაიმე პრობლემას გიქმნით?

— სააკაშვილი ამათთან შედარებით ბრილიანტი და ოქროა!

— გჯერათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი თქვენი პირადი მტერია და სურს, რაღაც გაგიფუჭოთ?

— არა, ბიძინა ივანიშვილი ჩემი მტერი არ არის! მაგრამ როგორც სააკაშვილს არ ჰქონდა ბევრი რამის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია, ისეა ბატონი ბიძინას საქმეც...

„2012 წლის არჩევნების წინ ივანიშვილი რომ ზუგდიდში ჩავიდა, როგორც მისი მხარდამჭერი, მიტინგზე ხის ქვეშ ვიმალებოდი, რათა ნაციონალებს არ დავენახე!“

„ბატონ გიორგი გახარიას ძალიან დიდ პატივს ვცემ!“

„ბიძინა ივანიშვილი ჩემი მტერი არ არის!“

მე ბატონ ბიძინაზე ნაწყენი ვარ იმის გამო, რომ მთელი ეს „წითელი ინტელიგენცია“ იყიდა... არადა, მე ძალიან კარგად ვიცი, თუ რას წარმოადგენს სინამდვილეში ეს ე.წ. ინტელიგენცია, რადგან ძალიან ბევრი მათგანი ჩემი პაციენტი იყო!

— მაინც რა გიჭირთ? მიმართეთ ხელისუფლებას ჩვენი გაზეთით!

— ჯანდაცვის მინისტრი არ გვლებულობს! არადა, ჩვენ, კარდიოლოგებს, დღეს საქართველოში ევროპული დონის კლინიკები გვაქვს შექმნილი. ავსტრიიდან ჩამოვიყვანე პროფესორი, ჩემი უახლოესი მეგობარი, საქართველოზე შეყვარებული **ოტო დაპუნტი,** რომელმაც 160 ოპერაცია ბრწყინვალედ ჩაატარა და, იცით, რა მითხრა? — მე ასეთი ოპერაციები ჩემს ქვეყანაში არ ჩამიტარებიაო! — რატომ-მეთქი? — იმიტომ, რომ ასეთი გუნდი არ მყავსო! სხვათაშორის, ქალბატონი მინისტრის დიდი დამსახურებაა, რომ ავსტრიელი ექიმი დღეს ჩემთან მუშაობს, თორემ სხვები ძალიან დიდ წინააღმდეგობას მიწევდნენ. საქართველოს კარდიოქირურგთა სამეცნიერო საბჭო, რომელსაც ჩემი ძველი მეგობარი **სულხან ლომინაძე** ხელმძღვანელობს, ავსტრიელ პროფესორს, რომელიც გულის გადანერგვის ოპერაციებს აკეთებს, ლიცენზიას არ აძლევდა და, მადლობა ღმერთს, მინისტრი ჩაერია... აქვე მინდა, განვაცხადო, რომ ბატონ **გიორგი გახარიას** ძალიან დიდ პატივს ვცემ!

— რატომ?

— შუნტირების ოპერაცია ღირს 12 ათას 500 ლარი, რომლის დაფინანსებაც 8 ათას 500 ლარამდე ჩამოგვიყვანეს! ანუ ამ ოპერაციების გაკეთება წამგებიანია. შექმნილი მდგომარეობის გამო მოვითხოვეთ ქალბატონ ტიკარაძესთან შეხვედრა, მაგრამ მინისტრი ცოცხალი თავით არ შეგვხვდა. მაშინ ქალბატონი ინგა გრიგოლიას დახმარებით ბატონმა გიორგი გახარიამ კანცელარიაში მიგვიწვია, სადაც ტიკარაძე პირადად პირველად ვნახე. გახარიამ თავიდანვე გამოგვიცხადა — იმ 4 ათასი ლარის დაფინანსების თავი სახელმწიფოს არა აქვს და სხვა რამე მოვიფიქროთო. ვითხოვე სიტყვა და პრემიერ-მინისტრს ავუხსენი, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც სურვილი აქვთ, ის დარჩენილი 4 ათასი ლარი გადაიხადონ და მოდით, ამ თანხას ჰონორარის სახელი დავარქვათ-მეთქი! ბატონმა გახარიამ ჩემი წინადადება მოიწონა და განაცხადა — ძალიან კარგი აზრია, ბატონმა ანზორმა ორ წუთში ამიხსნა ის, რაც ჯანდაცვის სამინისტრომ ათი დღის განმავლობაში ვერ შეძლო და ორი დღე მომეცითო! მესამე დღეს ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გამოსცა ბრძანება და იმ თანხას მართლაც ეწოდა ჰონორარი. აი, ამიტომ ვცემ გახარიას ძალიან დიდ პატივს! მაგრამ ეს ჰონორარი ქირურგის ხელფასში კი არ მიდის, იმ ხარჯებში იწერება, რაც ოპერაციას სჭირდება. ახლა ჯანდაცვის სამინისტრო ისევ გვიჩხიკინებს — ყველაფერი გვაცნობეთ, ჰონორარებს როგორ ანაწილებთო! არადა, მშვენივრად იციან, რომ ჰონორარებს არავის ვუნაწილებთ, მაგრამ ჩვენი დაჯარიმება და მოსპობა უნდათ!

— მაინც ვის უნდა თქვენი მოსპობა?

— ჩვენი კლინიკა, მოგეხსენებათ, მონოპროფილურია, ანუ მხოლოდ გულით დაავადებულ პაციენტებს ვმკურნალობთ! „ევექსის“ კლინიკა და, ზოგადად, მრავალპროფილური კლინიკები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მონოპროფილური კლინიკები გაანადგურონ, გააკოტრონ და ჩვენ ავადმყოფები არ მივიღოთ! „ევექსში“ ჰყავთ **რეანიმატოლოგი გოგოხია — ლევან ქარაზანაშვილის მარჯვენა ხელი,** რომელმაც ამ ორი კვირის წინათ ჩემი ქირურგების გადაბირება სცადა. ფინანსური პოლიციიდან მოიყვანეს და სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს უფროსად დასვეს ბატონი **ზაალ კაპანაძე,** რომელიც ექიმი არ არის! ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ქალბატონ ტიკარაძეს ჯანდაცვის სამინისტროში არავინ არაფერს ეკითხება!

— თუ ბიძინა ივანიშვილი თქვენი მტერი არ არის, ხოლო გიორგი გახარია ძალიან დიდ პატივს გცემთ და ტიკარაძეც დაგეხმარათ, ნაციონალებთან რაღა გინდათ?

— ნაციონალებთან რა მინდა და, გახარია შეცდომაში შეიყვანეს და ხელი მოაწერა ბრძანებას — თუ კლინიკაში მეორე საოპერაციო ბლოკი არ გექნებათ, ლიცენზიას არ მოგცემთო! არადა, მილიონზე მეტი ღირს ახალი ბლოკის მოწყობა... **სწორედ „ევექსის“ ქირურგებმა შეიყვანეს გახარია შეცდომაში!**

— მიმართეთ გახარიას ჩვენი გაზეთით!

— ბატონო გიორგი, როგორც მაშინ დამეხმარეთ, გთხოვთ, ახლაც მომისმინოთ და 5 წუთით მიმიღოთ!

— ვინც პრემიერი შეცდომაში შეიყვანა, ისინი „ქართულ ოცნებაში“ ჩანერგილი ნაცები რომ აღმოჩნდნენ, რას იტყვით?

— ნაცია თუ ქოცი, ვინც ქართულ მედიცინას სპობს, ყველამ პასუხი უნდა აგოს!

— არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავთ?

— დიახ, ვგეგმავ და კოალიციური მთავრობის მომხრე ვარ! ერთმა კაცმა არ უნდა მართოს ქვეყანა...

— თქვენი აზრით, სააკაშვილი რომ მობრუნდეს, იმ ჭკუაზეა, რომ ათ კაცთან ერთად მართოს ქვეყანა?

— სააკაშვილი უკრაინაშია და გაანებეთ თავი! მიშას ესენი ბუად იყენებენ...

— თქვენი აზრით, გიგა ბოკერიაც გაყიდულია თუ არა?

— არ ვიცი, მე პოლიტიკაში არ ვერევი!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„შოთა კვირაიამ, რომელიც ძველი მოკრივე იყო, რეუტს მუშტი ყბაში ატაკა და ნოკაუტში ჩააგდო!“

კვირგვინოსნები

სპარტაკ ქობულია
გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკის“ მთავარი რედაქტორი

ნაკადულნი ცრემლთანი მახრჩობს, როცა ოპოზიციის საცოდაობას ვუყურებ. **რა ნაცები და „ევრონაცები“, რა „ლელო“ და „გირჩი“, რა ვაშაძე... ბიძინა ივანიშვილის და გიორგი გახარიას** მთავრობის პრაქტიკული აღმშენებლობის ნიჭმა ტოტალურად გაანადგურა სიცრუისა და სიბილწის მოლაყბენი, დაუნახავი და უმადური არამზადები. ოპოზიციის სალანძღავ სიტყვებს მხოლოდ „ოცნების“ მოთმენის ნიჭი და კონკრეტული საქმე უპირისპირდება. **სწორედ ამიტომ გაიმარჯვებს 31 ოქტომბერს ქართველი ხალხი.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ანი წითლიძე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე

ყოფილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, უმრავლესობის ლიდერმა — **მე არაფერს მეკითხებოდნენ ეგ ცხრა წელი, ანუ ყ.. ვიყავიო.**

შენ რა გითხარი, მიშა სააკაშვილო, ამ თხლის თრევისთვის ეგ ცხრა წელი და მერეც!

„აიპრესი“

ირინა სარიშვილი
პოლიტიკოსი

მთავარი პრობლემა ბიძინა ივანიშვილია და არა მისი რომელიმე ვასალი ან ამ ვასალთა ერთობა — ერთი საბანძეთი თუ მეორეთი შეიცვლება, ამით ქვეყანას არ ეშველება.

„ალია“

ახალი ამბავია, ათი დღის წინანდელი:
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ ნური კაპბას ოჯახი ხსნასა და საშველს ქართული სახელმწიფოსაგან მოელოდა. ენგურსგამოღმა საქართველოში უნდა გადარჩენილიყო ერთი აფხაზი კაცის სიცოცხლე.

ეს არ უნდა

საერთოდ, აფხაზებისათვის **ენგურსგამოღმა საქართველო** ბოლო წლებში გაჭირვების ტალკვესად და იმედის სხივად იქცა. იციან იქ, იმ ოკუპირებულ ქართულ მიწაზე მცხოვრებლებმა: **ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა რომ შეექმნებათ და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება დასჭირდებათ, მაშინვე ზუგდიდს, ქუთაისს, ბათუმს ან თბილისს უნდა მიაშურონ.**

ხარისხისა და საიმედოობის გარდა, **ენგურსგამოღმა საქართველოში** აფხაზებისათვის ნებისმიერი სახის სამედიცინო მომსახურება სრულიად უფასოც არის. ჰოდა, ისინიც აქეთ მოიჩქარიან. აქ ინარჩუნებენ სიცოცხლეს და იუმჯობესებენ ჯანმრთელობას.

ნური კაპბას ოჯახიც ამ იმედით მოადგა ენგურის ხიდს აფხაზეთის მხრიდან. ე.წ. ადმინისტრაციულ საზღვართან მოიყვანეს მომაკვდავი, კომაში მყოფი პაციენტი და იქ ზუგდიდის სასწრაფო დახმარების რეანიმობილი უნდა დახვედროდა.

არ დახვდა თუ ვერ დახვდა. რა მნიშვნელობა აქვს.

ამბავი კი იმით დაიწყო, რომ **ნური კაპბას** თბილისში მცხოვრები ახლობლისათვის **დავით ამაშუკელისათვის** დაურეკავს: ასე და ასე მაქვს საქმე, უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი სიძე თბილისში მინდა გადმოვიყვანო და როგორც შეძლებ, დამეხმარეო.

მაშინვე დავფაცურდი, — წერს სოციალურ ქსელში დავით ამაშუკელი — **ბავშვობის ამხანაგისა და თანაც, აფხაზი ძმისათვის ხელის გაწვდენის საშუალება რაკი მომეცა, თავს როგორ დავზოგავდიო.** დაურეკავს 112-ში. ბევრჯერ დაურეკავს. მეხუთე თუ მეექვსე დარეკვაზე მიუციათ ზუგდიდის სასწრაფო დახმარების ექიმის ტელეფონის ნომერი — ეგ ამბავი ჩვენ არ გვეხება და იმათ ელაპარაკეთო! რა თქმა უნდა, დაურეკა ზუგდიდის სასწრაფო დახმარების ექიმს და იმან უთხრა — დღეს თავისუფალი ეკიპაჟი არ გვყავს და ენგურის ხიდზე ტყუილად ნუ გველოდებიანო!

რამდენიმესაათიანი ლოდინისა და გაურკვევლობის შემდეგ ენგურის ხიდიდან უკან გაბრუნდა აფხაზი **ნური კაპბა,** რომელსაც მომაკვდავი სიძე გადასარჩენად მოჰყავდა **ენგურსაქეთა საქართველოში.** გაბრუნდა და, ალბათ, ენგურის ტალღებს გაატანა თავისი იმედიც, მანამდე ქართულ სახელმწიფოზე რომ ამყარებდა.

დავით ამაშუკელი კი, რომელიც აფხაზი მეგობრის დახმარებას ცდილობდა, მაგრამ სახელმწიფო ბიუროკრატიისა და დომხალის გადამკიდე, ვერაფერს გახდა, „ფეისბუქში" სასოწარკვეთილი წერს — ნური კაპბასთან და მის ნათესავებთან შევრცხვი, აფხაზების შემორიგების იმედი კი საბოლოოდ დავკარგეო!

არადა, **წარმოიდგინეთ, რა მოხდებოდა, თუ აფხაზი ნური კაპბა მომაკვდავ სიძეს ენგურსაქეთ გადმოიყვანდა? ქართველი ექიმები პაციენტს უმაღლეს დონეზე მიხედავდნენ ისე, რომ ოჯახს თეთრიც არ დაეხარჯებოდა. ჩვენი მედიკოსები ძალ-ღონეს არ დაიშურებდნენ, რათა აფხაზი მოძმე კომიდან გამოეყვანათ და შინ გამოჯანმრთელებული გაეშვათ.**

კაპბების ოჯახი სიკვდილზე გამარჯვებული დაბრუნდებოდა აფხაზეთში და იქაურობას მოსდებდა ქართული სახელმწიფოს მზრუნველობისა და ქართველი ექიმების თავდადების ამბავს.

ნური კაპბა, მისი ოჯახის ყველა წევრი, ყველა ნათესავი და ახლობელი აფხაზეთში დანარჩენი საქართველოს ელჩი და პროპაგანდისტი გახდებოდა. **უამრავ აფხაზში გაჩნდებოდა ან გაძლიერდებოდა უკვე არსებული განცდა, რომ მათ ქართულ სახელმწიფოზე უკეთესი პატრონი და ქართველზე ერთგული მოძმე არ ჰყავთ.**

შეიძლებოდა, ისეც მომხდარიყო, რომ კომაში მყოფი პაციენტის გადარჩენა ვერც ქართველ ექიმებს მოეხერხებინათ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაშიც კაპბების ოჯახს არასოდეს დაავიწყდებოდა ის ყურადღება, მზრუნველობა და თავზე გადაყოლა, რასაც **ენგურსგამოღმა საქართველოში** დაახვედრებდნენ.

ახლა კი რა აქვს მოსაყოლი ნური კაპბას ოჯახს მეზობლებისა და ნათესავებისათვის? ის, რომ ქართულმა სახელმწიფომ ერთი მომაკვდავი აფხაზი კაცი ენგურის ხიდზე ვერ გადაიყვანა და ვერ მოუარა? ის, რომ ე.წ. საზღვართან რამდენიმე საათის განმავლობაში უშედეგოდ ელოდებოდნენ სასწრაფო დახმარების მანქანას და ბოლოს მოტყუებულნი და იმედგაცრუებულნი დაბრუნდნენ უკან?

ეს მოჰყვეს აფხაზეთში ნური კაპბამ და ასე

ფუ, ამის

დავით ამაშუკელი და ფრაგმენტი მისი ვრცელი ფეისბუქ-პოსტიდან

David Amashukeli
August 15 at 1:05 AM

მეგონა დღევანდელი საღამო არასოდეს არ დამავიწყდება....((((. ბავშვობის მერე თითქმის აღარ მქონია შეხება აბხაზებთან, ერთად ერთი კავშირი ჩემი დის კლასელი Нури Капба იყო რაც ძაან მახარებდა, და დღეს ისე შევრცხვი ნურისთან, და მის ნათესავებთან, რომ ეს ბოლო აფხაზი და აფხაზების შემორიგების იმედი საბოლოოთ გამიქრა....(((((. დილით დამირეკა ნურიმ - სიძე მიკვდებაო, კომაშიაო, და თბილისში მინდა გადმოვიყვანოო, ხომ ვერ დამეხმარებიო. რა თქმა უნდა თქო, გამიხარდა (რა თქმა უნდა ის არა რომ სიძე ცუდათაა, ის რომ მომეცა საშუალება დახმარებისა, ხელის გაწვდისა, როგორც ბავშვობის ამხანაგისათვის, ასევე აბხაზ ძმისათვის, თან ვიცი რომ სახელმწიფოს დიდი პროგრამები აქვს გამართული ჩვენი ძმების სამედიცინო დახმარებისათვის, და მზად არის უმკურნალოს მათ, თან მაღალ დონეზე, და თან რა თქმა უნდა უფასოდ. ამიტომ მშვიდათ და დარწმუნებით დავპირდი ნურის დახმარებას და მოვიმარჯვე ტელეფონი. პირველი ქალბატონი, რომელთანაც მეგობარ დამაკავშირა იყო კომფლიქტურ ტერიტორიებზე მცხოვრები ხალხისათვის სამედიცინო დახმარების რაღაც "ნაჩალნიკი". იმან მითხრა, რომ მშვიდად დარეკე 112 Georgia/112 საქართველო -ო, ეგეთი შემთხვევები პრიორიტეტში არისო, დახვდებიან მაღალ დონეზეო,. გააფრთხილე, რომ კომაშია და ხელოვნურ სუნთქვა ესაჭიროებაო, და იყავი მშვიდათო....

ყურადღებისა და მზრუნველობის თითოეული ფაქტი, რომელსაც ქართული სახელმწიფო ჩვენი აფხაზი ძმებისა და დების მიმართ გამოიჩენს, ნაბიჯ-ნაბიჯ წაშლის იმ ე.წ. ადმინისტრაციულ საზღვარს, რომელიც მტერმა ჩვენ შორის გაავლო!

კვირგვინოსნები

მამუკა მდინარაძე
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი

სახელმწიფოს ოპოზიციის დესტრუქციისგან საზოგადოების დაცვა დასჭირდება!

„ახალი თაობა"

დავით ქიჟინაძე
მოძრაობა „ტრიბუნის" ლიდერი

ვაშაძე არ არის „ქართული ოცნების" პროექტი?! „ევროპული საქართველო" გახარიას პარლამენტში ფიანდაზებს რომ უგებდა და მის მითიურ სიძლიერეს ამტკიცებდა, არ იწვევს კითხვებს?!

„ახალი თაობა"

გიორგი გუგავა
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

ვერ ვხედავ პარტიას, რომელიც „ოცნებას" პოლიტიკურ სამარეში ჩაჰყვება.

„ახალი თაობა"

ანი მიროტაძე
„ლელოს" წევრი

„ოცნებას" ვპირდები, რომ უმრავლესობაში ვერ მოვა!

„ახალი თაობა"

ირაკლი სესიაშვილი
პარლამენტარი

ნაცმოძრაობას და მის „კლასტერს" ხელისუფლებაში მოსვლის შანსი არა აქვთ, თუმცა, საზოგადოებას უნდა შევახსენოთ ყველა საფრთხე, რომელიც მოდიოდა მათი მმართველობიდან.

„ინტერპრესნიუსი"

გია ყრუაშვილი
„თავისუფალი საქართველოდან" ნაძალადევის ოლქში მაჟორიტარი კანდიდატი

ყველა მკვდარი გააცოცხლა ბიძინა ივანიშვილმა, ჩვენი პარტიის და ეროვნული ძალების გარდა. ეს საქართველოს მოსახლეობის 90 პროცენტის აზრია, ჩემი არა!

„ინტერპრესნიუსი"

მომხდარიყო!

უნდა გაიცნონ საქართველოს დღევანდელობა აფხაზებმა, რომლებსაც ქართული სახელმწიფოს წიაღში დაბრუნებას ვთავაზობთ?

მეორე დილით ნური კაპბას თავისი ქართველი მეგობრისათვის კვლავ დაურეკავს და ყველაფრის მიუხედავად, მადლობა გადაუხდია, პაციენტს კი, რომელიც ენგურსაქეთ ვერ გადმოიყვანეს, თურქეთში წასაყვანად ამზადებენო.

ნური კაპბა, რომელსაც კომაში მყოფი სიძე გადასარჩენად საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოჰყავდა

ქართულმა სახელმწიფომ ხელიდან გაუშვა შანსი, აფხაზი მოქალაქის სიცოცხლე გადაერჩინა!

აფხაზი კაცი, რომელიც ქართულ სახელმწიფოსა და ქართველ ექიმებს უნდა გადაერჩინათ, თურქეთის სახელმწიფოსა და თურქი ექიმების მისახედი გახდა.

აფხაზური ოჯახი, რომელიც ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ექიმების მადლიერი უნდა დარჩენილიყო, ახლა თურქეთის სახელმწიფოსა და თურქ ექიმებს მოემადლიერება.

არა, მაინც რამ დააწერინა **მურმან ლებანიძეს** ჯერ კიდევ 1989 წელს: **„აფხაზეთზე ამ კაცს თვალი უჭირავს, ეს კაცია, ალბათ, თურქის თემის...“**

ისიც უნდა ითქვას, რომ კაპბების ოჯახს რაც შეემთხვა, უიშვიათესი გამონაკლისია, თორემ აფხაზეთიდან პაციენტების გადმოყვანა და ქართულ კლინიკებში მოთავსება თითქმის ყოველდღე ხდება. მარტო კორონავირუსის პანდემიის დროს ზუგდიდსა და ქუთაისში არაერთი აფხაზი პაციენტი გამოაჯანმრთელეს და დღესაც ბევრს მკურნალობენ.

მაგალითად, აფხაზი **ლაშა გაბლია** სოციალურ ქსელში წერს, რომ კორონავირუსით დაავადებული ერთ-ერთი აფხაზი ექიმი ახლა საქართველოში მკურნალობს, თუმცა, მის ვინაობას არ ასახელებს, რადგან შიშობს, რადიკალმა აფხაზებმა მოღალატედ არ გამოაცხადონ.

— *მან* **(აფხაზმა ექიმმა. რედ.)** *საქართველოში მკურნალობა სხვა მძიმე პაციენტებსაც ურჩია, რადგან იცის, რომ, გამოუვალი მდგომარეობის გარდა, ქართველი ექიმები პაციენტს გამოაჯანმრთელებენ. ისინი, ჩვენი ექიმებისაგან განსხვავებით, ნასვამები ან ნარკოტიკით გაბრუებულნი არ იქნებიან. არაერთი შემთხვევა ვიცი, როცა აფხაზმა ექიმებმა პაციენტი მიატოვეს და გაიქცნენ, რა ვქნათ, ვირუსი რომ გადაგვედოს, ოჯახები გვყავსო!*

— წერს ლაშა გაბლია და იქვე საკუთარ თავს გადახდენილ ამბავსაც იხსენებს:

— აუტიზმის სპექტრით დაავადებული შვილი მყავს. ამ დიაგნოზის შესახებ პირველად თბილისში გავიგე... ჩვენი ექიმები ბავშვს მუდმივად ძლიერ დამამშვიდებლებს აძლევდნენ და მასაც სულ ეძინა ან მოდუნებული იყო, თბილისში კი ვიგრძენი, რომ შვილი მყავს. ბავშვმა გაგვიღიმა, მოგვეფერა, მამა დამიძახა.

ხომ წარმოგიდგენიათ აფხაზი ლაშა გაბლიას ემოცია. პირველად თბილისში მაგრძნობინეს, რომ შვილი მყავდაო. ბავშვმა მამა პირველად თბილისში დამიძახაო. შვილმა მშობლებს პირველად თბილისში გაუღიმა. პატარა პირველად თბილისში მოეფერა დედიკოსა და მამიკოს. ეს ენით გამოუთქმელი ბედნიერებაა. ეს არის ახალი ცხოვრების დაწყება. აფხაზი გაბლიების ოჯახისათვის თბილისი და საქართველო სწორედ ამ უდიდეს ბედნიერებასთან და ახალი ცხოვრების დასაწყისთან არის ასოცირებული.

შეიძლებოდა, აფხაზი კაპბების ოჯახისთვისაც ასე ყოფილიყო, ნური კაპბას საშუალება რომ მისცემოდა, კომაში მყოფი სიძე ენგურის ხიდზე გადმოეყვანა და ქართულ კლინიკაში ქართველი ექიმებისათვის ჩაებარებინა.

აფხაზი **ლაშა გაბლია** რომ ამბავს ყვება, ეგეთი ამბები ბევრი ხდება და კიდევ უფრო მეტი უნდა ხდებოდეს, მაგრამ აფხაზ **ნური კაპბას** რომ შეემთხვა, ზოგჯერ ეგეთებიც არის. კიდევ კარგი, რომ მხოლოდ ზოგჯერ, მაგრამ საერთოდ არ უნდა იყოს.

ენგურსგამოღმა საქართველოში გადარჩენილი თითოეული აფხაზის სიცოცხლე თითო აგურია იმ საძმო სახლისთვის, რომელიც ქართველებსა და აფხაზებს თავიდან გვაქვს ასაშენებელი!

ყურადღებისა და მზრუნველობის თითოეული ფაქტი, რომელსაც ქართული სახელმწიფო ჩვენი აფხაზი ძმებისა და დების მიმართ გამოიჩენს, ნაბიჯ-ნაბიჯ წაშლის იმ ე.წ. ადმინისტრაციულ საზღვარს, რომელიც მტერმა ჩვენ შორის გაავლო!

ეგ „ადმინისტრაციული საზღვარი“, უპირველეს ყოვლისა, ქართველებისა და აფხაზების წარმოდგენაში უნდა გაქრეს და ქართველებისა და აფხაზების გულებში უნდა გაუქმდეს!

ამის მერე „ადმინისტრაციული საზღვარი“ გინდ, ყოფილა და გინდ — არა! მერე ვერავითარი საოკუპაციო ბლოკპოსტი და მავთულხლართი ვერ დააკავებს ერთმანეთისაკენ დაძრულ გულებს ქართველთა და აფხაზთა! **მერე კავკასიის ქედზე მიჯაჭვული ამირანი და ჭლოუს სტალაქტიდებზე მიჯაჭვული აბრსკილიც კი აიწყვეტენ და ერთურთს შეხვდებიან!**

პათეტიკურია? შეიძლება, მაგრამ ქართველებსა და აფხაზებს, გალაკტიონისა და მერი შერვაშიძის ხალხს რაღაც პათეტიკური სიცოცხლეში კი არა, სიკვდილშიაც კი დაგვკრავს!

ისე, როგორც მურმანმა დაინახა უკანასკნელ გზაზე მიმავალი გალაკტიონი — რაღაც პათეტიკური მას სიკვდილშიც დაჰკრავდაო!

იმ მურმანმა, რომელიც ყვიროდა და მღეროდა: **„აფხაზეთი ჩემი!“**

აღარ უნდა მოხდეს ის, რაც თბილისისაკენ გამოშურებულ აფხაზ ნური კაპბას ოჯახს ამ ათიოდე დღის წინათ ენგურის ხიდთან შეემთხვა!

სულ უნდა ხდებოდეს ისე, როგორც თბილისში ჩამოსულ აფხაზ ლაშა გაბლიას ოჯახს ჩაესახა უკეთესი მერმისის იმედი და მიეცა ახალი ცხოვრების დაწყების შანსი!

ქორი წიწილას აფხაზეთში თუ მოიტაცებს, აქედან ისევ უნდა ვიყვიროთ — **„ჭაუ! ჭაუ!“**

აქეთ რომ დავაცხიკებთ, აფხაზეთიდან ისევ უნდა დაგვიძახონ — **„სიცოცხლე!“**

ეს ჩვენი — ქართველებისა და აფხაზების ხვედრი და ბედისწერაა!

ჩვენ — ქართველებსა და აფხაზებს მხოლოდ ის გვევალება, რომ ბედისწერის აღსრულებას ხელი აღარ შევუშალოთ!

ჯაბა ხუბუა

გამკეთებელს!

კვირგვინოსნები

ლადო სადღობელაშვილი
სამოქალაქო აქტივისტი

ბიძინას 2 სატელიტი ჰყავს — „ლელო“ და „პატრიოტთა ალიანსი“. **არჩევნებზე ბევრი ხალხი თუ არ მივა, „ოცნება“ 45 პროცენტს აიღებს, ნაცმოძრაობა — 20 პროცენტს.**

„ახალი თაობა“

ბიძინა გეგიძე
ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატი

ვთვლი, რომ პროგრესი იქნება, თუ „ქართული ოცნება“ მესამე ვადით არ დარჩება ხელისუფლებაში.

„ახალი თაობა“

დავით ზურაბიშვილი
პოლიტოლოგი

„ოცნების“ საქმე ასეა — ან სრული კარტბლანში ექნება, ან სულ დაინგრევა.

„რეზონანსი“

ნინო ბურჯანაძე
„დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერი

პირველად საქართველოს ისტორიაში 30-მა პარტიამ ხელი მოაწერა დეკლარაციას, რომ ერთმანეთის ხმებს დაიცავენ.

„რეზონანსი“

მეგი გოცირიძე
ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი

ძვირფასო ოპოზიციავ, ერთად აღებულიც კი მიშასთან შედარებით ძალიან პატარები ხართ.

„პრაიმტაიმი“

ალეკო ელისაშვილი
მაჟორიტარობის კანდიდატი საბურთალოს რაიონში

მიმაჩნია, რომ პოლიტიკოსები არ უნდა დაწოწიალობდნენ რაიონებში.

„ტვ პირველი“

«წინ არანაკლებ რთული და

ჯერ 19 წლის გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობა, მერე თამარ ბაჩალიაშვილის გაუჩინარება, სულ ახლახან მტკვარში ნაპოვნი ორი ახალგაზრდის ცხედარი და არაერთი გახმაურებული თუ გაუხმაურებელი საქმე... ეს ყველაფერი ბოლო ორი-სამი თვის განმავლობაში მოხდა. როგორც ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ამბობს, კრიმინალის გაორმაგებას კოსმოსიც უწყობს ხელს და წინ არანაკლებ რთული შემოდგომა გველის:

— წინა ინტერვიუში ხაზგასმით აღვნიშნე, **ერთმანეთის მიყოლებით სამი დაბნელება** პრობლემებს და სირთულეებს შექმნის, აგვისტო კიდევ უფრო მძიმე იქნება-მეთქი. ამ დროს სხვადასხვა ცდუნებების ალბათობა მატულობს, ხოლო დაშვებული შეცდომები შემდეგ თვეებში იჩენს თავს. **მზისა და მთვარის დაბნელებების გარდა ივნისში ომისა და აგრესიის მმართველი პლანეტა მარსი ვერძის ზოდიაქოში გადავიდა, რომელიც ასევე ომის მმართველი ზოდიაქოა და ნელ-ნელა შავ მთვარეს, ე.წ. ლილიტს უახლოვდება.**

— ამ აგრესიის პიკს როდის უნდა ველოდოთ?

— სწორედ ახლა ვართ პიკში. მთელი აგვისტო მძიმე იქნება. დაძაბულობა სექტემბერშიც გაგრძელდება. ნეგატიური პლანეტების შეერთება აუცილებლად გამოიწვევს ადამიანებში ზედმეტ აგრესიას, რაც შეიძლება, გახდეს ჩხუბების, კონფლიქტების, სხვადასხვა უსიამოვნების ფაქტორი. მე ადრეც გავაფრთხილე მშობლები და ახლაც ვამბობ მათ გასაგონად, განსაკუთრებულად გაუფრთხილდნენ შვილებს. მათი ფსიქიკა გაცილებით ფაქიზია და შეიძლება, ვერ გაუძლონ ამდენ ნეგატივს.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დედამიწა უარყოფით ენერგოველშია!

— ეს რას ნიშნავს?

— დედამიწის გეომანტია ენერგეტიკულად დაძაბულია, რაც ასევე შექმნის კონფლიქტურ სიტუაციებს როგორც სოციუმში, ასევე პირად ურთიერთობებში. მოიმატებს გაუგებრობების ტენდენცია და პროვოკაციული სიტუაციები, რაც ნეგატიურად იმოქმედებს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. **მაღალი იქნება ეკოლოგიური და ტექნოგენური კატასტროფების ალბათობა, ანუ კიდევ შეიძლება ლიბანის მსგავსი კატასტროფების პირისპირ აღმოვჩნდეთ.** უნდა ველოდოთ სკანდალური ინფორმაციების გავრცელებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით. შეიძლება, ტერორისტულმა ორგანიზაციებმაც იჩინონ თავი.

აქვე ვაფრთხილებ ყველას:

არსებობს დიდი ალბათობა, რომ გახშირდეს ცეცხლსასროლი იარაღისა და მჭრელი საგნების გამოყენება. ვერძი სწორედ ამ ზონას მართავს და ამ ზოდიაქოში ორი მძიმე პლანეტის შეერთება ენით აუწერელი სისასტიკისკენ უბიძგებს ადამიანებს.

მართალია, 25 ოქტომბრიდან დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველში გადადის, მაგრამ **31 ოქტომბერი არის სავსემთვარეობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორმაგი ენერგია მოდის კოსმოსიდან და ადამიანთა აგრესიაც ორმაგდება.** ამიტომ, კიდევ ერთხელ ვამბობ: თუ გვინდა, არჩევნებმა მეტ-ნაკლები სიმშვიდით ჩაიაროს, 31 ოქტომბერს არ უნდა ჩატარდეს! მოკლედ, წინ საკმაოდ რთული და დაძაბული შემოდგომა გველის.

თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ნოემბერში 5G-ს ჩართვა იგეგმება, ყურადღების მოდუნების უფლება ნამდვილად არ გვაქვს.

— სხვა პრობლემებმა იმდენად იჩინა თავი, ბოლო თვეებია, 5G-ს არსებობა აღარავის გახსენებია...

— ესეც პოლიტიკის ნაწილია. შემიძლია, წინასწარ დაგიხატოთ სურათი, რომელიც შესაძლოა, ნოემბრიდან განვითარდეს. 5G-ს სრულად ამოქმედების შემდეგ ადამიანებში იმუნიტეტი დაეცემა, ძალიან ბევრი გახდება ცუდად, მოიმატებს გარდაცვლილთა რაოდენობაც, რაც, რასაკვირველია, „კოვიდ-19“-ს დაბრალდება და საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდება. ეს მსოფლიო დონეზე გარკვეული ძალების მიერ კარგად გათვლილი გეგმაა. პანდემია მათ საშუალებას აძლევთ, გააკეთონ ის, რის გაკეთებასაც მშვიდ ვითარებაში ვერ შეძლებენ. **როგორც წესი, საგანგებო მდგომარეობის დროს კონსტიტუცია არ მუშაობს და, შესაბამისად, ადვილად შეუძლიათ ხალხის დამორჩილება. რაც უფრო ნაკლები გვეცოდინება 5G-ს შესახებ, მით უკეთესია მათთვის. ამიტომაც სპეციალურად არ მახვილდება ყურადღება ამ კუთხით.**

შეიძლება, ახალწლამდე არ მოხდეს, მაგრამ ნოემბერში უკვე თვალში საცემი იქნება ეს ტენდენციები. პირველად, როდესაც 5G ტესტურ რეჟიმში გაუშვეს, რუსთავსა და თბილისში ფრინველები დაიხოცნენ. ბევრი გახდა ცუდად, იმატა თავის ტკივილმა და ვერ გაიგეს, რა იყო ამის მიზეზი.

12-14 აგვისტოს მეორედ დაიტესტა 5G. ამჯერადაც იმატა წნევასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა, გულის რევის შეგრძნებამ, არითმიამ, თავის ტკივილმა...

ბევრმა მკითხა — რა ხდებაო? დიახ, ბატონებო, 5G-ს ტესტურმა გაშვებამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. წარმოგიდგენიათ, მერე რა მოხდება, როცა მთელი დატვირთით ამუშავდება?

— ამბობთ, პანდემია და 5G-ს გაშვება ერთი მთლიანი სქემის ნაწილიაო, თუმცა, ფაქტია, რომ კოვიდ 19-მა საქართველო სხვა ქვეყნებთან შედარებით ნაკლებად დააზარალა...

— წელს დაგვიფარა კოსმოსმა — გამარჯვების პლანეტა იუპიტერი საქართველოს ჯანმრთელობის ზონაში იმყოფებოდა. მომავალ წელს იქ აღარ იქნება. მეშვიდე სახლში გადავა, რომელიც ჯანმრთელობას აღარ მართავს. არის გარანტია, რომ მომავალ წელს ასევე კარგად გავუმკლავდებით პრობლემას? ახლავეა საჭირო ყურადღება! **კიდევ ერთხელ ვამბობ: ტექნოლოგიების განვითარე-**

მიხეილ ცაგარელი:

თუ გვინდა, არჩევნებმა მეტ-ნაკლები სიმშვიდით ჩაიაროს, 31 ოქტომბერს არ უნდა ჩატარდეს!

„5G-ს სრულად ამოქმედების შემდეგ ადამიანებში იმუნიტეტი დაეცემა, ძალიან ბევრი გახდება ცუდად, მოიმატებს გარდაცვლილთა რაოდენობაც, რაც, რასაკვირველია, „კოვიდ-19“-ს დაბრალდება და საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდება!“

„სად არის მეცნიერების დასკვნა, რომ 5G არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს და რატომ იდგმება ანტენები ჩუმად?“

კვირგვინოსნები

რევაზ არველაძე
პარლამენტარი

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კოალიცია გვექნება „პატრიოტთა ალიანსთან“. **იმ შემთხვევაში, თუ მანდატები კიდევ იქნება საჭირო, „ევროპულ საქართველოსთან“ კიდევ შესაძლებელია კოალიციური მთავრობის შექმნის განხილვა, ნაციონალურ მოძრაობასა და „ლელოს“ გამოვრიცხავთ.**

„რეზონანსი“

კოტე ჯანდიერი
მწერალი

ჭირისუფალთან მისული ვაი-ჟურნალისტები და განზრახ მიგზავნილი პარტადვოკატები ცდილობენ, ოჯახის ტრაგედია ბინძური პროპაგანდისთვის გამოიყენონ. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ **ჟურნალისტად წოდებულმა ვიღაც გონებაჩლუნგმა** განაცხადა, ოჯახის წინააღმდეგობის მიუხედავად, ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ მათი შვილის მკვლელობის გამოძიებასო.

დღეს რომ არჩევნები იყოს, დარწმუნებული ვარ, ხელისუფლება სასტიკად დაამარცხებდა ოპოზიციას!

„კვირის პალიტრა“

გია აბაშიძე
ანალიტიკოსი



ძებნილმა შლეგმა **იუსტიციის მინისტრი** დააბულინგა და კლასიკური სექსიზმი გამოიჩინა. ბევრის გასაკვირად, მას პასუხი გასცა ბაია პატარაიამ. სხვები ინარჩუნებენ „დუმილის უფლებას“.

განსაკუთრებით **ის შერჩევითი, სამარცხვინო სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია,** რომელიც საკუთარი მუშაობით თავი დაგვამახსოვრა ნაცვასალად. შეგახსენებთ, მისი ოფისის ქირაში ყოველთვიურად ვიხდით 34.000 დოლარს.

გაისუსნენ სხვა ფსევდო-„ენჯეოშნიკები“, რომელთა ვალდებულებაა, ყველას უფლების დაცვა, განურჩევლად პოლიტიკური მრწამსისა.

ამიტომაც ყოველთვის ვუწოდებ **ლომჯარია-კინწურაშვილების კლასტერს** უვიც გოიმებს და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ გაგაქროთ ნაცვასალობის ასპარეზიდან.

„მარშალპრესი“

კელი დეგნანი
აშშ-ის ელჩი საქართველოში

ოქტომბრის არჩევნები არის შესაძლებლობა, აირჩიოთ მეტად წარმომადგენლობითი პარლამენტი.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

დაძაბული შემოდგომაა!»

ბის წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ ჯერ რამდენიმე კითხვაზე უნდა მივიღოთ პასუხი.

— მაინც?

— სად არის მეცნიერების დასკვნა, რომ 5G არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს და რატომ იდგმება ანტენები ჩუმად? გაიხსენეთ, რა ვთქვი ჯერ კიდევ გაზაფხულზე, პანდემიის დასაწყისში. **ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ საქმე ვაქცინაციამდე მივიდეს-მეთქი.** რა ეპითეტებით არ შემამკეს მაშინ, მჩხიბავადაც კი გამომაცხადეს, საიდან ასკვნის ასეთ აბსურდებსო? **ჰაერზე არაფერს ვამბობ, ყველა ჩემს წინადადებას და ეჭვს აქვს საფუძველი. ყველაფერი ხელისგულზე დევს, უბრალოდ, დანახვა უნდა.** აი, უკვე ბატონმა გამყრელიძემაც აღნიშნა — ბილ გეითსის ლაბორატორიასთან გვაქვს კავშირიო. რატომ ინტერესდება მაინცდამაინც ბილ გეითსის ლაბორატორიის მიერ შექმნილი ვაქცინით მაშინ, როდესაც ჩინელები, რუსები და, მათ შორის, სხვა ამერიკული ლაბორატორიებიც მუშაობენ ვაქცინის შექმნაზე?

— იმის თქმა გსურთ, რომ თქვენი ეჭვები მართლდება?

— ის, რაზეც რამდენიმე თვის წინათ ვისაუბრეთ, **ილონ მასკისა და ბილ გეითსის პროექტის** შესახებ, გამყრელიძემაც დაგვიდასტურა. თურმე, ჩვენი ეპიდემიოლოგები პირდაპირ ბილ გეითსს უკაკუნებენ კარზე.

პანდემიის გამოცხადებაც იმისთვის არის საჭირო, რომ ყველა აიძულონ, ვაქცინა გაიკეთონ, რომელიც, დიდი ალბათობით, ადამიანის სრული მართვისთვის იქნება გამოყენებული.

აი, აქეთ მიდის სიტუაცია და საზოგადოების აზრზე, მოქმედებაზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. ასევე მნიშვნელოვანია, როგორ პოზიციას დაიკავებს ეკლესია. შემოდგომაზე ეს საკითხიც დადგება დღის წესრიგში და მზად უნდა ვიყოთ.

— რაც შეეხება პოლიტიკას. ახსენეთ, სექტემბერ-ოქტომბერში მაღალი იქნება სკანდალების, საიდუმლო მასალების გამომზეურების ტენდენციაო. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ პერიოდს საპარლამენტო არჩევნები ემთხვევა, გამოდის, მოსალოდნელზე მეტად ცხელი პოლიტიკური შემოდგომა გველის წინ?

— დიახ, წინ გველის კომპრომატების ომი. ამაზე მიანიშნებს ცის კაბადონზე ვარსკვლავების განლაგება. **გახსოვთ, 2012 წელს ციხეების სკანდალი როდის გახმაურდა? არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე!** ოპოზიციასაც და პოზიციასაც დღესაც აქვთ ხელში კოზირები და მოვლენების განვითარების შესაბამისად გადაწყვეტენ, როდის რა მასალა გამოამზეურონ. როგორ გგონიათ, რისთვის დაისაჯა საწყალი ბავშვი ბაჩალიაშვილი? რაღაც ისეთი საიდუმლო ინფორმაცია ამოწია, რომელიც არავის უნდა გაეგო. ჩვენ, რიგითმა მოქალაქეებმა, ძალიან ბევრი რამ არ ვიცით!!!

თუმცა, ვთვლი, რომ ამ არჩევნების წინ „ქართული ოცნება“ საკმაოდ საინტერესო პოზიციაშია, რომელშიც აქამდე არ ყოფილა!

— რას გულისხმობთ?

— ოპოზიციურმა ძალებმა, ფაქტობრივად, დაჭამეს ერთმანეთი, ეს კი მხოლოდ „ოცნების“ წისქვილზე ასხამს წყალს. ნაციონალური მოძრაობა ერთიანი რომ ყოფილიყო, გაცილებით მეტ ხმას მიიღებდა. ახლა ერთმანეთს წაართმევენ ხმებს!

„ქართული ოცნება“ მომგებიან პოზიციაშია იმითაც, რომ დღევანდელ პრემიერს ძალიან მაღალი რეიტინგი აქვს. ჩემი თხოვნაა ბიძინა ივანიშვილისადმი — ნუ შეეშინდება გახარიას რეიტინგის და პოპულარობის. ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც ხმა ჩააგდებინა ოპოზიციას. დიდი შეცდომა იქნება, თუ გახარიას პრემიერ-მინისტრის პოსტს ჩამოაცილებს!

არ მინდა, საკანონმდებლო ინსტიტუტი და დეპუტატები დავაკნინო, მაგრამ პარლამენტისთვის პრემიერი გახარია დასანანია. **მაპატიეთ, მაგრამ დღევანდელი პარლამენტი დასასვენებელ სანატორიუმს უფრო ჰგავს და ასეთი ფიგურის იქ გადასროლა არ იქნებოდა მართებული.** გახარია სავსეა ენერგიით, შეუძლია საქმის კეთება და ამის საშუალება უნდა მივცეთ!

დიახ, გახარია ქვეყნის პირველი პირი, პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს და გააგრძელოს იმ ნაბიჯების გადადგმა, რასაც ახლა აკეთებს. ნუ დაუგდებს ყურს ოპოზიციის გამოხტომებს — აქაოდა, ზამთრისთვის მოსახლეობის კომუნალურებისგან გათავისუფლება წინასაარჩევნო სვლა არისო. დამთავრდა ზოგადი ფრაზებით ხალხის გაბრიყვება, ასეთი ტრიუკები აღარ ჭრის მოსახლეობაზე. სწორედ კონკრეტიკაა საჭირო და გიორგი გახარიამ ასეც უნდა გააგრძელოს. საზოგადოებას ახლა სჭირდება მთავრობის გარანტიები და დაკონკრეტება, რა გველოდება წინ.

— და მაინც, თქვენი პროგნოზი, ვის რა შანსები აქვს არჩევნებში?

— „ოცნება“ რომ გაიმარჯვებს, ამის თქმა დანამდვილებით შეიძლება, მაგრამ მთავარი ის არის, რა პროცენტით მოიგებს. კომპრომატების ომის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვლება. სექტემბერ-ოქტომბერში პოლიტიკური სურათი გაცილებით ნათელი იქნება.

ერთი სიტყვით, საკმაოდ რთული, ფსიქოლოგიურად და პოლიტიკურად დაძაბული შემოდგომა გველის. ამიტომ, მაქსიმალურად დაასვენეთ ნერვული სისტემა, რომ ამ სერიოზულ დატვირთვებს გაუძლოთ!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

„როგორ გგონიათ, რისთვის დაისაჯა საწყალი ბავშვი ბაჩალიაშვილი?

მან რაღაც ისეთი საიდუმლო ინფორმაცია ამოწია, რომელიც არავის უნდა გაეგო. ჩვენ, რიგითმა მოქალაქეებმა, ძალიან ბევრი რამ არ ვიცით!!!“

კვირგვინოსნები

დონალდ ტრამპი
აშშ-ის პრეზიდენტი

ბარაკ ობამა ძალიან არაეფექტური, ძალიან საშინელი პრეზიდენტი იყო.

„ინტერპრესნიუსი“

მირიან ნიკოლაძე
მოკლული გიორგი შაქარაშვილის ბიძა

მე თუ შევძელი ის, რომ სიმართლე დამედგინა და მკვლელები პასუხისგებაში მიმეცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ „ოცნება“ კარგად იქცევა. ნომერ პირველი, რასაც ვერასოდეს ვაპატიებ, არის ის, რომ გადააგდო ხალხი სამართლიანობის აღდგენის კუთხით, 22 ათასი განცხადებიდან 1 პროცენტი შედეგია დამდგარი... ვერც იმას ვაპატიებ, რომ **ყველა ნაციონალი, რომელიც იყო თუნდაც რიგითი და სისხლის სამართლის დანაშაულს სჩადიოდა, დღეს ამ სისტემის ავანგარდშია.** ამიტომაც წამოვედი „ოცნებიდან“.

„ალია“

მარინა ჯიშკარიანი
ცენტრ „ემპათიის“ დირექტორი

შაქარაშვილის ფეხსაცმელები და წინდები არ უპოვიათ და არც არავინ ეძებს.

„მთავარი არხი“

„რაც გინდა, მოხდეს, პუტინი ბელარუსში წაუგებელ თამაშს თამაშობს!“

„ბელარუსში უკვე შეამჩნიეს ვლადიმერ პუტინის თავზეხელაღებული სპეცრაზმელები, რომლებმაც თავის დროზე ყირიმი დაიკავეს!“

ვახტანგ მაისაია:

„ბატკა“ არც იანუკოვიჩია და არც სარქსიანი, მისი დამხობა ადვილი არ იქნება!

ქართველი ანალიტიკოსისა და მეცნიერის, პროფესორ ვახტანგ მაისაიას შეფასებით, ბელარუსის საშინაო საქმეებში რუსეთი ერევა და იმ საპროტესტო აქციების უკან, რომელიც მიზნად ისახავს პრეზიდენტ ლუკაშენკოს დამხობას, სინამდვილეში პუტინი დგას:

— ბელარუსში ფერადი რევოლუცია, როგორც ჩანს, არა დასავლური, არამედ რუსული სცენარით მიმდინარეობს. ეტყობა, ფერადი რევოლუციების მოწყობა რუსებმაც ისწავლეს... **ალბათ, ამიტომ იყო, რომ 2013 წელს რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციასა და სამხედრო დოქტრინაში ფერადი რევოლუციებისა და ჰიბრიდული ომების წარმოების კონცეფცია საგანგებოდ ჩაწერეს.** რუსებმა **ნიკოლ პაშინიანი** ხელისუფლებაში სწორედ ფერადი რევოლუციის გზით მოიყვანეს, რადგან **სერჟ სარქსიანმა** ევროკავშირთან გააბა რომანი, ხოლო ჰიბრიდული ომით რუსეთმა უკრაინა საშინელ ქაოსსა და უბედურებაში გახვია...

— მაინც რისთვის სჭის პუტინი ლუკაშენკოს?

– ლუკაშენკოს საქმე რომ კარგად ვერ ექნებოდა, 2020 წლის 9 მაისს გამოჩნდა, როცა „ბატკა“ თავის ვაჟთან ვიქტორთან ერთად მოსკოვში გამარჯვების სამხედრო პარადზე დასასწრებად ჩავიდა, მაგრამ პუტინმა უმაღლეს ტრიბუნაზე არ აუშვა და ქვემოთ ალოდინა.

ამის მიზეზი, უპირველეს ყოვლისა, ის ხანგრძლივი და დაუნდობელი ომია, რომელიც ლუკაშენკოსა და რუსეთის უმაღლესი მმართველი ელიტის ლიბერალების კლანს შორის მძვინვარებს!

— ვინ არიან ამ კლანის წარმომადგენლები?

— რუსეთის პოლიტიკური ვერტიკალი სულ რვა კლანისგან შედგება. ყველაზე გავლენიანია ე.წ. **სილოვიკების კლანი,** რომელსაც წარმოადგენენ: **იგორ სეჩინი, ვიქტორ ივანოვი, ნიკოლაი პატრუშევი და ალექსანდრე ბორტნიკოვი** — „ფეესბეს“ მოქმედი დირექტორი. მეორეა **სამხედროების კლანი,** რომელსაც **სერგეი შოიგუ და დიმიტრი როგოზინი** განასახიერებენ. მესამეა **სანკტ-პეტერბურგის, ანუ ლიბერალების კლანი ანატოლი ჩუბაისის, მიხაილ ფრიდმანის, პიოტრ ავენის, სერგეი კუდრინისა და დიმიტრი მედვედევის** შემადგენლობით. მეოთხეა **ფედერალებისა და ოლიგარქების კლანი,** რომელსაც **რომან აბრამოვიჩი და ოლეგ დერიპასკა** წარმოადგენენ. ამავე კლანს შეიძლება, მივაკუთვნოთ **რამზან კადიროვიც.** მეხუთეა **პარტოკრატების კლანი.** მეექვსე — **ტექნოკრატების კლანი.** მეშვიდე — **პუტინის პირადი გვარდია, ანუ კოოპერატივი „ტბა“,** რომელსაც წარმოადგენენ: ეროვნული გვარდიის მეთაური **ვიქტორ ზოლოტოვი, ძმები არკადი და ბორის როტენბერგები, იური და მიხეილ კოვალჩუკები და ვლადიმერ იაკუნინი.** მერვე გახლავთ **ულტრანაციონალისტების კლანი,** რომლის ლიდერებიც ოლიგარქი **ვლადიმერ ევტუშენკოვი** და ცნობილი პოლიტოლოგი **ალექსანდრე დუგინი** არიან.

თითოეული ეს კლანი აკონტროლებს უზარმაზარ კორპორაციასა და სამრეწველო კომპლექსს. მაგალითად, ლიბერალების კლანი, რომელთანაც ლუკაშენკო დიდი ხანია, დაპირისპირებულია, აკონტროლებს **„გაზპრომს“, „როსატომს“, „როსნანოს“...** „სილოვიკები“, რომელთანაც ლუკაშენკოს ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს, აკონტროლებენ **„როსნეფტს“,** ალუმინის ბიზნესს, რამდენიმე სამრეწველო კომპლექსს და ა.შ.

— რა გახდა ლუკაშენკოსა და ლიბერალების კლანის დაპირისპირების მიზეზი?

— დაპირისპირება დაიწყო დიდი ხნის წინათ, როცა „გაზპრომმა“ ტარიფების აწევა მოინდომა და ლუკაშენკო შეეწინააღმდეგა. მაშინ ბელარუსსა და რუსეთს შორის ნამდვილი ენერგეტიკული ომი დაიწყო. ლუკაშენკოს რუსეთთან ურთიერთობა განსაკუთრებით მედვედევის პრეზიდენტობის დროს გაუფუჭდა, რომელიც სწორედ ლიბერალების კლანის წევრია. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ ლუკაშენკომ ანატოლი ჩუბაისს ერთხელ ლამის დედაც კი აგინა და მედვედევთან ერთად ბელარუსის მტრად გამოაცხადა. აქედან გამომდინარე, შემთხვევითი არ არის, რომ დღეს ლუკაშენკოს ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი და აქტიური ფიგურანტი გახლავთ **ვიქტორ ბაბარიკო,** რომელიც რუსული „გაზპრომის“

ე.წ. სილოვიკების კლანი

სანკტ-პეტერბურგის, ანუ ლიბერალების ➡

ულტრანაციონალისტების კლანი

პრეზიდენტ პუტინის



პირადი გვარდია, ანუ კოოპერატივი «ტბა»

შვილობილი კომპანიის „ბელგაზპრომბანკის“ დირექტორი იყო, ხოლო ბელარუსში ოპოზიციის რეალური ლიდერი არის არა **სვეტლანა ტიხანოვსკაია,** არამედ **მარინა კოლესნიკოვა,** რომელმაც ოპოზიციის მთავარი საკოორდინაციო საბჭო ჩამოაყალიბა. იცით, მარინა კოლესნიკოვა ვინ არის? ეს ქალბატონი ვიქტორ ბაბარიგოს საპრეზიდენტო შტაბის უფროსი იყო...

— ეს კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციის საკოორდინაციო საბჭო რუსეთს ემსახურება!

— დიახ სწორედ ამას ნიშნავს, რადგან **მარინა კოლესნიკოვას შტაბმა** უკვე განაცხადა, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ბელარუსის საგარეო პოლიტიკური კურსისა და კონსტიტუციური წყობილების შესაცვლელად არ იბრძვის! განა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ლუკაშენკოს სინამდვილეში რუსეთი ებრძვის? გაითვალისწინეთ ისიც, რომ საპროტესტო აქციების დაწყების წინ ბელარუსში ძალიან საეჭვო ვითარებაში გამოჩნდნენ **„ვაგნერელები“,** რომლებიც დააპატიმრეს. ცნობისათვის, ბელარუსში უკვე შეამჩნიეს **ვლადიმერ პუტინის „მწვანე კაცუნებიც“** — თავზეხელაღებული სპეცრაზმელები, რომლებმაც თავის დროზე ყირიმი დაიკავეს. ოღონდ ვის მხარეზე არიან ეს „მწვანე კაცუნები“ — ლუკაშენკოს თუ ოპოზიციის — ჯერ არავინ იცის!

საერთოდ, ლუკაშენკო ძალიან ცბიერი და გამოცდილი პოლიტიკოსია და ამ თვალსაზრისით პუტინსაც კი სჯობნის. რომ არა **ჩუბაისი,** რომელმაც ეს გეგმა ჩაუშალა, 1998 წელს ლუკაშენკო კინაღამ რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოს მმართველიც კი გახდა. მათი მტრობა სწორედ იქიდან მოდის... დასავლეთი უკვე მიხვდა, რა თამაშიც მიდის ბელარუსში და გერმანიამ და საფრანგეთმა აქტიურობა შეწყვიტეს. ერთადერთი, ვინც ბელარუსის საქმეში ჩარევას ცდილობს, პოლონეთი და ლიეტუვა გახლავთ.

— თუ ლუკაშენკოს დაამხობენ, ახალი ხელისუფლება აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას ცნობს?

— ეს არავინ იცის ისევე, როგორც არავინ იცის, თუ რა ბედი ეწევა ამ მარტივ მამრავლებად დაშლილ ქართულ ოპოზიციას! ერთი რამ აშკარაა — საქართველოში ოპოზიციას არჩევნებში წარმატების მოპოვება ძალიან გაუჭირდება! ხოლო პარლამენტი აშკარად ჭრელი გვეყოლება, ზუსტად ისეთი, როგორიც 1992 წლის 11 ოქტომბერს შევარდნაძის მიერ ე.წ. იმედის არჩევნებით დაკომპლექტებული პარლამენტი იყო. ვფიქრობ, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს ვერ ავცდებით!

— დაამხობენ თუ არა ლუკაშენკოს?

— „ბატკა“ არც იანუკოვიჩია და არც სარქსიანი, მისი დამხობა ადვილი არ იქნება! ვფიქრობ, ლუკაშენკომ პირველი შოკი გადაიტანა და ოპოზიციასთან ბრძოლაში პარიტეტის აღდგენა უკვე შეძლო. რაც გინდა, მოხდეს, პუტინი ბელარუსში წაუგებელ თამაშს თამაშობს, ლუკაშენკო დარჩება თუ წავა, ბელარუსში რუსეთის პოზიციები ნებისმიერ შემთხვევაში გაძლიერდება!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„რუსეთის პოლიტიკური ვერტიკალი სულ რვა კლანისგან შედგება...“

პუტინი და მარგარიტა



გარეგინ მეორის მიერ შეჩვენებული მარგარიტა სიმონიანი ვლადიმერ პუტინთან ერთად

ცოტა ხნის წინათ კრემლის პროპაგანდისტული „აგიტპრომის“ ეთნიკურად სომეხმა შეფინიამ, „რაშა თუდეისა“ და „სპუტნიკის“ ხელმძღვანელმა მარგარიტა სიმონიანმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ასეთი „პოსტი“ გამოაქვეყნა — *„მერყეობა და ჭოჭმანი ჩვენი მთავარი უბედურებაა. თბილისის არაღებით, დონბასში წერტილის არდასმით რა მივიღეთ? — რა სანქციებს ავარიდეთ თავი, თუ ე.წ. მსოფლიო თანამეგობრობის ფავორიტები გავხდით? უკვე არათუ მოსკოველი ზღარბისთვის, არამედ ბიჭვინთელი ხვლიკისთვისაც გასაგებია, რომ რუსეთს ნებისმიერ შემთხვევაში დაძირავენ, ამიტომაც ყოველთვის ის უნდა ვაკეთოთ, რაც გვინდა .“*

შეგახსენებთ, რომ ეს ის **მარგარიტა სიმონიანია,** რომელიც სომეხთა პატრიარქმა გარეგინ მეორემ სომხური სამოციქულო ეკლესიიდან განკვეთა და ამის დასტურად პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ პაშინიანისა და მთელი მთავრობის თანდასწრებით საგანგებო რიტუალი აღასრულა — უკუღმა გადმობრუნებული მარგარიტა სიმონიანის ფოტოსურათი ეჩმიაძინის ტაძრიდან გამოიტანა და მერე ერთ-ერთმა აქტივისტმა მდინარე არაქსში მოისროლა.

ერთი სიტყვით, სიმონიანი სომხებმა შეაჩვენეს და მოიძულეს, სამაგიეროდ, ის და მისი ქმარი, კინორეჟისორი ტიგრან ქეოსაიანი ძალიან უყვარს ვლადიმერ პუტინს. ქეოსაიანი რუსეთის პრეზიდენტთან იმდენად დაახლოებული პირია, რომ მისი ყველა პროპაგანდისტული ფილმის რეჟისორ-პროდიუსერია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტიგრანი რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიონებს ოფიციალურად ხვეტავს. როგორც ჩანს, ნაკლებს არც მისი ცოლი შვრება... ყოველ შემთხვევაში, პუტინის მიერ მარგარიტა სიმონიანისთვის ნაჩუქარი უძვირფასესი თაიგულების სიმძიმე დპ მოცულობა აშკარად იმის მანიშნებელია, რომ მარგარიტა პუტინის კარზე ფრიად გავლენიან და ანგარიშგასაწევ პერსონად ითვლება.

ახლა, რაც შეეხება სიმონიანის განცხადებას! აშკარაა, **რომ ქალბატონი მარგარიტა ნელნელა ცდილობს ან საბჭოთა იდეოლოგის — წყეული მიხაილ სუსლოვის, ანდა ავადსახსენებელი რუსი გენერლის, სომხური წარმოშობის ივანე ლაზარევის ფუნქციების მითვისებას,** რომელსაც იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა საქართველოს უკანასკნელი დედოფლის მარიამ ციციშვილისა და მისი შვილების პეტერბურგში გადასახლება დაავალა. **არ ვიცი, მარგარიტა სიმონიანმა იცის თუ არა, რა მოხდა 1803 წლის 18 აპრილს გამთენიისას დედოფლის საძინებელ ოთახში, მაგრამ ჩვენ გავახსენებთ — ქართველმა პატრიოტებმა გენერალ ლაზარევს ქართველი დედოფლის შეურაცხყოფა არ აპატიეს და ხანჯლით დაკლეს!** აშკარაა, რომ დღეს, იმ მკვლელობიდან 217 წლის შემდეგ, ეს ხანჯალი მარგარიტა სიმონიანს უჭირავს ხელში და იმ **სულძაღლი ივანე ლაზარევის** სისხლის ასაღებად ემზადება, რომლის მძორიც რუსებმა სიონის საკათედრო ტაძარში დამარხეს და წმინდა ეკლესია წაბილწეს!

სწორედ ასეა, ძვირფასო მკითხველო! **როცა რუსთხელმწიფის სამსახურში მყოფი, მაგრამ მაინც სომეხი მარგარიტა სიმონიანი რუსეთის გენერალიტეტს ორტოტა ენას უყოფს და კრემლის მესვეურებს აქეზებს — აგვისტოს ომის დროს თბილისი უნდა დაგექავებინათო! — ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, ქართველი რომ ადგეს და ერდოღანს მოუწოდოს — სომხეთს შეუტიეთ, ერევანი აიღეთ და ქვა ქვაზე არ დატოვოთო!** სიმონიანი რაგინდ წყეული და ხატზე გადაცემული იყოს, ასეთი ტლიკინი მეზობლისგან მაინც საწყენია, თორემ, რაც **ბაგრამიანის სომხურმა ბატალიონმა** აფხაზეთში გაგვიკეთა, შემზარავზე შემზარავია!

მოკლედ, მარგარიტა სიმონიანი ძალიან გულდაწყვეტილია, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსები თბილისში არ შემოჯლიგინდნენ და ქალაქი იმაზე უფრო საფუძვლიანად არ გადაწვეს და ააოხრეს, რაც 1795 წელს კრწანისის ომში სწორედ მარგარიტას წინაპრების წყალობით საჭურისმა აღა-მაჰმად-ხანმა შეძლო! **მარგარიტა სიმონიანს სულძაღლი არტემ არარატიანცისა და იოსებ არღუთინსკის ეპოქაში რომ ეცხოვრა და ერეკლე მეფის სუსტი წერტილის შესახებ სცოდნოდა, დარწმუნებული ვარ, აღა-მაჰმად-ხანთან მისვლას ვერავინ მიასწრებდა და ირანის შაჰს ყველაზე უწინ ეგ ეტყოდა** — ერეკლეს მაშველი ჯარი არ ჰყავს, მეციხოვნენიც კი ბრძოლის ველზე არიან, თბილისი დაუცველია, შეუტიეთ და ქალაქი თქვენიაო!

როგორც მარგარიტა სიმონიანის სულიერი თუ სისხლისმიერი ნათესავები — თუმანიშვილები იყვნენ გახარებული აღა-მაჰმად-ხანის მიერ თბილისის გადაწვით, ალბათ, 2008 წლის აგვისტოში თბილისის დაბომბვითა და მიწასთან გასწორებით „რაშა თუდეის“ შეფინიაც გაიხარებდა. **ცნობილია, რომ ქორ-ვაჭარი თუმანიშვილები, რომლებიც საცოდავ ერეკლე მეფეს მთიულეთში, კერძოდ, დუშეთში დევნილობისას გაჰყვნენ, თბილისში დარჩენილ თავიანთ ნათესავებს წერილებს სწერდნენ და ინსტრუქციებს უგზავნიდნენ — თბილისში ვაჭრობისთვის სწორედ კარგი დრო დგება, ყველაფერი ძვირდება და პროდუქტები ბლომად შეიძინეთ, რათა შემდეგ ძვირად გავყიდოთო!**

თბილისში რომ რუსის ჯარი შემოსულიყო, მშვიდობიან მოსახლეობაში ძალიან დიდი მსხვერპლი იქნებოდა. როგორც ჩანს, მარგარიტა სიმონიანსაც ეს სურდა, რათა მერე თავის ქმარს მორიგი სიტუტუცე გადაეღო და მთელი მსოფლიოსთვის „დაემტკიცებინა“ კრემლის „სიმართლე“ — **ქართველებმა თბილისი თვითონ გადაწვესო!**

ისიც საინტერესოა, მარგარიტა სიმონიანის ჭკუით, ვისი ჯარის შემოსვლა აჯობებდა თბილისში — რუსეთის თუ სომხეთის? **მე თუ მკითხავთ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გასაღები სწორედ ამ შეკითხვის პასუხში დევს!**

დიტო ჩუბინიძე

მარგარიტა სიმონიანს არტემ არარატიანცისა და იოსებ არღუთინსკის ეპოქაში რომ ეცხოვრა და ერეკლე მეფის სუსტი წერტილის შესახებ სცოდნოდა, აღა-მაჰმად-ხანთან მისვლას ვერავინ დაასწრებდა!

ვახტანგ ხარჩილავა

31 ოქტომბერი გრანდიოზული «უბორკის» დღედ უნდა გამოცხადდეს!

— ჩვენ დასავლური ორიენტაციის პარტია ვართ! — აცხადებს პარტია, რომელიც ცოტა ხნის წინათ ქვეყანას შუა საუკუნეების ინკვიზიციური მეთოდებით მართავდა და რომელმაც ციხეები პატიმრებით გაავსო, ქუჩები კი — უდანაშაულო ადამიანების ცხედრებით.

— **ჩვენ დემოკრატიას და დასავლურ ღირებულებებს ვემსახურებით** — აცხადებს ამავე პარტიის განაყოფი, რომელმაც სხვა სახელი დაირქვა, პასპორტი გადაიკეთა და ახლა ამ ყალბი პასპორტით ცდილობს ჩვენს მოტყუებას.

თუ ეს ორი პარტია **(სინამდვილეში ერთი, მაგრამ ორად გაყოფილი)**, მართლაც დასავლური ორიენტაციის და დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელ ორგანიზაციებად შეიძლება, ჩაითვალოს, **მაშინ ცუდი ყოფილა დასავლეთი და კიდევ უფრო ცუდი დემოკრატია** — ასეთ დასკვნამდე შეიძლება, მივიდეს მოქალაქე, რომელმაც საკუთარ ზურგზე იწვნია ამ „პროდასავლელი დემოკრატების“ მმართველობის მთელი საშინელება.

ეს საბედისწერო დასკვნა ამ მოქალაქეს კიდევ უფრო უმყარდება, როცა ხედავს, რომ ამ ფსევდოდემოკრატებს და ფსევდომედასავლეებს დღემდე უჭერენ მხარს გარკვეული ძალები ხან ამერიკის კონგრესიდან, ხან — ევროკავშირიდან, ხან — სხვადასხვა გავლენიანი საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან. ამ მხარდაჭერას კი გულმხურვალე მოწოდებებსაც მოაყოლებენ ხოლმე: **ჩაატარეთ სამართლიანი, გამჭვირვალე, დემოკრატიული არჩევნები, თორემ არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის საკითხი ეჭვქვეშ დადგებაო.**

საქართველო და მისი ხელისუფლება ოქტომბერში აუცილებლად ჩაატარებს სამართლიან, გამჭვირვალე, დემოკრატიულ არჩევნებს, მაგრამ, **თუ ქართველი ხალხი ნაცებს და ევრონაცებს იმდენ ხმას არ მისცემს, რომ ისინი კვლავ ხელისუფლებაში მობრუნდნენ, ამ შემთხვევაში არჩევნები სამართლიანად არ ჩაითვლება?**

ფაშისტურ-კრიმინალური რეჟიმის ავტორები და შემოქმედები **ნაცები და ევრონაცები** თუ „გაიმარჯვებენ“, ეს იქნება სამართლიანი და დემოკრატიული, მაგრამ, თუ დამარცხდებიან, ეს იქნება უსამართლობა?

განა არ გვეუბნებიან შეფარვით და შენიღბულად, როცა ხან — ამერიკის კონგრესიდან, ხან ევროპარლამენტიდან ცალკეული ჯგუფები მკაცრ წერილებს გვიგზავნიან და გვემუქრებიან — ასე და ასე თუ არ მოიქცევით, მკაცრ ზომებს მივიღებთო?!

არ არის ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ქართველ ხალხზე, საქართველოს ხელისუფლებაზე და პირდაპირი მინიშნება იმაზე, რომ არჩევნები სამართლიანად კი არ უნდა ჩატარდეს, არამედ უნდა გაყალბდეს და თან იმნაირად, რომ კოალიციური მთავრობის შექმნის აუცილებლობა გაჩნდეს?

ე.წ. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, დიდიან-პატარიანად, ყველა ერთად და ყველა ცალ-ცალკე, ისეთი დარწმუნებით და დაბეჯითებით ამტკიცებენ, „ქართული ოცნება“ იმ რაოდენობის ხმებს ვერ მოაგროვებს არჩევნებში, რომ დამოუკიდებლად შეძლოს მთავრობის დაკომპლექტება და, აქედან გამომდინარე, გარდაუვალია კოალიციური მთავრობის შექმნაო, **ჩნდება გონივრული ეჭვი: — ეს სცენარი უკვე ხომ არ არსებობს სადღაც და ოპოზიციას ხომ არ არწმუნებენ, რომ მისი განხორციელება აუცილებლად მოხდება?**

ამიტომ ხომ არ ლაპარაკობენ ნაცები, „ევრონაცები“, აგრეთვე სხვა ყარტაყურტა პარტიები ასე დაბეჯითებით, რომ შემოდგომაზე ხელისუფლება შეიცვლება?

ამიტომ ხომ არა აქვთ დიდი ცილობა და გაწევ-გამოწევა ამ საბრალოებს, თუ როგორ განაწილდება სამთავრობო პორტფელები არჩევნების შემდეგ, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი და ა.შ.

ამ დღეებში ბელარუსში საგულისხმო და საყურადღებო ამბები ხდება — ქუჩებში გამოჩნდნენ მოქალაქეთა აგრესიული ჯგუფები, რომლებიც მოითხოვენ ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადდეს ვინმე ტიხანოვსკაია, რომელმაც ლუკაშენკოს 80 პროცენტის საპირწონედ ამომრჩეველთა ხმების მხოლოდ 10 პროცენტი მიიღო.

პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური და წარმატებული ქვეყანა, სადაც ადამიანებს, სხვა რესპუბლიკებთან შედარებით, ცხოვრების ყველაზე ნორმალური პირობები ჰქონდათ, დღეს სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარზეა.

ბელარუსული სცენარის ქართულ ვარიანტს ხომ არ ამუშავებენ ვიღაც-ვიღაცები საქართველოსთვისაც?

„ქართულ ოცნებას“ სრულიად დამსახურებულად დღეს გაცილებით მაღალი რეიტინგი აქვს, ვიდრე ყველა ოპოზიციურ პარტიას ერთად აღებულს.

ფაქტია, რომ „ქართული ოცნება“ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს, მაგრამ ეს სულაც არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ საქართველოშიც არ მოხდება იგივე, რაც დღეს ბელარუსში ხდება და გარკვეულმა ძალებმა ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც **არჩევნების შედეგების გაუქმება ან გამარჯვებულად დამარცხებული ოპოზიციის გამოცხადება მოითხოვონ.**

დარწმუნებული ვარ, არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები ბევრს და მრისხანედ ილაპარაკებენ იმაზე, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხოლო ყოველივე ამის მთავარ ორგანიზატორად და იდეოლოგად მოგვევლინება მიხეილ სააკაშვილი უკრაინიდან, საქართველოს მტერი, პოლიტიკური ურჩხული, ძალაუფლების ფლობის მანიაკალური ინსტინქტებით გონდაბინდული არსება, რომლისთვისაც ოქტომბრის არჩევნები არის პოლიტიკური რეანიმაციის, პოლიტიკური რეაბილიტაციის ბოლო შანსი.

ახლა ნაცმოძრაობისა და მისი განშტოებების გადასაწყვეტია, პოლიტიკურ საფლავში ჩაჰყვებიან სააკაშვილს და მასთან ერთად გაიხვეტებიან პოლიტიკური ასპარეზიდან თუ იმ ადგილს დასჯერდებიან, რასაც მათ ქართველი ამომრჩეველი მიუჩენს. ისე კი, ნაცმოძრაობა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ პროდასავლური, დემოკრატიული ძალაა და მოქმედებდა, როგორც კრიმინალურ-ფაშისტური ბანდა, **პირდაპირ უბიძგებდა დასავლეთით და დემოკრატიით განხიბლულ მოქალაქეებს რუსული ორბიტისკენ,** რომ იქ ეძებნა ხსნა და საშველი ამ მოძალადე ხელისუფლებისგან თავის დასაცავად.

რატომ გახდა ასე ძნელი მისახვედრი ეს ყოველივე დასავლეთისთვის და რატომ ინარჩუნებს დღემდე სენტიმენტალურ განწყობებს ნაცმოძრაობისა და სააკაშვილის მიმართ, რომლის მკერდსაც დღემდე ამშვენებს დასავლეთის მიერ მიტყუპებული ბირკა — **„დემოკრატიის შუქურა“.**

თუ ნაცმოძრაობა პროდასავლური ორიენტაციის პარტიად შეიძლება, ჩაითვალოს, მაშინ ეს დასავლეთი ის დასავლეთი არ არის, რომლისკენაც საქართველო მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში მიისწრაფოდა, როგორც მშობლიური სახლისკენ. აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის მოსაზრებას, რომ ნაცმოძრაობა უნდა დამთავრდეს. თუ გვინდა, რომ საქართველო არ დამთავრდეს, უნდა დამთავრდეს ნაცმოძრაობა — 21-ე საუკუნის საქართველოს სირცხვილი.

P.S.

ეს წერილი უკვე დასრულებული მქონდა, როცა დავით ბაქრაძემ, მეტსახელად „ჩანგალამ“, ამაყად და მტკიცედ განაცხადა: **შეთანხმებულნი ვართ, რომ მომავალ კოალიციურ მთავრობაში სააკაშვილი, ადეიშვილი და მერაბიშვილი არ იქნებიანო.** კოალიციურ მთავრობაში სააკაშვილი, მერაბიშვილი, ადეიშვილი არ იქნებიან, სამაგიეროდ, იქნებიან **ბოკერია, უგულავა, ოქრუაშვილი, ბარამიძე, ბურჯანაძე,** სხვები და სხვები და, რა თქმა უნდა, თვითონ **დავით ბაქრაძე. კი მაგრამ, იმ სამს რომ იწუნებენ, დანარჩენები რით სჯობნიან ან რით განსხვავდებიან იმ სამისგან?** ასე რომ, არ გამოგივათ თქვენ ეგ ფანდი, ერთი კლასტერიდან ხართ ყველანი, ბოროტების კლასტერიდან და ერთად ემსახურებოდით რეჟიმს, რომელსაც ნაცმოძრაობა, ანუ ქართული ფაშიზმი ჰქვია. **კოალიციური მთავრობა გინდათ იმ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური პარტიები, ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით, ფაქტობრივად, არ არსებობს? კოალიციური მთავრობა კი არა, სამი თვე ვერ გაძელით ერთად, სამი თვე ვერ შეინარჩუნეთ ერთობა და ერთმანეთს დაერიეთ.** გიყურებთ, გისმენთ, გაკვირდებით და გაოცებას ვარ: — **ამდენი ყეყეჩი, ამდენი თავდაჯერებული ბრიყვი, ამდენი უკუდო ამპარტავანი, ამდენი ფარისეველი და თვალთმაქცი ერთად როგორ შეიყარა იმ თავლაში, რომელსაც ქართული პოლიტიკა ჰქვია.** გამოსაწმენდია ეს თავლა, გამოსაგველია, თორემ ისეთი სიმყრალის სუნი გამოდის იქიდან, უკვე სუნთქვა ჭირს... **31 ოქტომბერი გრანდიოზული „უბორკის“ დღედ უნდა გამოცხადდეს!**

კვირგვინოსნები

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი



არ გამოვრიცხავ, მთავრობა ისევ „ოცნებამ“ შეადგინოს.

ყველას ვურჩევ, ფრთხილად მოვეკიდოთ ტერმინს **„საზოგადოება“.** ჩვენთან **საზოგადოება** არ არსებობს. როგორც თავის დროზე ფრანგმა ენციკლოპედისტებმა **დენი დიდრომ** და მაგათ დააკონკრეტეს ეს ცნება, ამ შინაარსით **საზოგადოება** აღარ არის, მაგრამ არის საშინელი პროცესი, რასაც ჩვენ დავადექით. ეს არის ის ვითარება, როდესაც ხალხი იქცევა ბრბოდ.

„ახალი თაობა“

ანზორ აბრალავა
ანალიტიკოსი

სააკაშვილი საქართველოში რევოლუციის მოწყობის სხვადასხვა სცენარში მონაწილეობს. მზადდება ნიადაგი ბელარუსის პროტესტის საქართველოში გადმოსატანად. როგორც არ უნდა დამთავრდეს ჩვენთან არჩევნები, რადიკალები ქუჩაში გამოსასვლელად მზად არიან.

„ახალი თაობა“

გურამ ჩალაგაშვილი
„გამარჯვებული საქართველოს“ წევრი

ხელისუფლება ამ არჩევნებზე 100 პროცენტით შეიცვლება. წარმატებებს ვუსურვებ ყველა ადამიანს, ვინც მართლა მთელი გულით იბრძვის სისხლიანი რეჟიმის წინააღმდეგ.

„ახალი თაობა“

ქართველ ამომრჩეველს თვითონ „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა მისცეს პირობა, რომ ნაცებთან, ევრონაცებთან და მათ თარგზე მოჭრილ პარტიებთან კოალიციას არ შექმნის!

«ოცნებაავ», დადე პირობა ღვთისა და ერის წინაშე!

ნაციონალური მოძრაობა, „ევროპული საქართველო“, ხაზარაძის „ლელო“, პატარა ვაშაძის „სტრატეგია ილ-ღაზი“ და კიდევ რამდენიმე ოპოზიციური პარტია დეკლარაციის გაფორმებას აპირებს, რომელშიც იტყვიან, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციაში არ შევლენ.

მოგეხსენებათ, ახალი საარჩევნო სისტემის მიხედვით, ე.წ. „40-პროცენტიანი ჩამკეტი“ მოქმედებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ძალა, რომელიც პროპორციულ არჩევნებში ხმათა 40 პროცენტზე ნაკლებს აიღებს, მთავრობას დამოუკიდებლად ვერ დააკომპლექტებს.

აქედან გამომდინარე, პარტიას, რომელიც არჩევნებში პირველ ადგილზე გავა, მაგრამ ხმათა 40 პროცენტზე ნაკლები ექნება, მთავრობის დასაკომპლექტებლად პარლამენტში მოხვედრილ სხვა პარტიებთან კოალიციის შექმნა დასჭირდება.

აი, სწორედ ესა აქვთ მხედველობაში ნაცმოძრაობას, ევრონაცმოძრაობასა და მათ მონათესავე პარტიებს, რომლებიც აცხადებენ — **დეკლარაცია გავაფორმოთ და საჯარო პირობა დავდოთ, რომ ახალ პარლამენტში „ქართულ ოცნებას“ კოალიციას არ შევუქმნითო!**

— ვინც „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციაში შევა, ივანიშვილის ხელისუფლებაში დარჩენას შეუწყობს ხელს! — ამბობენ ნაცები, ევრონაცები და მათთან აფილირებული ოპოზიციონერები!

— ვინც დეკლარაციას ხელს მოაწერს და „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციაში არშესვლის პირობას დადებს, მაგრამ შემდეგ სიტყვას გატეხს და ივანიშვილის გუნდთან საქმეს დაიჭერს, მოღალატე იქნება! — გულზე მჯიღს იბაგუნებენ წყალწაღებული პოლიტიკანები, რომლებმაც ყველაზე უკეთ თვითონ იციან, რომ არჩევნებში გამარჯვების მისხალი შანსი არა აქვთ.

ეს ჩვენი ქართული პოლიტიკა ხომ ისედაც აბსურდებითა და პარადოქსებით არის სავსე, მაგრამ ქართველი ხალხის სისხლში ჩურჩხელასავით ამოვლებული ნაცმოძრაობა ვინმესთან კოალიციაში ყოფნას რომ ითაკილებს, ეს რაღაც ახალი ჟანრია. გრანელის მოტივზე რომ ვთქვათ, **არა — აბსურდი, არა — პარადოქსი, არამედ — რაღაც სხვა...**

თუმცა, **ძალიან კარგია,** რომ ნაცმოძრაობა „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციაში შესვლაზე უარს აცხადებს!

არანაკლებ კარგია, რომ „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციაში შესვლაზე უარს ევრონაცმოძრაობა, ხაზარაძის „ლელო“ და ვაშაძის „სტრატეგია ილ-ღაზიც“ აცხადებენ!

რა თქმა უნდა, „ქართული ოცნების“ კოალიციაში, თუკი ასეთის შექმნა საჭირო გახდა, ნაცების, ევრონაცების, ხაზარელებისა და ვაშაძის ილღაზელთა ადგილი არ უნდა იყოს!

ამდენად, **ნაცები, ევრონაცები და მათ ფარვატერში მცურავი სხვა ოპოზიციური პარტიები რაც უფრო მალე გააფორმებენ დეკლარაციას — „ოცნებასთან“ კოალიციაში არ შევალთო, მით უკეთესი იქნება ასიათასობით ამომრჩევლისათვის, რომელსაც სწორედ იმის შიში აქვს, რომ „ოცნება“ პარლამენტში ნაცებთან, ევრონაცებთან თუ ხაზარაძესთან კოალიციას შექმნის.**

თუ ნაცები, ევრონაცები და მათი პოლიტპარტნიორები მტკიცე პირობას დადებენ, რომ „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციაში არ შევლენ, ეს თავად „ქართული ოცნებისთვისაც“ მომგებიანი იქნება.

დღევანდელ ხელისუფლებას უამრავი ძველი მომხრე სწორედ სააკაშვილის რეჟიმის ნარჩენებთან კოჰაბიტაციისა და „ოცნებაში“ ნაცების გაუთავებელი პორტირების გამო განუდგა, მაგრამ, თუ ამ ხალხს გარანტია ექნება, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტში „ქართული ოცნება“ ნაცებთან და ევრონაცებთან კოალიციას არ შექმნის, შესაძლოა, მმართველმა პარტიამ მასზე სამართლიანად განაწყენებული ამომრჩევლის მხარდაჭერაც დაიბრუნოს.

ერთი სიტყვით, აუცილებელია, რომ **ნაცმოძრაობამ და მისმა მონათესავე პარტიებმა** „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციაში არშესვლის პირობა დადონ!

სააკაშვილის ნაცებმა, ბოკერიას ევრონაცებმა, ყაჩაღ-ბანკირის ხაზარელებმა და ვაშაძის ილღაზელებმა სასწრაფოდ უნდა გააფორმონ დეკლარაცია, რომელიც ივანიშვილის გუნდთან მათ თანამშრომლობას გამორიცხავს.

უფრო მეტიც: ქართველ ამომრჩეველს თვითონ „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა მისცეს პირობა, რომ ნაცებთან, ევრონაცებთან და მათ თარგზე მოჭრილ პარტიებთან კოალიციას არ შექმნის!

დიახ, დეკლარაცია, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის ნარჩენებთან საპარლამენტო და სამთავრობო კოალიციის შექმნას კატეგორიულად გამორიცხავს, **თვითონ „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა გააფორმოს!** ეს უნდა იყოს „ოცნების“ მიერ ქართველ ხალხთან დადებული ერთგვარი ხელშეკრულება, რომელიც ამთავითვე უარყოფს ყოველგვარ პარტნიორობას **სააკაშვილის, ბოკერიას, ხაზარაძისა თუ ვაშაძის პარტიებთან!**

ერთი სიტყვით, **საქართველოს ტერიტორიების დამკარგავმა, უდანაშაულო ახალგაზრდების ქუჩაში დამხოცავმა, მშვიდობიანი მიტინგების სისხლში ჩამხშობმა, პატიმრების მწამებელმა და გამაუპატიურებელმა პარტიამ** კი არ უნდა დადოს პირობა, რომ „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციას არ შექმნის, არამედ **ქართველ ხალხს „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა მისცეს სიტყვა, რომ საქართველოს ტერიტორიების დამკარგავ, უდანაშაულო ახალგაზრდების ქუჩაში დამხოცავ, მშვიდობიანი მიტინგების სისხლში ჩამხშობ, პატიმრების მწამებელ და გამაუპატიურებელ პარტიასთან** კოალიციაში არ შევა!

თუ „ქართული ოცნება“ ღვთისა და ერის წინაშე ამ პირობას დადებს, შესაძლოა, არჩევნები ისე მოიგოს, რომ ახალ პარლამენტში კოალიციის შექმნა არც არავისთან დასჭირდეს, მაგრამ, თუ მაინც დასჭირდება, არავითარ შემთხვევაში — **ნაცებთან და ევრონაცებთან, ხაზარელებთან და ილღაზელებთან.**

პირობა, **რომ ნაცები და ევრონაცები** „ქართულ ოცნებასთან“ კოალიციას არ შექმნიან, მხოლოდ **ნაცებისა და ევრონაცების** ამომრჩეველზეა გათვლილი, ხოლო პირობას, რომ „ქართული ოცნება“ ნაცებთან და ევრონაცებთან კოალიციას არ შექმნის, მთელი დანარჩენი საქართველო ელოდება.

და ეს მოლოდინი უსაზღვრო არ არის!

ჯაბა ხუბუა

ეს უნდა იყოს „ოცნების“ მიერ ქართველ ხალხთან დადებული ერთგვარი ხელშეკრულება, რომელიც ამთავითვე უარყოფს ყოველგვარ პარტნიორობას სააკაშვილის, ბოკერიას, ხაზარაძისა თუ ვაშაძის პარტიებთან!

დეკლარაცია, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის ნარჩენებთან კოალიციის შექმნას კატეგორიულად გამორიცხავს, თვითონ „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა გააფორმოს!

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ძაბირაძე
პოლიტოლოგი

გაერთიანებულ ოპოზიციაში კარგად იციან, რომ ძალაუფლებაში ვერ მოვლენ, ამიტომ დღეს რეალურად ბრძოლა მიდის ნაციონალურ მოძრაობასა და „ევროპულ საქართველოს“ შორის ერთმანეთის ელექტორატის ხელში ჩასაგდებად.

„რეზონანსი“

გედევან ფოფხაძე
პარტია „ჩვენი საქართველოს“ ლიდერი

თუ ამომრჩეველს უნდა ის რეალობა, რაც დღესაა, ხმას **ბოლსკის** აძლევს; თუ უნდა დაბოლილი საქართველო ერთნაირსქესიანთა ქორწინების ფონზე, ხმას **ზურაბ ჯაფარიძეს** მისცემს; თუ კონსერვატიული, ტრადიციული ღირებულებები და სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება უნდა, ამას **ჩვენ** ვთავაზობთ.

„რეზონანსი“

ლევან ჩაჩუა
„ქართული იდეის“ ლიდერი

ქვეყანაში მოხდა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ მარიხუანა უვნებელი მსუბუქი საშუალებაა. სინამდვილეში, მარიხუანა უმძიმეს ფსიქიკურ დარღვევებს იწვევს. მისი მომხმარებელი ხდება აგრესიული და კონფლიქტური. მერე გვიკვირს, რომ მკვლელობები და ერთმანეთთან საქმის გარჩევები გახშირდა.

„ახალი თაობა“

სოსო ცისკარიშვილი
პოლიტოლოგი

წინა არჩევნების გამოცდილებას თუ გადავავლებთ თვალს, დავინახავთ, რომ პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთის მისამართით ტალახის სროლას არ ერიდებოდნენ. **სამწუხაროდ, არ მაქვს საფუძველი, ვივარაუდო, რომ ამჯერად სხვაგვარად იქნება!**

„რეზონანსი“

ემზარ კვიციანი

შევარდნაძე-აბაშიძის საუბარს იხსენებს და იმ მიზეზებზე საუბრობს, რის გამოც აფხაზეთის 30 პროცენტი — კოდორის ხეობა — სააკაშვილმა ამერიკელების დახმარებით რუსებს ჩააბარა. „პატრიოტთა ალიანსის“ ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი, რომელმაც პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო, საშინლად გულგატეხილია და აცხადებს, რომ საქართველოს სინამდვილეში მართავენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები, რომელთა წარმომადგენლებიც აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში ინსტრუქტორებად არიან ჩანერგილი:

«კარგს

ემზარ კვიციანი:

ერთ მშვენიერ დღეს ქართველი ხალხი ბარებით, თოხებით, ფიწლებითა და კომბლებით შეიარაღდება და უცხო ქვეყნის აგენტებს ხელისუფლებიდან გარეკავს!

— **იურიდიულად აფხაზეთი ჩვენია, მაგრამ, ფაქტობრივად, სომხების ხელშია!** ყველაფერი, რაც კი აფხაზეთში არსებობს, სადაც კი ფული იშოვება და სადაც ადამიანი კარგად ცხოვრობს, **სომხებს** ეკუთვნით. აფხაზეთში **სომხების რიცხვი** დღითი დღე მატულობს, სამაგიეროდ, ქართველებისა და აფხაზების რიცხვი იკლებს. დღეს საქართველოსა და რუსეთს შორის ჩამოგდებული შუღლი სწორედ საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებაში მოკალათებული **გვარგადაკეთებული სომხების** მიერ არის ინსპირირებული! ამ მიზანმიმართული და ვირეშმაკული პოლიტიკის შედეგად რუსეთში ქართველები თავიანთ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გავლენებს კარგავენ, სამაგიეროდ, **სომხები** ძლიერდებიან.

— ბატონო ემზარ, მაინც ვინ არის ამ პოლიტიკის შემოქმედი?

— ამ პოლიტიკის ავტორები არიან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი **სერგეი ლავროვი,** რომელიც წარმოშობით თბილისელი სომეხია და მისი ნამდვილი გვარი გახლავთ **კალანტაროვი;** ასევე მისი თანაკურსელი **ანდრანიკ მიგრანიანი,** რომელიც ქართველების დაუძინებელი მტერია და პრემიერ-მინისტრი **მიშუსტინი,** რომელიც, როგორც ამბობენ, ასევე გვარგადაკეთებული სომეხია!

სხვათაშორის, ჯანმრთელი რუსები, მაგალითად, შევჩენკო და სხვები, ამას უკვე ხვდებიან და აცნობიერებენ. **ამ ბოლო დროს, ეტყობა, რუსეთის ხელისუფლებაში ამის შესახებ ვილაც დაფიქრდა და რუსეთის პროკურატურიდან ეთნიკური სომხები, რომლებიც მაღალ თანამდებობებს იკავებდნენ, მასობრივად გამოუშვეს.** სომხური ლობი ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავს იმისათვის, რომ რუსები ფეხქვეშ გაიგონ.

2019 წლის 20-21 ივნისის ღამეს გავრილოვის თბილისში ჩამოყვანა და იმ უბედურების მოწყობა, რომელმაც ტურისტული სეზონი ჩააგდო და საქართველოს მილიარდობით დოლარის მოგება დააკარგვინა, სწორედ სომხური ლობისა და საქართველოში მოქმედი „მეხუთე კოლონის“ მიერ იყო ინსპირირებული. როცა ამის შესახებ გავრილოვს

ვუთხარი, მას არაფერი გაჰკვირვებია...

— კი მაგრამ, რუსებმა თუ ეს იციან, რატომ არაფერს აკეთებენ?

— ახლა სიტუაცია ისეთ ჩიხშია შესული, ძალიან ძნელია რამის გაკეთება. მაგალითად, **აფხაზებმა ძალიან კარგად იციან, რომ სომხები თავზე გადაასხდნენ, მაგრამ ვერაფერს შვრებიან...** ჩვენსა და აფხაზებს შორის ერთადერთი კოდორის ხეობა იყო დარჩენილი, სადაც გულწრფელი ურთიერთობა და ლაპარაკი შეგვეძლო. უკვე შერიგებულები ვიყავით და ერთმანეთში მისვლა-მოსვლაც დაწყებული გვქონდა, მაგრამ მოვიდა თუ არა სააკაშვილი, კოდორის ხეობას მაშინვე უწოდა „ზემო აფხაზეთი“ და დაიწყო აგრესიული რიტორიკა. **სააკაშვილი და მისი ხროვა მთელი ორი წლის განმავლობაში აფხაზებს იწვევდნენ და უღრენდნენ — „თუ აქ შემოხვალთ, ცხვირ-პირს დაგილეწავთ!“ — და ა.შ. კავკასიელს რომ ამას ეტყვი, ხომ იცით, რასაც ნიშნავს?!** მიუხედავად ამისა, აფხაზებმა დადებული პირობა ბოლომდე შეასრულეს და კოდორის ხეობისკენ იარაღით არც გამოუხედავთ.

სააკაშვილმა და ნაძირალა ოქრუაშვილმა რომ დაინახეს, აფხაზები ნაცების პროვოკაციას არ ჰყვებოდნენ, ადგნენ და 2006 წელს კოდორის ხეობა დაბომბეს.

ამას შედეგად მოჰყვა ჩემი კოდორის ხეობიდან განდევნა და ადგილობრივებისგან შექმნილი შეიარაღებული დაჯგუფების „მონადირის“ დაშლა. საბოლოოდ, **2008 წლის აგვისტოში სააკაშვილმა კოდორი რუსებს ტყვიის გაუსროლელად ჩააბარა და ხონჩით მიართვა.**

— თქვენს აფხაზ მეგობრებს დღეს ეკონტაქტებით?

— კი, როცა ენგურს აქეთ ავადმყოფის გადმოყვანაა საჭირო და დახმარება სჭირდებათ, რაც შემიძლია, ყველაფერს ვაკეთებ.

— 2020 წლის პარლამენტისგან რას ელით?

— არაფერს! უცხოელი ინსტრუქტორების მითითებით, სავარაუდოდ, ასეთ რამეს გააკეთებენ — **პროპორციული სიით რაც შეიძლება მეტ ლიბერასტს შეყრიან პარლამენტში, რათა ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა კანონი დაამტკიცონ!** ასე რომ, არ გამიკვირდება, თუ 2020 წლის პარლამენტი ერთნაირსქესიანთა ქორწინებას დააკანონებს...

— „პატრიოტთა ალიანსი“ რატომ დატოვეთ, ვინმეზე ნაწყენი ხართ?

— საერთოდ, პარტიების წინააღმდეგი ვარ! პარტიებმა ქვეყანა დაღუპეს, რის შესახებაც თავის დროზე ილია ჭავჭავაძეც გვაფრთხილებდა. აწი ვერცერთ პარტიაში ვეღარ მიხილავთ და პოლიტიკიდან საერთოდ მივდივარ, რადგან ასეთ გაყიდულ სიტუაციაში არსებობა არ შემიძლია!

ყველა და ყველაფერი გაყიდულია... ეს პოზიცია, ოპოზიცია, ნაცები, „ქართული ოცნება“, ბოკერიას ნაცები, სუყველანი კუდებით არიან ერთმანეთზე გადაბმული.

— ვიცი, რომ ბელარუსში ბევრი მეგობარი გყავთ... რა ხდება მინსკში?

— ბელარუსში რაც ხდება, სხვა არაფერია, თუ არა მართლმადიდებლობაზე პირდაპირი შეტევა. ბელარუსში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე ძალიან ბევრი ხალხია ჩასული რუსეთიდან, უკრაინიდან და, მათ შორის, საქართველოდანაც. მოკლედ, მთელი სალიბერასტეთი იქ არის ჩაყრილი... **თუ ლუკაშენკოს უნდა, რომ თავისი ქვეყანა და ხალხი გადაარჩინოს, მაშინ ეს ჩასული ხალხი ციხეში უნდა ჩაყაროს, ხოლო თავის ხალხთან დაილაპარაკოს!** ლუკაშენკომ ამ ლიბერასტებს აუცილებლად უნდა გადაუკეტოს დაფინანსების წყაროები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბელარუსი გაიზიარებს საქართველოსა და უკრაინის ბედს და ქვეყანას ჯერ დაანგრევენ, ხოლო შემდეგ გაძარცვავენ!

— მერედა, ლუკაშენკოს ამის რესურსი აქვს?

— ბელარუსში სიტუაცია არასახარბიელოა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ლუკაშენკოს რესურსი ჯერ კიდევ დარჩა. გაიხსენეთ **მუამარ ყადაფი,** რა უქნეს მას და როგორ დაასრულა ცხოვრება? ლიბიაში რაც მოხდა, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ყადაფი თავის ხალხს მართლა კომუნიზმში აცხოვრებდა. კაცმა უდაბნოში წყალიც კი გაიყვანა... 18 კაცი დაატრენინგეს, უზარმაზარი ფული დახარჯეს და მუამარ ყადაფი დაამხეს. დღეს ლიბიელები თავში აგურებს ირტყამენ, აქაოდა, ეს რა ჩავიდინეთო, მაგრამ უკვე ყველაფერი გვიანია. აი, ზუსტად



კვირგვინოსნები

გუბაზ სანიკიძე
პოლიტიკოსი

საქართველოს ხელისუფლებას ზოგადად არა აქვს პოზიცია. **ამას შეიძლება, ჰქონდეს სამი მიზეზი:** ან არიან ნაძირალები, ან არიან იდიოტები ან არიან იდიოტი ნაძირალები. მე უფრო მესამე ვერსიას ვემხრობი!

„მთავარი არხი“

შალვა ნათელაშვილი
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი

ოპოზიციის ერთიანობა და ერთობლივი გადაწყვეტილება ოქროს ასოებით შევა პოლიტიკის სახელმძღვანელოებში.

„პირველი არხი“

გია ვოლსკი
პარლამენტარი

დემოკრატიული არჩევნები არ არის იმ პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესში, რომლებსაც პერსპექტივა არა აქვთ და ერთადერთ გამოსავლად მიაჩნიათ რევოლუციური, დესტრუქციული გზა.

„პირველი არხი“

მამუკა გამყრელიძე
„ძალა ერთობაშია“ ერთ-ერთი ლიდერი

დარწმუნებული ვარ, რომ ამ არჩევნებში „ქართული ოცნება“ დამარცხდება. მთავარია, როგორი კონსტრუქციით შევა ოპოზიცია პარლამენტში.

„ახალი თაობა“

სოზარ სუბარი
პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი

გიორგი კანდელაკმა, თუკი თავს პოლიტიკოსად თვლის, დააყენოს კანდიდატურა რომელიმე რაიონში და გაზომოს თავისი წონა, რამდენი მხარდამჭერი ჰყავს.

„პირველი არხი“

„...არაფერს ველი!»

„ბელარუსში რაც ხდება, სხვა არაფერია, თუ არა მართლმადიდებლობაზე პირდაპირი შეტევა!“

„თუ პუტინმა და რუსეთმა არ უღალატეს, ლუკაშენკოს ვერაფერს უზამენ!“

სერგეი ლავროვი, მიხეილ მიშუსტინი, ანდრანიკ მიგრანიანი

„დღეს საქართველოსა და რუსეთს შორის ჩამოგდებული შუღლი სწორედ საქართველოსა და რუსეთის ხელისუფლებაში მოკალათებული გვარგადაკეთებული სომხების მიერ არის ინსპირირებული!“

ანალოგიურ უბედურებას უმზადებენ ბელარუსს, რომელსაც გააჩანაგებენ და გამოხრავენ. უკრაინა ჩვენზე უმძიმეს მდგომარეობაშია, ეს უზარმაზარი პოტენციალის მქონე ქვეყანა უკვე შეჭამეს და გააუბედურეს.

— ხომ არ ფიქრობთ, რომ ლუკაშენკოს გადატრიალებას პუტინი უწყობს? მოგეხსენებათ, ამ ბოლო დროს ბელარუსში დაიჭირეს რუსული „ვაგნერის“ 30-კაციანი ჯგუფი და ლუკაშენკომ პირდაპირ რუსეთს დაადო ხელი — გადატრიალებას მიწყობდითო! რას იტყვით?

— თუ პუტინმა და რუსეთმა არ უღალატეს, ლუკაშენკოს ვერაფერს უზამენ! მაგრამ დიდია იმის ალბათობა, რომ პუტინი ლუკაშენკოს გაწირავს...

— ამას რის საფუძველზე აცხადებთ?

— დავაკვირდეთ, რას აკეთებს საქართველოში „ფეესბე“! **ჩვენ რომ ლიბერასტული ძალები ამერიკელების მიერ მართული გვგონია, სინამდვილეში წარმოადგენენ კრემლის აგენტურას. ზუსტად იგივე სიტუაციაა ბელარუსშიც...**

— გამოქვეყნდა გენერალ ბორისოვის ინტერვიუ, სადაც ის პირდაპირ აცხადებს, რომ ახალგორში შესვლას არც გეგმავდა, მაგრამ რაიონში რუსეთის საოკუპაციო ძალების შესვლა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა კახა ლომაიამ კატეგორიულად მოითხოვა! რატომ არ იძიებს ვინმე აგვისტოს ომში ჩადენილ სამხედრო დანაშაულსა და ღალატს, რომლის ავტორიც სააკაშვილის ხროვა გახლავთ?

— ეს იმიტომ ხდება, რომ **ნაციონალები და ქოციონალები** ერთმანეთში აზელილები არიან! **უკანასკნელი ოცდაშვიდი წლის განმავლობაში ქვეყანამ დაახლოებით 12 ათასი კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაკარგა და არ არსებობს ფაქტი, ვინც ამ საშინელი მარცხის გამო დაისაჯა!**

პირიქით, ვინც ომი წააგო და ტერიტორიები ჩააბარა, ისინი დააწინაურეს და გენერლობაც მიანიჭეს. ესენი ყველანი ამ დიდი დანაშაულის თანამონაწილენი არიან... **ბიძინა ივანიშვილს არა მგონია, ეს უნდოდეს, მაგრამ სხვა გასაქანი არა აქვს, რადგან უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები თავზე ასხედან.** საქართველოს სინამდვილეში მართავენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები, რომელთა წარმომადგენლებიც აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში ინსტრუქტორებად არიან ჩანერგილი. ამიტომ არის, რომ არანაირი არჩევნები საქართველოში არ ტარდება და სინამდვილეში ხელისუფლებაში მოჰყავთ დამუშავებული ხალხი. **ვინც გადაბირებული არ ჰყავთ, იმას არც ტელევიზიებს აკარებენ და არც არჩევნებში ამარჯვებინებენ.**

რატომ გვაძალებენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლას? იმიტომ, რომ მერე კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებს ულტიმატუმი წაუყენონ — „თუ გინდათ, რომ პარლამენტში შეგიშვათ, ერთი ან ორი კაცი სიაში ჩაგვისვით!“ ასე შემოიყვანენ ყველა პარტიიდან თითოთითო კაცს და პარლამენტი იქნება მათი, ანუ მართვადი... ბავშვთა შესახებ კოდექსს მხარი დავუჭირე იმიტომ, რომ იქ გარკვევით არის ჩაწერილი ერთი პუნქტი — **ლგბტ პროპაგანდა იკრძალება!** ამის მიუხედავად, ეს კოდექსი ისე გააუკუღმართეს, რომ მშობლებს ბავშვებს ართმევენ! სხვათაშორის, ამ კოდექსის საფუძველზე ჩვენ იმის სრული უფლება გვაქვს, როგორც კი ეს გარყვნილი და უზნეო ადამიანები 17 მაისს კნავილს დაიწყებენ და გეი-პარადის მოწყობას დააპირებენ, მაშინვე დავაპატიმროთ!

— რამ შეიძლება, აფხაზეთი ჩვენკენ შემოატრიალოს?

— **აფხაზეთის დასაბრუნებლად ძალიან დიდი შანსი გვაქვს, მაგრამ ხელისუფლებაში ეროვნული ძალა უნდა იყოს და არა უცხო ქვეყნის აგენტურა!** ხომ ხედავთ, რაც გვიქნეს — აფხაზეთის ტერიტორიის 30 პროცენტს ვაკონტროლებდით, მაგრამ ამერიკელები სააკაშვილს დაეხმარნენ და ის 30 პროცენტიც რუსეთს გადასცეს!

— კი მაგრამ, ამერიკას საქართველოს დანგრევა რაში აწყობს და ჩვენ მიზანში რატომ ამოგვიღეს?

— მარტო ჩვენ არ ვართ მიზანში ამოღებული, ჩვენს დღეში ბევრია! გაგახსენებთ შევარდნაძისა და ასლან აბაშიძის საუბარს, რომლის შესახებაც ასლანმა პირადად მიამბო. სოხუმის დაცემის შემდეგ, თურმე, შევარდნაძეს უთქვამს აბაშიძისთვის — ასლან, გამოიყვანე ქართველები აჭარიდან, თორემ ხომ ხედავ, სოხუმში რა გვიქნეს?! აჭარაში უარესს გვიზამენ, რადგან საქართველო მსოფლიოს მმართველ ძალებს გადანაწილებული აქვთო! **ამის გამო შევარდნაძესა და ასლან აბაშიძეს შორის სერიოზული დაპირისპირება მოხდა, რადგან ასლანმა აჭარა არ დატოვა.**

— ძალიან გულგატეხილი ჩანხართ!

— კი, გულგატეხილი ვარ, რადგან კარგს არაფერს ველი! ამ ხელისუფლებაში კაცს ვერ ნახავთ, რომელსაც სამართლიანობის აღდგენა სურდეს. არადა, ამ დროს 70 ათასი კაცი ქონებისა და საცხოვრებლის გარეშეა დარჩენილი, რადგან სააკაშვილმა მათ ყველაფერი წაართვა და რეპრესიებში მოაყოლა. მხოლოდ ქართველები გაატყავა, სხვა ეროვნებას არ შეხებია... გენოციდი მოგვიწყო და აქედან დოლ-გარმონით გავუშვით. ამ 70 ათას კაცს არავინ არაფერს უბრუნებს... **პრემიერი გიორგი გახარია აშკარად იმედისმომცემი პიროვნებაა, მაგრამ ცუდ დღეშია, რადგან თავისი გუნდი არ ჰყავს და მარტოკაცია!**

— სულ არაფრის იმედი გაქვთ?

— ერთის იმედი მაქვს — **ერთ მშვენიერ დღეს ქართველი ხალხი ბარებით, თოხებით, ფიწლებითა და კომბლებით შეიარაღდება და უცხო ქვეყნის აგენტებს ხელისუფლებიდან გარეკავს!** აი, სწორედ მაშინ მოისვენებს და გადარჩება საქართველო!!!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

სოხუმის დაცემა. 1993 წლის 27 სექტემბერი

„აფხაზეთის დასაბრუნებლად ძალიან დიდი შანსი გვაქვს, მაგრამ ხელისუფლებაში ეროვნული ძალა უნდა იყოს და არა უცხო ქვეყნის აგენტურა!“

კვირგვინოსნები

თაკო ჩარკვიანი
პარტია „კანონი და სამართლის“ თავმჯდომარე

„გაერთიანებულ ოპოზიციას“ რომ ირქმევ, **თუ გამარჯვება გინდა, ოქრუაშვილი არ უნდა წარადგინო.** ჯერ ერთი, რომ ძალიან სუსტია და გორში ვერ აყენებს თავის კანდიდატურას, მაგრამ რატომ გადაწყვიტა თავისი ბეგრაუნდით, რომ საბურთალოზე მისცემენ ხმას? ამიტომ ვეკითხები „გაერთიანებულ ოპოზიციას“ — საერთოდ გინდათ გამარჯვება?

„რეზონანსი“

თეა წულუკიანი
იუსტიციის მინისტრი

ადეიშვილი, სააკაშვილი და მერაბიშვილი აღარასდროს უნდა იყვნენ ხელისუფლებაში, უბრალოდ, სასაცილოა, რომ **დავით ბაქრაძე** ამას მიხვდა ახლა და არა მაშინ, როცა მათი **მოლაპარაკე დათუნია** იყო.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ხათუნა ლაგაზიძე
პოლიტოლოგი

„ოცნებისთვის“ იდეოლოგიურად ყველაზე კომფორტული იქნება კოალიციის გაფორმება **„პატრიოტთა ალიანსთან“ ან „ქართულ მარშთან“,** მაგრამ ეს ამერიკისთვის, ფაქტობრივად, ომის გამოცხადებას ნიშნავს.

„კვირის პალიტრა“

ბექა ნაცვლიშვილი
„ჩვენი საქართველო — სოლიდარობის ალიანსის“ თავმჯდომარე

ჩვენ არ გვაქვს ფული, მაგრამ გვაქვს ჯიგარი!

„ახალი თაობა“

უკრაინის მოლაქლაქე მოქალაქის მანიაკალური ბოდვები!

რაც უფრო ახლოვდება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები, უკრაინაში მით უფრო შფოთავს და ბორგავს იქაური რეფორმების საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც გასულ კვირას ბიძინა ივანიშვილი „მანიაკალურ მკვლელად“ გამოაცხადა.

უკრაინის **მოლაქლაქე მოქალაქის** პოლიტიკური კონვულსიები, რა თქმა უნდა, იმით არის გამოწვეული, რომ ყველა წინასწარი მონაცემით, მისი პარტია საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებს აგებს.

არადა, ნაციონალური მოძრაობის ელექტორატი, რომელიც ბოლო 8 წლის განმავლობაში არჩევნების პერმანენტული წაგებით დაიღალა, 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს უყურებს, როგორც უკანასკნელ შანსს საყვარელი პარტიისა და, რაც მთავარია, საყვარელი ბელადის ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად.

თუმცა, წინასაარჩევნო სურათი და სოციოლოგიური კვლევების შედეგები ნაცმოძრაობის ამომრჩეველს კიდევ ერთ და, ალბათ, სამუდამო იმედგაცრუებას უქადის. ამიტომაც, ახლა ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველს პარტიის ლიდერებისაგან გამხნევება სჭირდება. **მიშამ, გრიშამ, ნიკანდრომ და სხვა თავნაცებმა მომხრეებს რწმენა თუ არა, ილუზია მაინც უნდა შეუქმნან, რომ ყველაფერი კარგად არის, არჩევნების მოგება შეუძლიათ და ხელისუფლებაში აუცილებლად დაბრუნდებიან.**

უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილიც სწორედ ამიტომ ლაქლაქებს და ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლებისათვის გულის მოსაფხან განცხადებებს ისვრის. ფხანა ხომ ქეცმა იცის და ნაცებიც იფხანენ და იფხანენ პოლიტიკურად ქეციან სულსა და სხეულს.

ბიძინა ყოფილა „მანიაკალური მკვლელი“! აბა, ამაზე უფრო გულის მოსაფხანს რას გააგონებ პოლიტიკურად ქეციან საშუალო სტატისტიკურ ნაცს!

თან მარტო პოლიტიკურ ქეცსა და გულის ფხანაშიც როდია საქმე. ამგვარი განცხადებები პროპაგანდის ნაწილია, კერძოდ კი, გებელსური პროპაგანდის ხრიკი: **ნაცისტური გერმანიის განათლებისა და პროპაგანდის რაიხსმინისტრი იოზეფ გებელსი რომ ამბობდა — რაც უფრო დიდ და დაუჯერებელ ტყუილს იტყვი, მასა მით უფრო ადვილად დაიჯერებსო, აი, ამას აწვება უკრაინის მოლაქლაქე მოქალაქე სააკაშვილი.**

ბიძინა „მანიაკალური მკვლელი“ არისო!

მესიჯბოქსმა, რომ ბიძინა არის პუტინის აგენტი, ბიუჯეტის ქურდი და ხეების გადარგვის მანიით შეპყრობილი, სააკაშვილსა და ნაცებს ვერცერთი არჩევნები ვერ მოაგებინა. არ იმუშავა ამ პროპაგანდამ და არ დაიჯერა ხალხმა ეს პატარ-პატარა ტყუილები, რის გამოც ახლა დიიიიდი და უსაშველო ტყუილები უნდა ითქვას.

მაგალითად, ასეთი: **„ჩვენს სამშობლოს დაეპატრონა მანიაკალური მკვლელი და ეს მკვლელი ანადგურებს და კლავს ჩვენს შვილებს“.**

ეს თქვა სააკაშვილმა, რომლის რეჟიმმაც საქართველოში ძალიან ბევრ მშობელს მოუკლა შვილი და ძალიან ბევრ შვილს მშობელი მოუკლა.

— ჩვენი და პირადად ჩემი მონაპოვარი იყო, რომ მშობლებს შვილების გარეთ გაშვების არ ეშინოდათ! — ესეც ასეულობით ქართული ოჯახის ძაძით შემმოსავმა უკრაინის მოქალაქემ ამოილაქლაქა.

დამოუკიდებელ საქართველოში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შემდეგ ნაცრეჟიმმა დახვრიტა ბევრად მეტი ადამიანი, ვიდრე იხვრიტებოდა მაშინ, როცა სიკვდილით დასჯა კანონმდებლობით იყო გათვალისწინებული!

სააკაშვილო, აბა, შენი რეჟიმის მიერ დახვრეტილთა მშობლებს ვკითხოთ, ეშინოდათ თუ არა შვილების გარეთ გაშვების?

აბა, შევამოწმოთ, უკრაინის **მოლაქლაქე მოქალაქე** მართლს ამბობს და მართლა არ ეშინოდათ მშობლებს შვილების გარეთ გაშვების?

მოდი, **ბუტა რობაქიძის მშობლებს** ვკითხოთ; **სანდრო გირგვლიანის დედას** ვერ ვკითხავთ, რადგან იგი შვილის მკვლელ რეჟიმთან ბრძოლას შეეწირა, მაგრამ მამას ვკითხოთ; **ზურა ვაზაგაშვილის მამასაც** ვერ ვკითხავთ, რადგან იგი შვილის საფლავზე ააფეთქეს, მაგრამ დედას ვკითხოთ; **გიორგი გამცემლიძის მშობლებს** ვკითხოთ; **დათო ცინდელიანის მშობლებს** ვკითხოთ, რომლებსაც შვილის ცხედარი დასატირებლადაც არ ეღირსათ, რადგან სააკაშვილის რეჟიმმა ჯალათი რომან შამათავას ხელით ზღვაში ჩაძირა; **პაატა ქარდავას ოჯახსაც** ვკითხოთ, რომლის ცხედარიც ასევე ვერავინ დაიტირა, რადგან ისიც ზღვაში ჩაძირა სააკაშვილის რეჟიმმა იმავე შამათავას ხელით; **სერგო თეთრაძის ოჯახს** ვკითხოთ და ვკითხოთ **რონ შავაძის ოჯახსაც; სულიკო ასათიანისა და ნიკა კვინტრაძის ოჯახებს** ვკითხოთ; **ნავთლუღის ავტოსადგურზე ახალაიას მიერ დახვრეტილი სამი აჭარელი ბიჭის მშობლებსაც** ვკითხოთ; **გურამ შარაძისა და გია კრიალაშვილის ოჯახებს** ვკითხოთ და **ვკითხოთ კიდევ ბევრ დედასა და მამას, ბევრ ცოლსა და შვილს, დასა და ძმას, რომლებსაც „გარეთ გაშვებული“ შვილები, ქმრები, მამები და ძმები შინ მოკლული მიუსვენეს — ზოგი პოლიციელის ტყვიით დახვრეტილი, ზოგი სპეცრაზმის მიერ დაცხრილული, ზოგი აქციის დარბევისას ცემით მოკლული, ზოგი ციხეში წამებისა და გაუპატიურების დროს სულდალეული და ასე შემდეგ.**

აი, ეს კი ნამდვილად იყო სააკაშვილის რეჟიმისა და პირადად სააკაშვილის „მონაპოვარი“.

სააკაშვილის რეჟიმს საკუთარი თავისათვის ექსკლუზიური უფლება ჰქონდა მინიჭებული, სრულიად უდანაშაულო ადამიანები პირდაპირ ქუჩაში დაეხვრიტა, ხოლო ისინი, ვისაც რამეში ადანაშაულებდა, დაეხვრიტა ყოველგვარი გამოძიების, მტკიცებულებებისა და სასამართლო განაჩენის გარეშე.

სააკაშვილმა საქართველოში სასჯელის უმაღლესი ზომა — დახვრეტა — არაოფიციალურად აღადგინა!

დამოუკიდებელ საქართველოში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შემდეგ ნაცრეჟიმმა დახვრიტა ბევრად მეტი ადამიანი, ვიდრე იხვრიტებოდა მაშინ, როცა სიკვდილით დასჯა კანონმდებლობით იყო გათვალისწინებული.

ახლა კი უკრაინის **მოლაქლაქე მოქალაქეს** უტიფრობა ყოფნის, რომ თქვას — **ჩემი მმართველობის დროს მშობლებს შვილების გარეთ გაშვების არ ეშინოდათო!**

არ ეშინოდათ კი არა, არცერთ მშობელს გარანტია არ ჰქონდა, რომ შინიდან გასულ მის შვილს სააკაშვილის პოლიცია ნარკოტიკს ან იარაღს არ ჩაუდებდა, რათა შემდეგ ოჯახთან საპროცესო გარიგებაზე ევაჭრა და დედმამა იძულებული გაეხადა, შვილის ციხიდან დასახსნელად სახლ-კარიც კი გაეყიდათ. **სწორედ ასეთი საპროცესო შეთანხმებებით ავსებდა სააკაშვილის ხელისუფლება სახელმწიფო ბიუჯეტს და ასე გაიარა პენიტენციური სისტემა 300 ათასმა ადამიანმა, ანუ ყოველმა მეათე მოქალაქემ.**

ასეთ შიშში მცხოვრებ და დამონებულ საქართველოს თვლის სააკაშვილი თავის მონაპოვრად!

სააკაშვილი საქართველოს კვლავ ასეთ შიშსა და მონობაში ცხოვრებას ჰპირდება, თუ ხელისუფლებაში დაბრუნების საშუალება მიეცა.

კიდევ კარგი, არასოდეს მიეცემა!

მართლაც რომ მანიაკალურ მკვლელებს ქართველმა ხალხმა განაჩენი 2012 წელს გამოუტანა და ეს განაჩენი არც 2020-ში გადაიხედება!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ფილიპ ბრიდლავი
ნატო-ს ჯარების ყოფილი მთავარსარდალი

საქართველომ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა და ნატო-ში წევრობის „ფინიშის ხაზი“ დიდი ხნის წინათ გადაკვეთა.

„ამერიკის ხმა“

გიგა ბოკერია
„ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

ვისაც აქვს ილუზია, რომ ერთპიროვნული მმართველობით დაბრუნდება ხელისუფლებაში, მწარედ ცდება.

„იმედინიუსი“

ირაკლი ოქრუაშვილი
საქართველოს „გამარჯვებული“ ლიდერი

მივიღე გადაწყვეტილება, წავსულიყავი ყველაზე რთულ ადგილას — რაც მეტია სირთულე, მით უფრო საინტერესოა მათი გადალახვა.

„ინტერპრესნიუსი“

რომან კაკულია
პარლამენტარი

ძალა ერთობაში კი არის, მაგრამ ასეთ ერთობაში — არა! განხეთქილება ოპოზიციაში იმ პროცესების ლოგიკური გაგრძელებაა, რომლებიც დიდი ხნის წინათ დაიწყო.

„პირველი არხი“

ლევან ნაცვლიშვილი
პარტია „ქართული ოცნების“ კონსულტანტი

ოქრუაშვილი მარტო იმიტომ იყო გამოსაშვები, რომ „გაერთიანებულ ნაცებს“ მაჟორიტარად დაეყენებინათ. **არ დავზარდები და კიდევ ერთხელ გადავუხდი გულწრფელ მადლობას საქართველოს პრეზიდენტს!**

„მარშალპრესი“

გახარიას თითი და ხაზარაძის მითი

დავიწყებული არ გექნებათ ის საცირკო წარმოდგენა, რომელიც ყაჩაღ-ბანკირმა მამუკა ხაზარაძემ 2019 წლის მარტში პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე მოაწყო — საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გიორგი გახარიამ მუქარის წერილი გამომიგზავნაო!

ეგ იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როცა **ფულის გათეთრებაში ბრალდებულ ხაზარაძესა და ჯაფარიძეს** პარტია „ლელო“ დაფუძნებული არ ჰქონდათ, გახარიას კი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ეკავა.

პარლამენტში დაწყებული წარმოდგენა ხაზარაძემ ორი დღის შემდეგ იმით გააგრძელა, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხვისას რაღაც ფარატინა ფურცელი დააძრო — **აი, ეს არის იმ მუქარის წერილის ასლი, რომელიც გახარიამ გამომიგზავნა, დედანი კი ლონდონში ექსპერტიზაზე მაქვს გაგზავნილიო.**

ხაზარაძის მიერ წარმოდგენილ ქაღალდზე რაღაც ტექსტი იყო დაბეჭდილი — ხელით დაწერილი კი არა, „ვორდში“ აკრეფილი და კომპიუტერის პრინტერზე ამობეჭდილი. მისულიყავი და გერკვია — „მუქარის“ ტექსტი გახარიამ დაბეჭდა თუ, მაგალითად, მიკლუხო მაკლაიმ? და აი, ლონდონიდან კერძო კომპანიის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა მოვიდა, რომლის მიხედვითაც **ხაზარაძის წარდგენილ ქაღალდზე ოცამდე სხვადასხვა თითის ანაბეჭდი დაფიქსირდა, თუმცა, ბრიტანელი ექსპერტები ვერ აზუსტებდნენ, კონკრეტულად ვის ეკუთვნოდა ისინი.** ანაბეჭდების მორიგი იდენტიფიკაცია საქართველოს პროკურატურას უნდა მოეხდინა და, უპირველეს ყოვლისა, გაერკვია, იყო თუ არა მათ შორის **გიორგი გახარიას თითის კვალი.** ეს დღეც დადგა — 2020 წლის 20 აგვისტოს ახლა უკვე **საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ** გამოაქვეყნა **სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა,** რომელიც გვამცნობს, რომ ხაზარაძის ქაღალდზე გახარიას თითის ანაბეჭდები არ ფიქსირდება!

პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების პროცესში პრემიერ გახარიას დაქტილოსკოპიური კვლევისათვის საჭირო თითის ანაბეჭდები აუღეს, რომლებიც ხაზარაძის ქაღალდზე ბრიტანული ექსპერტიზის მიერ აღმოჩენილ ანაბეჭდებს შეადარეს, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ დაემთხვა.

— *„ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, წერილზე არსებული თითის კვლები არ ეკუთვნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას. გვსურს, საზოგადოებას დამატებით ვაცნობოთ, რომ წერილზე თითის კვლების დამტოვებელი პირის იდენტიფიცირებისა და მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიერ გაკეთებული განცხადების შესწავლის მიზნით, საქართველოს გენერალური პროკურატურა აგრძელებს გამოძიებას!* — **ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.**

ასე და ამრიგად, **ხაზარაძის ქაღალდზე გახარიას თითის კვალი ვერც ბრიტანულმა ექსპერტიზამ დააფიქსირა და ვერც ქართულმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესე უსტარი მუქარის, პრინტერზე ამონაბეჭდი ხაზარაძისათვის გახარიას არ გაუგზავნია!**

უკეთ რომ ვთქვათ, გახარიას ხაზარაძისათვის **თითი არ მიუცია და წერილიც არ გადაუცია!**

წერილზე **გახარიას თითი** — ეს არის **ხაზარაძის მითი,** რომელიც ყაჩაღ-ბანკირმა შეთხზა და ისე უაპელაციოდ გაავრცელა, როგორც ახლა წინასაარჩევნო დაპირებებს ავრცელებს.

არადა, ხაზარაძის ყველა წინასაარჩევნო დაპირებაც ისეთივე ყალბი და ირეალურია, როგორც მისი მითი გახარიას „მუქარის წერილის“ შესახებ.

ამ სიყალბეზე ქართველ ხალხს პასუხი 2020 წლის 31 ოქტომბერს უნდა ჰქონდეს და საარჩევნო ყუთში ხაზარაძის სასარგებლო ხმები ისევე არ უნდა აღმოჩნდეს, როგორც მის ფარატინა ქაღალდზე არ აღმოჩნდა გახარიას თითის კვალი.

ლელო კი ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ, თუ უნდათ, ერთმანეთს დაუდონ!

სამი ათეული წლის შემდეგ დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის ჩატარება შესაძლებელი რომ იყოს, სკამის ფეხებზე, რომლითაც ზონდერკომკავშირელებმა მერაბ კოსტავას მიტინგი დაარბიეს, დიდი ალბათობით, მამუკა ხაზარაძის თითის ანაბეჭდებიც აღმოჩნდებოდა!

ექსპერტიზამ დაამტკიცა, რომ გახარიას ხაზარაძისათვის თითი არ მიუცია და წერილიც არ გადაუცია!

ბოლოთქმის მაგიერ

სადაც ხაზარაძე გახარიას თითის ანაბეჭდებზე საუბრობს, იქვე თვითონ ხაზარაძის თითის ანაბეჭდებზეც უნდა ითქვას, რომლებიც ერთ ფარატინა ფურცელს კი არა, დამოუკიდებელი საქართველოს მთელ მატიანეს ამჩნევია.

31 წელია გასული მას შემდეგ, რაც საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის კომკავშირის კომიტეტის ზონდერბრიგადამ, რომელსაც, არაერთი ადამიანის მტკიცებით, იმავე კომიტეტის მდივანი მამუკა ხაზარაძე ხელმძღვანელობდა, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის მშვიდობიანი აქცია სკამის ფეხებით დაარბია. **ეს 1989 წლის 18 თებერვალს „გეპეის“ პირველ კორპუსთან მოხდა და იმ აქციაზე მამუკა ხაზარაძემ, ასევე არაერთი ადამიანის მტკიცებით, მერაბ კოსტავაზე ხელი აღმართა.** დღეს, იმ ავბედითი მოვლენიდან სამი ათეული წლის შემდეგ, დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის ჩატარება შესაძლებელი რომ იყოს, სკამის ფეხებზე, რომლითაც ზონდერკომკავშირელებმა მერაბ კოსტავას მიტინგი დაარბიეს, დიდი ალბათობით, **მამუკა ხაზარაძის თითის ანაბეჭდებიც აღმოჩნდებოდა!** თუმცა, ყოველგვარი დაქტილოსკოპიის გარეშეც აშკარაა, რომ ჯერ ზონდერკომკავშირელი, მერე ყაჩაღ-ბანკირი ხაზარაძის თითის ანაბეჭდები საქართველოს უახლეს ისტორიას შავ და სამარცხვინო ლაქად ატყვია.

გახარიას თითისაგან განსხვავებით, ეს მითი კი არა, რეალობაა!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

მამუკა ხაზარაძე
„ლელოს“ ლიდერი

ბიზნესმენები ყოველთვის იყვნენ და ახლაც არიან წნეხის ქვეშ. **ის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება მათ ბიზნესს ართმევდა, არ ნიშნავს, რომ ახლა თავისუფლად სუნთქავენ.** საზოგადოებამ არ იცის, თორემ ბიზნესმენები ახლა სხვაგვარი წნეხისა და ზეწოლის ქვეშ არიან. უბრალოდ, მეთოდები დაიხვეწა.

„კვირის პალიტრა“

რომან გოცირიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

„ოცნების“ უნიათობას პლუს საარჩევნო სისტემის ახალი მოდელი და ყველა პირობა არსებობს, რომ ხელისუფლებაში კოალიციური მთავრობა მოვიდეს. **იდეალურ ვარიანტში „ოცნება“ სატელიტთან ერთად 45 პროცენტს მიიღებს, ოპოზიციის მხარეს კი რჩება 55 პროცენტი.**

„კვირის პალიტრა“

კახა კუკავა
„თავისუფალი საქართველოს“ წევრი

ოპოზიციაში რომ აცხადებენ, ჯერ ბიძინა მოვიშოროთ და მერე ვილაპარაკოთო, მე სულ ვამბობ, **ჯერ უნდა მოვიშოროთ ნაციონალური მოძრაობა და მერე — ბიძინა.** ისევ მათ მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევები ადასტურებს, რომ დღეს ივანიშვილი სააკაშვილს 10:0-ს უგებს.

„რეზონანსი“

ია საკანდელიძე
ექიმი, პუბლიცისტი



დღეს დასავლეთში ლიბერალები ღმერთს, რომის პაპს, ქრისტიანობასა და ეროვნულ იდენტობას თავისუფლების სახელით ებრძვიან. ჩვენთან კი 90-იან წლებში თავისუფლებისათვის ბრძოლა სწორედ ღმერთის სახელითა და ეროვნული მოძრაობით დაიწყეს!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

შუა ქვალონში ქვა ისროლეს!

გიგა ბოკერიას გადაწყვეტილებამ — კენჭი იყაროს მაჟორიტარად ფოთსა და სენაკში, ბევრი ხუმრობის ხასიათზე დააყენა, მითუმეტეს, რომ ამ ამბით აღფრთოვანებულმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა საჯაროდ განაცხადა — ფოთში გადავცხოვრდები და ჩემი თანამეცხედრის საარჩევნო კამპანიას პირადად ვუხელმძღვანელებო!

წალენჯიხის ავტობუსიდან – ბოკერიას ავტობუსამდე!

და აი, ფოთის ქუჩებში უკვე დაიარება „ბოკერიას აჩრდილი“ — აჩრდილი სოროსიზმისა! ანუ თავად ბოკერია ჯერ ფოთში არ ჩაბრძანებულა, მაგრამ იქ უკვე დაძრწის **თამარ ჩერგოლეიშვილი...** დედამთილთან ერთად!

დიახ, გროსმაისტერი **ნანა ალექსანდრია** ქუჩა-ქუჩა ეწევა აგიტაციას ჯალათი და სისხლისმსმელი პირმშოს სასარგებლოდ! თუმცა, ფოთელებისთვის მომზადებული სიურპრიზი მხოლოდ ამ უცნაური „რძალ-დედამთილიანით“ არ შემოიფარგლება — ფოთში გამოჩნდა უცნაურად ფერადი ავტობუსი, რომლის უკანა ნაწილს გიგა ბოკერიას და ბიძინა ივანიშვილის ფოტო „ამშვენებს“ — **გიგა ბოკერია ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ!** ავტობუსის გვერდებზე ლენინივით ხელგაშვერილი ბოკერიას ფოტოპლაკატია გაკრული **„თქვენი ძლიერი ხმა“!** არადა, უპრიანი იქნებოდა, პირდაპირ და ალალად მიეწერათ — **თქვენი სისხლიანი ჯალათი!**

დიახ, ეს გიგა ბოკერიას საარჩევნო ავტობუსია, რომლითაც პარლამენტში შეგრიხინებას აპირებს და ამაზე ძალაუნებურად სააკაშვილის **წალენჯიხური ავტობუსი** გახსენდება, 2003 წლის ნოემბერში რომ დაიქოქა „ვარდების რევოლუციით“ ხალხის გასაბრიყვებლად.

ყოველივე ზემოთქმულის ფონზე ერთობ სიმბოლურია, რომ ორიოდე კვირის წინათ სამეგრელოში ავტობუსს ქვები ესროლეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 1974 წელს დაბადებულმა ბრალდებულმა გ.ჯ.-მ მიმდინარე წლის 6 აგვისტოს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ქვალონში ზუგდიდი-თბილისის სამგზავრო სამარშრუტოს ქვა ესროლა, რის შედეგადაც დაშავდა ერთი მგზავრი და დაზიანდა საქარე მინა... მოკლედ, **შუა ქვალონში ქვა** ისროლეს და რა გასაკვირი იქნება, თუ **შუა ქვალონში** ნასროლი **ქვა,** ჯოტია ცაავას „რეკორდისა“ არ იყოს, ბოკერიას ფოთის ავტობუსსაც მისწვდეს. მითუმეტეს, როცა ბოკერიას ავტობუსზე შემომჯდარი **თამარა ჩერგოლეიშვილი** ფოთელებსა და სენაკელებს მეგაფონით თავის ტკივილამდე მშობლიურ თემატიკას გადმოაფრქვევს თავზე: **საქართველოში ტრანსგენდერი ქალების უფლებები ირღვევა და გაუმარჯოს მამათმავლების უნატიფეს სიყვარულსო.**

როგორ ფიქრობთ, რამდენი **შუაქვალონელი გ.ჯ. და „ჯოტია ცაავა“** გამოსტყორცნის რიყის ქვას და რა დარჩება ბოკერიას ავტობუსისაგან?!

ღმერთმა დაგვიფაროს, ვინმეს ქვასროლიაობისაკენ მოვუწოდებდეთ! პირიქით, შეიძლება, ეს ყველაფერი ბოკერიას საარჩევნო კამპანიაში ჩართული „რძალ-დედამთილიანისათვის“ ერთგვარი უფასო რჩევაც კი იყოს, რათა სამეგრელოს ამ ძირძველ პატრიარქალურ კუთხეში მამათმავლობის ღია პროპაგანდაზე კრინტიც არ წამოსცდეთ! **მითუმეტეს, რომ ქვასროლიაობა და გიგა ბოკერია იმთავითვე ერთმანეთთან ასოცირდება: თუ არადა, გაიხსენეთ ისტორიული კადრები, ჯერ კიდევ როდის უღერებდა ქვას მამა ბასილის მრევლს იელოველთა სექტის ნორჩი უფლებადამცველი გიგა ბოკერია.** მოკლედ, ერთდროულად, აშკარაც და დაუჯერებელიც არის, მაგრამ ამ წინასაარჩევნო გაწამაწიაში ფოთისა და სენაკის მიდამოებში ქვების სროლისა და ქვების შეგროვების მითიური ჟამი დამდგარა!

ის კი არა, ფოთელებმა, კოლოების სახელით, უკვე კედლის წარწერითაც გააფრთხილეს ჩერგოს თანამეცხედრე: „ბოკერიავ, ფოთელებს სისხლისმსმელებად ჩვენც ვეყოფით“!

ჰოდა, მოკლემეტრაჟიან შედევრ „რეკორდში“ ხუტა უფროსის თანაშემწის ცნობილი რეპლიკისა არ იყოს, ჩვენც ვაფრთხილებთ ჩერგოლეიშვილს — **„ბოკერიას ცუცა, სდექ!“**

გიორგი გიგაური

„რძალ-დედამთილიანის“ მაჟორიტარული ხიბლი – თამარ ჩერგოლეიშვილისა და ნანა ალექსანდრიას შესრულებით!

ერთსახეობა

მიშას ოქრო

ე.წ. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ დიდი ფიქრის შემდეგ საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარად, არც მეტი, არც ნაკლები, თვით ირაკლი ოქრუაშვილის კანდიდატურა წამოაყენა! ანუ ნაციც, ბოკერიასტიც, ლეიბორისტიცა თუ რომელიღაც ბაჩუკი ქარდავას ერთკაციანი პარტიაც, ყველანი ერთად აცხადებენ, რომ ოქრუაშვილი მათი ჯილაა!



თავად **ოქრუაშვილის** პოლიტიკური წონა და მისი ადგილი ქართულ პოლიტიკაში ნამდვილად არ იმსახურებს იმას, რომ მასზე დრო დავხარჯოთ. თუმცა, არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტიც: **რა დონის დეგრადირებული გაერთიანებული ოპოზიცია უნდა გვყავდეს, რომ თავის სახედ დედაქალაქის ერთ-ერთ მთავარ საარჩევნო ოლქში ირაკლი ოქრუაშვილი დაასახელოს!**

არაფერს ვიტყვით, როგორ მისცა პირდაპირ აღიარებითი ჩვენება პრეზიდენტის შეწყალებით ციხიდან „პოლიტწამებულად“ გამოსულმა ირაკლი ოქრუაშვილმა; არც იმას შევახსენებთ, როგორ „გაათავისუფლა“ თავდაცვის მინისტრობისას **ემზარ კვიციანის პატრიოტული რაზმისაგან** კოდორის ხეობა, რათა რუსები უპრობლემოდ შეჯლიგინებულიყვნენ იქ 2008 წლის აგვისტოში! **მოკლედ, ბევრ რამეს არ გავიხსენებთ, თუნდაც იმას, როგორ აუწია უკანა ფეხები დაპატიმრებულმა ოქრუაშვილმა სააკაშვილს და როგორ გაქუსლა ნაძარცვი ფულით პარიზში!**

ვფიქრობთ, ყველაზე უკეთ ოქრუაშვილს მისი დღევანდელი მოკავშირე და თანამებრძოლი **გიგი უგულავა** ახასიათებს:

> *„**გრიგოლ ვაშაძის** ვიზიტი ირაკლი ოქრუაშვილთან არის პრაგმატულად უაღრესად დამაზიანებელი და მორალურად უმძიმესი... თუ ვინმეს აქვს ილუზია, რომ გორის რაიონში რამდენიმე პროცენტით მოვიმატებთ მხარდაჭერას, მწარედ ცდება... ოქრუაშვილი წითელი ხაზია. **ამომრჩევლისთვის ვერ იქნება სულერთი, რომ მათი კანდიდატი სახლშიც კი ეახლა***

არეულები, რომლებსაც „არიელიც“ ვერ გარეცხავს

წინა კვირას სოციალურ ქსელებში დიდი ჯახი და „გამიშვი და დამაკავე!“ ატყდა... კერძოდ, ქართველმა „რაინდმა“ ლევან ვასაძემ თავის ტრადიციულ ფეისბუქმიმართვაში ჩემი კოლეგები და მეგობრები — გიორგი გიგაური და ჯაბა ხუბუა ერთმანეთში აურია... გარდა ამისა, ყინჩად განაცხადა — „ასავალ-დასავალს“ ინტერვიუ ერთი პოეტის თხოვნით მივეციო!

ვასაძეს ისე გამოუვიდა, თითქოს მე, თქვენს მონა-მორჩილს, თავის რეზიდენციაში სამადლოდ შემხვდა, თორემ „ბი-ბი-სის“, „ნიუ-იორკ ტაიმსის“, „სი-ენ-ენის“, „შპიგელისა“ და „ვაშინგტონ პოსტის“ კორესპონდენტები კიკეთის ტყეში ჰყავდა დამალული და ყველანი ვასაძის ხელის აქნევას ელოდებოდნენ, რათა გაზეთი გამოეშვათ ანდა კიკეთიდან პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობა დაეწყოთ!

თავში — ტვინი და პირში ენა ლევან ვასაძეს ყველაზე მეტად მაშინ აერია, როცა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შესახებ ბრძანა — მატრიარქატმა საწყალი ზვიადისგან კოლექტიური უკმარი ქმრის ჰოლოგრამა შექმნაო! ანუ ლევან ვასაძემ საქართველოს ეროვნულ-გამათავისუფლებელ მოძრაობასა და პირველ პრეზიდენტს შეწირული პატრიოტი ქართველი ქალბატონები საქვეყნოდ შეურაცხყო და ყველანი ქუჩის მეძავებად გამოაცხადა, რაც შევარდნაძესა და ჯაბა იოსელიანსაც კი არ უკადრებიათ!

თავში — ტვინი და პირში ენა ლევან ვასაძეს ყველაზე მეტად მაშინ აერია, როცა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შესახებ ბრძანა — მატრიარქატმა საწყალი ზვიადისგან კოლექტიური უკმარი ქმრის ჰოლოგრამა შექმნაო!

ლევან ვასაძემ იმ არეულ ფეისბუქმიმართვაში სხვა რამეებზეც ილაპარაკა, თუმცა, ამაზე უფრო დაწვრილებით ჩემი მეგობრები მოგახსენებენ, რომლებსაც, დარწმუნებული ვარ, ჯიბეში ხელის ჩაყოფა და ვასაძისთვის ხურდის დაბრუნება არ გაუჭირდებათ!

გიგაური და ხუბუა რომ ერთმანეთში აერია, ამის გამო ვასაძემ იმავე ფეისბუქმიმართვის დამატებაში მოიბოდიშა კიდეც, მაგრამ უნებურად ამოტივტივდა გონებაში ყველა ის მეტ-ნაკლებად ცნობილი ადამიანი, ვისაც კი ოდესმე რაიმე არევია!

მაგალითად, აწ განსვენებულ **ნოდარ გრიგალაშვილს** ილია და აკაკი აერია ერთმანეთში და აკაკის ლექსი ილიას ქმნილებად შემოგვასაღა... უფრო მეტიც, ცნობილ ნოდარს სულმნათი ილია სულაძაღლებულ ფელიქს ედმუნდის ძე ძერჟინსკიშიც კი აერია და ნაცსექტის მძლავრობის დროს, როცა თავად ბორჯომის მაჟორიტარი იყო, ბორჯომის ცენტრში ძერჟინსკის გამოქანდაკებულ ტანს ილიას თავი დაადგა!

საკაშვილს ვანის რაიონის უმშვენიერესი სოფელი **სულორი** აფხაზეთში რუსი ოკუპანტების მიერ დამახინჯებულ და გადაკეთებულ **ილორის მონასტერშიც** ბევრჯერ არევია, მაგრამ მთავარი არეულობა მაშინ მოხდა, როცა ანაკლიაში, „პახმელიაზე“ მყოფმა სააკაშვილმა მოულოდნელად ისურვა — **ვერა ქობალია** მომიყვანეთო და დაცვამაც უმალ მიჰგვარა ზუგდიდის გამგებელი **ალიკა ქობალია...** სააკაშვილმა თვალი რომ გაახილა და ტანკენარი ვერონიკას ნაცვლად ხელში 160-კილოიანი ბანჯგვლიანი ალიკა შერჩა, იქაურობა სულ დედის გინებით აიკლო და ზუგდიდის გამგებელი კიბიდან პანღურის კვრით დააგორა!

სააკაშვილს არგვეთში ცნობილი მუხრან მაჭავარიანის ლექსი აერია და რომ არა თავად მუხრანი, ალბათ, იმ ლექსის ზეპირად წაკითხვა ამ ჩვენი ცოდვით სავსე ნაპრეზიდენტალს დღემდე არ ექნებოდა დასრულებული. აღარაფერს ვამბობ იმის შესახებ, რომ რაბათის ციხის გახსნის დღეს ახალციხეში სააკაშვილმა უკვე შოთა რუსთაველის სტრიქონებიც აურია და ბოლოს უსირცხვილოდ განაცხადა — ხომ ხედავთ, „ვეფხისტყაოსანი“ ყველამ ზეპირად ვიცითო! ისე, სააკაშვილმა **ბალაქტიონი** და **ანა კალანდაძეც** აურია ერთმანეთში და ვანელი გენიოსის ლექსი — „ატმის რტოო, დაღალულო რტოო...“ ანას მიაწერა...

ყველაზე მთავარი, რაც სააკაშვილს ერთმანეთში აერია და რის გამოც ქვეყანა დაღუპა, მსოფლიო გეოპოლიტიკა, დიდი მტაცებლების მარადიული ინტერესები, უცხოელი პატრონები და სამეფო კარის ლაქიები და ბოზები გახლავთ... ეს ყველაფერი სააკაშვილის ტვინში ისე აირია, აიზილა და აფეთქდა, 2008 წლის აგვისტოში ქვეყანამ კინაღამ არსებობა შეწყვიტა.

ცნობილ კომენტატორს **დიმა ოზოლაძეს** წლებია, რაც ფეხბურთელების სახელები და გვარები ერევა ერთმანეთში, ხოლო მეორე კომენტატორმა **სანდრო ცნობილაძემ** მთელი ერთი ტაიმის განმავლობაში საფეხბურთო მატჩი ისე წაიყვანა, რომ პორტუგალიის ნაკრები საქართველოს ნაკრებში ჰქონდა არეული. შესაბამისად, პორტუგალიელებმა რომ გოლი შეგვიგდეს, ცნობილაძემ სიხარულის ყიჟინა დასცა და ჭერში ქუდი ისროლა, აქაოდა, ვიგებთ და ავშენდითო! პირველი ტაიმის დასრულების შემდეგ, როცა შესვენება გამოცხადდა, კომენტატორმა, როგორც იქნა, გაარკვია, რომ გოლი ჩვენ კი არა, პორტუგალიელებმა შეგვიგდეს. ცნობილაძე, ცხადია, სამსახურიდან „პოლის ჯოხით“ დაიფრინეს.

მოკლედ, ამ არეულ დროში შესაძლოა, კაცი რაღაცაში შეცდე, მაგრამ პირში კუჭი ისე არ უნდა აგერიოს, რომ მერე „არიელმაც“ ვერ გაგრეცხოს!

ძალიან სამწუხაროა, რომ ლევან ვასაძე სწორედ ამ ფაზაში შევიდა!

დიტო ჩუბინიძე

ერთსახეობა

ირაკლი ოქრუაშვილი არ „პრავდება“! სად, როდის ან რატომ უნდა ვენდოთ ოქრუაშვილს — ამ პოლიტიკურ გვამს, ბოლო დრომდე ოცნების პროკურატურის სათამაშოს!

გიგი უგულავა

ადამიანს, რომელიც შეეკრა რუსეთს, ცხოვრობდა ფსბ-ს „პოდმოსკოვსკი“ დაჩაზე, მონაწილეობდა რუსულ პროპაგანდაში საქართველოს წინააღმდეგ, აკეთებდა სალომე ზურაბიშვილის მსგავს განცხადებებს, რუსეთის სპეცსამსახურის დახმარებით აგროვებდა შეიარაღებულ ადამიანებს და ჰქონდა გეგმა, როგორ დაემხო კანონიერი ხელისუფლება.

ამის შემდეგ ივანიშვილის რეჟიმმა დააბრუნა ქვეყანაში მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ჩვენებები მიეცა პრეზიდენტ სააკაშვილის წინააღმდეგ. პროკურატურა ლამის იქვე დარბაზში უწერდა ტექსტებს, რა უნდა ელაპარაკა, რომ საქმე შეკერილიყო... ოქრუაშვილი იმეორებს ოცნების იმ ნარატივს, რომელსაც საქართველოს ამომრჩეველმა 28 ოქტომბერს უარი უთხრა. უნდა გვახსოვდეს, რომ მორალური უპირატესობის დაკარგვა მეორე ტურში მარცხს ნიშნავს.

*როდესაც იქეთ **იგორ გიორგაძე** აქტიურობს, აქეთ **ოქრუაშვილი** ჩნდება, ეს ბევრ ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველს, უბიძგებს, დასვას ტოლობის ნიშანი, ოცნებასთან ტოლობა კი მეორე ტურში მარცხის ტოლფასია!*

ან რა ფასი აქვს ოქრუაშვილის მხარდაჭერის სიტყვებს, მას ჩვენება 10-ჯერ აქვს შეცვლილი. რა ფასი აქვს მის მე-11 თუ მეოცე სიტყვებს? ის ხომ მას სიტუაციის მიხედვით კიდევ მრავალჯზის შეცვლის. ***სად, როდის ან რატომ უნდა ვენდოთ ამ პოლიტიკურ გვამს, ბოლო დრომდე ოცნების პროკურატურის სათამაშოს. ფასი გვითხარით, რატომ უნდა ავიტანოთ და მივიღოთ მორალურად და პრაგმატულად დამანგრეველი გადაწყვეტილება? ერთი სიტყვით, ირაკლი ოქრუაშვილი არ პრავდება!“***

ხომ საკუთარი თვალებით წაიკითხეთ, რას ბრძანებს უგულავა ოქრუაშვილზე? ნაცებმა და ნაცმიდრეკილებმა იქნებ ამისი მაინც შეისმინონ, ბოლო-ბოლო, თბილისის მერი იყო კაცი!

გიორგი გიგაური

საბჭოთალო ოქრუაშვილის საბჭოთაო არ არის!

ანზორ თოთაძე: ოსმალო ნიშნავს ქართველთა დაუძინებელ მოსისხლე მტერს!

კიდევ ერთმა დიდგორობამ ჩაიარა ულიმღამოდ, სახელმწიფო დღესასწაულის რანგში აუყვანლად, რადგან ამას „ჩვენი ისტორიული მეგობარი“ თურქეთი გვიკრძალავს. სწორედ ამ საკითხზე მსჯელობით დაიწყო ჩვენი ინტერვიუ ღვაწლმოსილ დემოგრაფთან, პროფესორ ანზორ თოთაძესთან:

— დღემდე ვერ გამიგია, როგორ შეიძლება, თურქეთის შიშით დიდგორობა სახელმწიფო დღესასწაული არ იყოს! დიახ, თურქეთი სერიოზულად მუშაობს საქართველოს კულტურულ-იდეოლოგიურ ექსპანსიაზე, არადა, ბევრს ჰგონია, რომ მას მხოლოდ აჭარაზე უჭირავს თვალი! **არა ბატონებო, თურქები არამხოლოდ აჭარას, არამედ აფხაზეთს, მესხეთს და იორ-ალაზნის აუზსაც კი თურქულ ტერიტორიებად მიიჩნევენ!**

— ეს როგორ?

— თურქი მეცნიერები წიგნს წიგნზე გამოსცემენ, სადაც უაპელაციოდ ამტკიცებენ, რომ საქართველოს არაერთი კუთხე უძველესი დროიდან თურქული ტომებით იყო დასახლებული და ამჟამინდელი მოსახლეობაც პროთურქული წარმომავლობისაა.

მაგალითად,

1995 წელს სამსუნში გამოიცა „ვეფხისტყაოსნის“ თურქული თარგმანი, რომლის წინასიტყვაობაშიც წერია, რუსთაველი წარმოშობით თურქული ტომისააო!

უფრო მეტიც, თურქეთში მიზანმიმართულად გამოდის ლიტერატურა, რომლითაც ამტკიცებენ, თითქოს აჭარლები ქართველები არ არიან! მაგალითად, ქალაქ იზნიქში, თურქულ და ინგლისურ ენებზე გამოცემულ წიგნში „აჭარა“ სიტყვასიტყვით წერია: *„საბჭოთა კავშირის დაშლით თურქეთსა და აჭარას შორის ჩამოიხსნა რკინის ფარდა და სარფის საზღვრის გახსნის შემდეგ ორივე მხარეს მცხოვრებმა აჭარლებმა გაიგეს მოსკოვის პროპაგანდისტული სიყალბე, რომელიც მათ* **(აჭარლებს — ა.თ.)** *ქართველებთან აერთიანებდა“.*

— ალბათ, ამიტომაც მიჰყავთ ბავშვები თურქულ მედრესეებში და იქ თურქებად აღზრდილებს გვიბრუნებენ უკან!

— მედრესეებში ბავშვების გათურქებას ვინღა ჩივის, აგერ, მთელ საქართველოს 24 საათის განმავლობაში აყურებინებენ თურქულ სერიალებს — ეს კი სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი უმძლავრესი პროპაგანდისტული იარაღი და იდეოლოგიურ-კულტურული ექსპანსიააა!



— და ფინანსური სარგებელიც, ანუ თანამედროვე 30 ვერცხლი!

— აბსოლუტურად მართებულად შენიშნეთ! ოსმალები საუკუნეებია, მიზანმიმართულად ცდილობენ საქართველოში ისლამის გავრცელებას. ამას აკეთებდნენ როგორც ცეცხლითა და მახვილით, ასევე — თაფლაკვერითაც! მაგალითად, ისტორიული წყაროების თანახმად,

200 წლის წინათ, იმის გამო, რომ ქართველებს არ სურდათ ისლამის მიღება, ქოროხის ხეობაში ერთ დღეში 30 ათას ქართველს მოჰკვეთეს თავი!

არსებობს ისტორიული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ ოსმალები გამუსლიმებულ ქართველებს მთელ რიგ შეღავათებს სთავაზობდნენ. მე-17 საუკუნის სიგელში, რომელიც ოსმალთა სულთანს გამუსლიმებული გურჯისთვის, ვინმე ხოსროვისთვის უბოძებია, წერია: *„დაე, ფლობდეს ამიერიდან ხოსროვი თავის სინჯაყს იმავე საფუძველზე, როგორც ქართველი ბეგები ფლობენ თავიანთ მამულებს და სანამ იგი ერთგული იქნება ჩვენი და სარწმუნოებისა... ნურავინ მიეკარება ხოსროვის სამფლობელოს ხარკის ასაღებად“.*

იმავდროულად, გამუსლიმებულ ქართველ ბეგებს კუთვნილ ყმებს უტოვებდნენ, თუ ეს ბეგები მათაც გაამუსლიმებდნენ!

„თურქები არამხოლოდ აჭარას, არამედ აფხაზეთს, მესხეთსა და იორ-ალაზნის აუზსაც თურქულ ტერიტორიებად მიიჩნევენ!“

ჰოდა, აი, ამათ ეძახიან „ისტორიულ მეგობრებს“!

იმერთა მეფეს სოლომონ პირველს ქართველმა ერმა „დიდი“ იმიტომაც უწოდა, რომ ოსმალთა ექსპანსიის წინააღმდეგ ხმალჩაუგებელი იბრძოდა და ჯერ კიდევ როდის ამბობდა: **„დღე და ღამე მხურვალედ ვმეცადინეობდი ღონითა რათამე აღფხვრასა ბილწთა ოსმანთასა... და არა ძალითა ჩვენითა, არამედ შეწევნითა შენითა, დედაო ღმრთისა, მყის შევმუსრენით ქალაქ-ციხე-სიმაგრენი მათნი, დავათრეთ ხმალი ჩვენი სისხლითას შინა თათართასა“.**

— ეს ხრესილის ომის შემდეგ ბრძანა სოლომონ დიდმა! სხვათაშორის, ბარემ ისიც ვთქვათ, რომ მანამდე იმერეთის მეფეები თავს უწოდებდნენ „მონა ღვთისა ყმა ხონთქრისა“, სოლომონ მეფემ კი ეს ტიტულატურა ასე გადააკეთა: „ლომებრ მეფე, მტერთ სისხლმჩქეფე, იმერთ მეფე სოლომონ“!

— ჰოდა, ასეთი წინაპრები რომ გვყოლება და დღეს თურქების დაკრულზე ცეკვავ, როგორი ამბავია?! გეგონება, თავების მოჭრა ემუქრებოდეს ვინმეს, ისე ვნებდებით მტერს! დიახ, რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ ქუჩაში განათლებააკრეფილმა „მოღვაწეებმა“ თურქეთის მეგობრობაზე, ოსმალო ნიშნავს ქართველთა დაუძინებელ მოსისხლე მტერს! მცირე სტატისტიკასაც მოვუხმოთ: ერთი ათწლეულის განმავლობაში თურქეთის მოსახლეობა 9 მილიონით გაიზარდა, აზერბაიჯანისა — თითქმის მილიონით, საქართველოსი კი — მხოლოდ 53 ათასი კაცით!

ესაუბრა
გიორგი გიგაური

ზურა ბურდული: 300 არაგველის მიწაზე 300 ჩინელს ასახლებენ!

რამდენიმე კვირის წინათ „ასავალ-დასავალმა“ გამოაქვეყნა ინტერვიუ ზურა ბურდულთან, რომელშიც მოთხრობილი იყო დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაღვარევში, 300 არაგველის ფიცის დადების შემსწრე ეკლესიასთან, ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობაზე დასაქმებული ჩინელებისათვის საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის შესახებ. ეს მშენებლობა, მათ შორის, ჩვენი ძალისხმევითაც, თითქოს შეჩერდა, თუმცა, ახლა ამ ჩინელებს აშკარად სხვა სოფელში ასახლებენ. ჩვენ ისევ ადგილობრივ აქტივისტს ზურა ბურდულს დავუკავშირდით:

„გარუმების სანაცვლოდ, ჩინელები 2-ათასლარიან ხელფასს მთავაზობდნენ, მაგრამ უარი ვუთხარი!“

— მე თვითონ სოფელ არახვეთიდან ვარ და პირდაპირ ვამბობ, რომ 300 არაგველის მიწაზე 300 ჩინელს ასახლებენ!

— ანუ სოფელ ნაღვარევში რომ ვერ ჩაუვიდათ ფეხი, ახლა უკვე არახვეთისაკენ წამოვიდნენ?

— გასულ კვირას რამდენიმე დღე სოფელში არ ვიყავი და რომ ჩამოვედი, ასეთი ამბავი დამხვდა: ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობის მწარმოებელი ჩინური კომპანიის წარმომადგენლებს ჩემი თანასოფლელებისათვის უთქვამთ, ჩინელებზე ჩვენი კუთვნილი მიწის ნაკვეთის მიქირავება გვინდა და წინააღმდეგი ხომ არ იქნებითო?

— მართლა აქვთ სოფელში მიწის ნაკვეთი?

— კი, ესენი ჩვენი თანასოფლელები არიან, ოღონდ აქ აღარ ცხოვრობენ!

თენგიზ ცერცვაძე
ინფექციური სავადმყოფოს გენერალური დირექტორი



ვფიქრობ, მეორე ტალღა აუცილებლად იქნება, რადგან ეს რესპირაციული ინფექციაა და რესპირაციულ ინფექციებს შემოდგომა-ზამთარში ახასიათებს მეორე ტალღა, მაგრამ მგონია, ეს იქნება უფრო სუსტი, ვიდრე — პირველი.

რუსულ ვაქცინას მსოფლიოში მაინცდამაინც არ ენდობიან, თუმცა, ერთი რამ გავითვალისწინოთ — უნდობლობა არ ნიშნავს, რომ რუსული ვაქცინა ცუდია. შესაძლოა, ის კარგი გამოდგეს და რაკი გამარჯვებულებს არ ასამართლებენ, რუსეთის აჩქარებასაც და წესების დარღვევასაც არავინ გაიხსენებს.

„კვირის პალიტრა“

იგორ დოლგოვი
უკრაინის ელჩი



საქართველოში ეპიდსიტუაციის კუთხით არსებული კარგი შედეგი ჩვენთვის არის გაკვეთილი, რომლის სწავლაც შეგვიძლია. **დაფიქსირებული კარგი შედეგის ერთ-ერთი მიზეზი, ჩემთვის პირადად, არის მხიარული ქართული ხასიათი, თქვენი გენოტიპი, რომელიც უკუაგდებს ყველა სახის ინფექციას!**

„ინტერპრესნიუსი“

ენტონი ფაუჩი
აშშ-ის ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორი

ვაქცინაცია სავალდებულო არ იქნება, ყოველ შემთხვევაში, ყველასთვის. თუ ვინმე უარს ამბობს ვაქცინაციაზე, ვერავის აიძულებ.

„ინტერპრესნიუსი“

ფრანცისკე
რომის პაპი

სამწუხარო იქნება, თუ კორონავირუსის ვაქცინასთან დაკავშირებით პრიორიტეტი მდიდრებს მიენიჭებათ.

„ინტერპრესნიუსი“

ტედროს გებრეიესუსი
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი

საქართველო სამაგალითოა არამხოლოდ „კოვიდ-19“-თან, არამედ C ჰეპატიტთან ბრძოლის, საყოველთაო ჯანდაცვის და თამბაქოს კონტროლის კონვენციის შესრულების თვალსაზრისით.

„მარშალპრესი“

ანზორ ჯაფარიძე:

ქართველი მევენახე ბედნიერი იქნება, როცა რქაწითელი 1,5 ლარი ეღირება, ხოლო საფერავი – 3 ლარი!

„რთველი კარს მოგვადგა და კახელი გლეხი ტირის!“

ხელისუფლებამ რთვლის მოახლოების თადარიგის გათვალისწინებით, მევენახეთა სუბსიდირების პროგრამა გამოაცხადა: კილოგრამ რქაწითელში გლეხს 80 თეთრს მისცემენ, საფერავში კი — 1,5 ლარს. გვესაუბრება მხცოვანი მევენახე და შრომის ვეტერანი ანზორ ჯაფარიძე, რომელსაც ისტორიულ ქართულ სოფელ ახატელში მამაპაპეული ზვრები აქვს.

— ბატონო ანზორ, ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული სუბსიდიებით მევენახეები კმაყოფილები არიან?

— ეჰ, ბატონო გიორგი, რთველი კარს მოგვადგა და კახელი გლეხი ტირის! ეს სუბსიდიები ზღვაში წვეთია! თავად განსაზღვრეთ — **ჩვენ რომ 80 თეთრს გვაძლევენ კილოგრამ ყურძენში, ხოლო მეღვინეები ერთ 700-გრამიან ბოთლს 15-20 ლარად ყიდიან, სად არის სამართალი?!**

არადა, ქართველი მევენახე ბედნიერი იქნება, როცა რქაწითელი 1,5 ლარი ეღირება, ხოლო საფერავი — 3 ლარი! ამით არც მეღვინეებს დააკლდებათ რამე და მევენახეობაც აყვავდება!

მაგალითად, მე მხოლოდ შხამქიმიკატებისათვის 15 ათასი ლარი მეხარჯება, შაბიამანზე — 5 ათასამდე და რაღა უნდა დამრჩეს, რომ მომავალ წელს ვიმყოფინო?

ჩვენ რამდენიმე დღე გვიწევს ღვინის ქარხნებთან ყურყუტი და იმის ნაცვლად, რომ მეღვინეებმა ახალი სიმძლავრეები შექნან, ჩვენგან მიღებული ფულით მიწებს ყიდულობენ ახალ-ახალი ვენახების გასაშენებლად!

— ანუ ერთ მშვენიერ დღეს იტყვიან — აღარ გვჭირდება გლეხების მიერ მოყვანილი ყურძენი, რადგან ჩვენიც საკმარისად გვაქვსო?

— სწორედ აქეთკენ მიდის საქმე! ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კახეთში გლეხობა ვენახს გაჩეხავს, აიყრება მამაპაპეული მიწიდან, რომელსაც, „სტარტზე“ მდგარი აზერბაიჯანული მოსახლეობა დაიკავებს!

აგერ, ჩემი მშობლიური სოფლის ახატელის მაგალითი: **კომუნისტების დროს აქ 1500 კომლი ცხოვრობდა, 6 ეკლესია იყო, დღეს კი 100 კომლიღა შემორჩა!** სამაგიეროდ, ჩვენი მიწები მეზობელმა აზერბაიჯანულმა სოფელმა აითვისა! მე რომ ჩემს სოფელში დავდგი დიდი ჯვარი, რომელიც ღამით არემარეს ანათებს, აზერბაიჯანელთა მოლამ ძალიან იუკადრისა, მყუდროებას გვირღვევსო! აღარაფერს ვამბობ, რამხელა უკმაყოფილება გამოიწვია აზერბაიჯანელ მოლაში და მის მრევლში, როდესაც ჩვენს ქართულ მიწაზე ტაძარი აღვადგინე და სოფელში მოძღვარი მოვიყვანე, აქ ათწლეულები რომ არავის უნახავს!

ამასწინათ ალავერდელ **მეუფე დავითს** შევხვდი და გავანდე ჩემი გულისტკივილი: აზერბაიჯანელი მოლა თავის მრევლს ყველას სახელებით იცნობს, კარდაკარ დადის, ჩვენ კი იმაზე ვფიქრობთ, ეკლესია რომ გავხსნათ და მოძღვარი მივამაგროთ, მრევლი თუ ეყოლებაო... არადა, ეკლესიას უდიდესი როლი აქვს ქართული სოფლის გადარჩენის საქმეში და ამაში აბსოლუტურად დამეთანხმა ჩვენი მეუფე! **ბატონ ბიძინასთან მე აბა, ვინ მიმიშვებს, არადა, ძალიან მინდა, რომ ერთი ჩემი მოსაზრება მივაწვდინო!**



— ბრძანეთ, ჩვენი გაზეთიდან მიაწვდინეთ ხმა!

— ბატონმა ბიძინამ მართლაც უდიდესი ღვაწლი დასდო ჩვენს ქვეყანას — აგერ ქუთაისში ამხელა უნივერსიტეტი ააშენა, გურიაში უნიკალური დენდროლოგიური პარკი მოაწყო...

ლოჭინის ხეობის იქით უზარმაზარი და აბსოლუტურად გამოუყენებელი ტერიტორიაა და ამ ადგილას სამრეწველო ქალაქის გაშენების იდეას ვთავაზობ. ბიძინა ივანიშვილის მასშტაბების მეცენატს ეს არ გაუჭირდება!

— და რა უნდა აწარმოონ ამ ქალაქში?

— ყველაფერი, რაც გარედან შემოგვაქვს! ქვეყანა თავის ასანთსა და ნათურას არ აწარმოებს, ეს როგორ შეიძლება?!

რატომ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული თურქულ თუ ირანულ ნაგავზე, როდესაც ჩვენც შეგვიძლია, ვაწარმოოთ სამშენებლო პროდუქცია!

სტალინმა ხრიოკ ადგილას უზარმაზარი სამრეწველო გიგანტი — რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ააშენა, ხოლო ნურსულთან ნაზარბაევმა უდაბნოში — ყაზახეთის ახალი დედაქალაქი! როგორ დავიჯერო, რომ ჩვენ ერთ პატარა სამრეწველო ქალაქს ვერ ავაშენებთ 21-ე საუკუნეში?! მითუმეტეს, გარშემო სოფლებიდან ახალგაზრდობა დასაქმდება და ესეც ხელს შეუწყობს მათ მამაპაპეულ მიწაზე დამკვიდრებას!

— ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამ კორონაპანდემიის გამო ბევრ უცხოურ გიგანტს სურს ჩინეთიდან თავისი ქარხნების უსაფრთხო ადგილას გადატანა და საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატია ამ თვალსაზრისით!

— ჰოდა, მთლად საჩვენოდ ყოფილა ყველაფერი! მოკლედ, თუ ამას გააკეთებს, ბატონ ბიძინას ხალხი გულში ჩაიკრავს და ძეგლს დაუდგამს!

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

მოქალაქის პროტესტი

— მერე, რა ქნა ხალხმა, მოუწერა ხელი?

— საქმეც მაგაშია, რომ მოუწერეს, რადგან არ უთქვამთ, კონკრეტულად რას აპირებენ. არადა, მათი პროექტით, არახვეთში გზის მშენებლობაზე დასაქმებული 300 ჩინელისათვის კოტეჯები უნდა ჩაიდგას.

— ანუ სოფელი სოფელში?

— ასეა, ზუსტად! სწორედ ამ დღეებში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს ინფორმაციას, რომელშიც ოფიციალურად არის დადასტურებული, რომ დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ **ირაკლი ქარსელაძემ** მიიღო ჩინური მხარის წარმომადგენლები და შეთანხმდნენ ჩინეთიდან მუშების ჩამოყვანის შესახებ. სხვათაშორის, ეს ჩინელები, გაჩუმების სანაცვლოდ, ადრე 2-ათასლარიან ხელფასს მთავაზობდნენ, მაგრამ უარი ვუთხარი, კარგად გქონიათ საქმე, თუ ჩემნაირ არასპეციალისტებს ამხელა ფულს უხდით-მეთქი!

— გამოდის, ჩინელების ჩამოსახლებას კორონაპანდემიაც ვერ აფერხებს?

— ეს ასობით ჩინელი 14-დღიან კარანტინს გაივლის საქართველოში და შემდეგ დაიწყებენ მუშაობას! ასევე ვნახე ინფორმაცია, რომ საქართველოში ურუმჩიდან ოთხი ჩარტერული რეისი განხორციელდება, ისიც გავიგე, რომ ჩინურმა კომპანიამ დაიქირავა არქეოლოგი **იულონ გაგოშიძე**, რომელმაც უნდა დადოს დასკვნა, რომ ხადას ხეობაში არანაირი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ არსებობს! **ბატონი გაგოშიძე, რომელიც ცნობილი „მიშისტია“, უკვე იმყოფებოდა დიდველზე და ერთ დღეში, მანქანით გასეირნების შემდეგ, დაუდგენია, რომ იქ არაფერი ღირებული არ არსებობს!**

ანუ ჩინელებს უდასტურებენ, რომ ხადას ხეობაში გზის მშენებლობა არავითარ კულტურულ მემკვიდრეობას არ დააზიანებს! არადა, ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩატარებული ექსპედიციების დროს ხადას ხეობაში უამრავი კულტურული ძეგლი დაფიქსირდა, მათ შორის, ძველი წელთაღრიცხვის!

— როგორც ვიცი, ადგილობრივ მოსახლეობას არწმუნებენ, რომ ეს გზა მათთვისაც სიკეთის მომტანი იქნება!

— ეს გზა რუსეთიდან გუდაურისკენ მომავალი ტურისტებისთვის კეთდება, ხადას ხეობა ვის ადარდებს? არადა, აქაური სოფლები თითქმის დაცლილია, არ არის სასურსათო მაღაზიები, აფთიაქი, არ არის ხელმისაწვდომი სამედიცინო დახმარება! გარდა ამისა, სოფლები ჭარბთოვლიანობითაც გამოირჩევა, რთულია გზის გაწმენდა, ამიტომ ხეობა წელიწადში თითქმის 4 თვის განმავლობაში იკეტება, მოსახლეობა კი მოწყვეტილია გარე სამყაროს! **და ამ ყველაფრის მოგვარების სანაცვლოდ, 300 არაგველის მიწაზე 300 ჩინელს გვისახლებენ!** სამწუხაროდ, ამ ფანდს ბევრი შეიძლება, წამოეგოს!

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ✔
2d ·

გვერდის მოწონება

➡ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ქარსელაძე მოადგილეებთან ერთად ჩინური კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა და რიკოთისა და ქვეშეთი-კობის მაგისტრალების მშენებლობის პროექტებში დამატებითი პერსონალის ჩართვის საკითხი განიხილა

კვირგვინოსნები

ბესიკ ხარანაული
პოეტი

მე წინაპართან
შევკრულვარ ფიცით,
ფიცით ქართული
მთისა და ბარის,
მე მტერთან
ერთი პირობა ვიცი,
თავზე დამხობა
ჭერის და ბანის!

„ალია“

გიორგი ბარამიძე
პარლამენტარი

ჩვენ არ ვითანამშრომლებთ ნაცმოძრაობასა და ევრონაცებთან.

„ახალი თაობა“

ზურაბ სიხარულიძე
ნარკოლოგი

ამ დღეებში ვნახე პაციენტი უმძიმესი ფსიქიკური აშლილობით, რომელიც იყო გამოწვეული რაღაცა გაურკვეველი ნარკოტიკის მოხმარებით. რომ ჩავეძიე, რა მოიხმარა, აღმოჩნდა გაზით გამდიდრებული მარიხუანა, რომელიც დღეს ძალიან ყოფილა გავრცელებული. ამის მოხმარება იწვევს უმძიმეს ინტოქსიკაციას და შემდგომ უმძიმესი ფსიქოპათოლოგიის ჩამოყალიბებას, რომელიც გამოიხატება პარანოიაში, კარდიოფობიაში... აღენიშნებათ სუნთქვის უკმარისობა ან ვითარდება უმძიმესი ფსიქოზი! **შეჩერდით და ნუ იწამლავთ თავს!**

„სარკე“

თამარ ბარქალაია
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე

მოქალაქეებს ბავშვებისთვის განკუთვნილი 200-ლარიანი დახმარების მისაღებად რეგისტრაციაზე ფასიან მომსახურებას სთავაზობენ — ეს არის კრიმინალი და შესაბამისი რეაგირება მოხდება.

„ინტერპრესნიუსი“

ბიძინა გუჯაბიძე
ყოფილი პარლამენტარი

უკრაინის ტელევიზიებში სააკაშვილი ისეთ ზღაპრებს ყვება, რომ კარგ მეზღაპრეებს ჯობნის.

„ახალი თაობა“

*საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი **ლევან დოლიძე** საუბრობს იმ მიზეზებზე, რის გამოც სტალინმა გაგანია ომის დროს სუვოროვისა და ნახიმოვის სახელობის საშუალო სამხედრო სასწავლებლები დააარსა. სწორედ ამ სასწავლებლებიდან გამოსულ ახალგაზრდებზე უნდა მომხდარიყო საბჭოთა კავშირის მომავლის სწორება, მაგრამ ნიკიტა ხრუშჩოვმა და მისმა ხროვამ ქვეყანას განვითარების პერსპექტივა მოუსპეს და სტალინის გვარდია გაანადგურეს:*

დასაწყისი იხ. 2020 წლის „ა-დ“ №6-34



ლევან დოლიძე:

ომი დაიწყო თუ არა, სულ რამდენიმე დღეში სტალინის სამუშაო კაბინეტში სუვოროვისა და კუტუზოვის პორტრეტები გაჩნდა!

— როგორც კი ბოლშევიკები ხელისუფლების სათავეში მოვიდნენ, ლენინმა და ტროცკიმ სკოლებში ისტორიის სწავლება აკრძალეს. მოგეხსენებათ, ისტორია, როგორც მეცნიერება, პატრიოტულ სულსა და შეგნებას აყალიბებს. ასეთი ადამიანები კი ლენინსა და ტროცკის არ სჭირდებოდათ... მათ უნდა აღეზარდათ უსამშობლო და უეროვნებო არსებანი, აკი სწორედ ამას ქადაგებდა ტროცკიც — 15 წლის ზევით ყველა გავანადგუროთ და ახალი ადამიანი შევქმნათო! სტალინი სწორედ უსამშობლო და ულმერთო კოსმოპოლიტთა ამ აგრესიულ ხროვას დაუპირისპირდა და როგორც კი რეალური ძალაუფლება მოიპოვა, 1934 წლის 15 მაისს ცკ-ის დადგენილებით სკოლებში ისტორიის სწავლება დააბრუნა. ბელადი ყველა მეცნიერებაზე წინ ისტორიას აყენებდა. მან მსოფლიოს ისტორიაც ბრწყინვალედ იცოდა და ამ ცოდნიდან შესაბამისი დასკვნებიც გამოჰქონდა. როცა მისმა ქალიშვილმა სვეტლანამ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე მოინდომა ჩაბარება, სტალინის აქტიური ჩარევით ეს საქმე ჩაიშალა და ბელადის ქალიშვილი საბოლოოდ სწორედ ისტორიის ფაკულტეტზე აღმოჩნდა. იგი ისტორიას, როგორც მეცნიერებას, ფილოლოგიაზე წინ აყენებდა და ამის შესახებ სვეტლანას პირდაპირ ეუბნებოდა — ფილოლოგია რა მეცნიერებაა, მეცნიერება ისტორია არისო!

1941 წელს, როცა გერმანელები მოსკოვს უტევდნენ და ქალაქში აშკარად პანიკის ნიშნები იგრძნობოდა, ერთ-ერთი მიღების დროს, რომელსაც **ვიაჩესლავ მოლოტოვი** და მარშალი **კლიმენტი ვოროშილოვიც** ესწრებოდნენ, სტალინმა საბჭოთა კავშირის მომავალ მარშალსა და თავდაცვის მინისტრს 1950-1953 წლებში **ალექსანდრე ვასილევსკის** ჰკითხა — ამხანაგო ვასილევსკი, თქვენ ტოლსტოის კითხულობთ? გაოცებისაგან ყველა დაიბნა და ხმა ვერავინ ამოიღო... მართლაც, რა დროს ტოლსტოი იყო, როცა მტერი მოსკოვიდან 15 კილომეტრში იდგა?! დუმილი ისევ სტალინმა დაარღვია — **მე „ომი და მშვიდობას“ ვკითხულობ, კერძოდ იმას, თუ როგორ აღდგა რუსი ხალხი ნაპოლეონის წინააღმდეგ საბრძოლველად! ჰიტლერისა და მისი ხროვის წინააღმდეგაც სწორედ ასე აღდგება ჩვენი ქვეყანა!** ისტორიის გაკვეთილმა მიიყვანა ბელადი იმ აზრამდე, რომ, როგორც ნაპოლეონის დროს, ახლაც ფართოდ უნდა გაშლილიყო პარტიზანული მოძრაობა, რათა მტერს მოსვენების საშუალება არ მისცემოდა. დიდმა ისტორიულმა პირებმა და მათმა წარუშლელმა ღვაწლმა შთააგონეს ბელადს, რომ გაგანია ომის დროს, 1943 წელს, ისტორიული გადაწყვეტილება მიეღო და საბჭოთა კავშირში **სუვოროვისა და ნახიმოვის სახელობის სამხედრო სასწავლებლები** დაეარსებინა.

— ბატონო ლევან, ეს გადაწყვეტილება, ალბათ, სულ მთლად ისტორიული პირების მიერ არ იყო შთაგონებული!

— გეთანხმებით! 1941-1943 წლებში წითელ არმიაში მსხვერპლი ძალიან დიდი იყო. უამრავი ოჯახი დაინგრა და განადგურდა, უამრავი ბავშვი დედ-მამის გარეშე დარჩა... სტალინი როცა სუვოროვისა და ნახიმოვის სახელობის სასწავლებლებს ხსნიდა, სწორედ ამ ბავშვებზე ფიქრობდა და მათ მომავალს ჭვრეტდა. **ომი დაიწყო თუ არა, სულ რამდენიმე დღეში სტალინის სამუშაო კაბინეტში სუვოროვისა და კუტუზოვის პორტრეტები გაჩნდა.** სტალინის სამხედრო ელიტა და კომუნისტური საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომლებმაც მეფე დაამხეს და მერე ლენინის, ტროცკისა და სვერდლოვის განკარგულებით ოჯახიანად ამოწყვიტეს, **ბელადის კაბინეტში მეფის რუსეთის გენერლისა და გენერალისიმუსის პორტრეტების ხილვამ, ცოტა არ იყოს, დააბნია,** მაგრამ აბა, სტალინს იმის თქმას ვინ გაუბედავდა — ამათ სურათებს აქ რა უნდაო?!

1941 წლის 3 ივლისს, როცა სტალინი სიტყვით გამოვიდა, მან იქაც ახსენა **სუვოროვი, ალექსანდრე ნეველი, დიმიტრი დონელი და კუტუზოვი... 1942 წლის 29 ივლისს** ბელადის ბრძანებით, მხედართმთავრებისთვის სუვოროვის სახელობის პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის ორდენები დაწესდა. **იმავე დღეს დააარსეს** კუტუზოვის სახელობის პირველი და მეორე ხარისხის ორდენებიც, ხოლო ცოტა მოგვიანებით, კერძოდ, **1943 წლის 2 თებერვალს,** კუტუზოვის მესამე ხარისხის ორდენიც. ამ ორდენებზე გენერლები გიჟდებოდნენ, რადგან მათი წონა და პოლიტიკური ფასი ძალიან მაღალი იყო. მაგალითად, არმიის გენერალი, საბჭოთა კავშირის ორგზის გმირი **პაველ ბატოვი,** რომელსაც ინტერვიუ ჩამოვართვი და რომელიც სტალინის სურათს კარადის უკან მალავდა, სუვოროვის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენით სამჯერ იყო დაჯილდოებული. ასეთი მხედართმთავრები საბჭოთა კავშირში სულ თითზე ჩამოსათვლელი იყო...

სუვოროვის პირველი ხარისხის ორდენის კავალერი სტალინიც გახლდათ... 1943 წლის 7-27 აგვისტოს სმოლენსკის გათავისუფლების ოპერაციის კოდური სახელწოდება იყო **„სუვოროვი-1“,** ხოლო 28 აგვისტოდან 2 ოქტომბრამდე წარმოებულ ბრძოლებს ერქვა **„სუვოროვი-2“.** რაც შეეხება კურსკის ბრძოლის შემაერთებელ ნაწილს, კერძოდ, ქალაქ ორიოლის გათავისუფლებას, ამ სამხედრო ოპერაციას დაარქვეს **„კუტუზოვი“.** ეს შემთხვევით არ ხდებოდა, ამით სტალინი ხაზს უსვამდა რუსეთის გმირულ წარსულს.

კურსკის ტრიუმფის შემდეგ, რომელიც დედამიწაზე ყველაზე დიდ სატანკო ბრძოლად არის აღიარებული, 1943 წლის 5 ოქტომბერს სტალინმა აღადგინა მეფის რუსეთის დროინდელი ტრადიცია და დიდი გამარჯვება გრანდიოზული ფოიერვერკით აღნიშნა. ბელადმა მაშინ თქვა — მეფის გენერლები გამარჯვებას ასე აღნიშნავდნენ, რაც მისაბაძია და ეს ტრადიცია უნდა აღვადგინოთო! აი, სწორედ ასეთი გაგანია ომის დროს, 1943 წლის 21 აგვისტოს, სახკომსაბჭოსა და ცენტრალური კომიტეტის დადგენილებით, გაიხსნა **სუვოროვისა და ნახიმოვის სასწავლებლები.** სულ მთელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე სუვოროვის სასწავლებელი იყო ჩვიდმეტი, ხოლო ნახიმოვის — სამი. მათ შორის, **სუვოროვის სასწავლებელი დაარსდა ქუთაისში, ხოლო ნახიმოვის საზღვაო სასწავლებელი — თბილისში.** სუვოროვის სასწავლებელი განსაზღვრული იყო 500 მოწაფეზე, ნახიმოვის კი — 600-ზე. სუვოროვის სასწავლებელში ათ წლამდე ბიჭებს ღებულობდნენ და სწავლის ვადა შვიდი წელი იყო. არსებობდა მოსამზადებელი განყოფილებაც...

— კი მაგრამ, მეზღვაურები თბილისში სად უნდა მოემზადებინათ, თბილისს ხომ მაშინ ზღვა არ ჰქონდა?

— საქმეც ეგ არის, კურსანტებს ლისის ტბაზე ავარჯიშებდნენ, ხოლო ზაფხულობით ქობულეთში მიჰყავდათ... მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, ნახიმოვის სასწავლებლების ხელმძღვანელი და კურატორი გახლდათ გამოჩენილი ქართველი კონტრადმირალი, ესპანეთში ნაომარი **სიმონ რამიშვილი.**

— მაინც რას ასწავლიდნენ სუვოროვისა და ნახიმოვის სასწავლებლებში და რა პირობებში იზრდებოდნენ ბავშვები?

— 1943 წელს, როცა ხალხს პური ენატრებოდა და მოსახლეობა შიმშილობდა, სუვოროვისა და ნახიმოვის სამხედრო სასწავლებლების კურსანტები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სამჯერადი კვებით, საზაფხულო და საზამთრო ტანსაცმლით, წიგნებით, ყოველ პარასკევს აბანოთი და სუფთა თეთრეულით, არდადეგებზე რკინიგზის უფასო ბილეთით და ყველა სპორტული და საგნობრივი წრით... ბავშვებს გაძლიერებულ რეჟიმში ასწავლიდნენ უცხო ენას, სამეჯლისო ცეკვებსა და ცხენოსნობას... გარდა ამისა, კალინინისა და ტულის სუვოროვის სასწავლებლის კურსანტები, რადგან მოსკოვთან

კვირგვინოსნები

თამარ თორაძე
მოკლული ვეტერანის შვილიშვილი და თანამოსახელე

მაგრად შემრცხვა პირველივე წინადადებაზე აშშ-ის გამოძიების ფედერალური ბიუროს ოფიცრისგან: 28 წელი როგორ ვერ გამოიძიეს და არავინ დასჯილა? ოჯახის ამდენი წევრი მოკლეს? ისეთი გაკვირვებული იყო, ვამშვიდებდი, ახლა კარგი მთავრობა გვყავს და ყველა დაისჯება-მეთქი.

„ახალი თაობა“

ნანი ბრეგვაძე
მომღერალი

დღეში რამდენჯერმე ვვარჯიშობდი, თავზეც ვდგებოდი. ახლა თავზე რომ დავდგე, ვეღარავინ ამაყენებს.

ჩემთვის მისაბაძი იყო **ნინო რამიშვილი.** ჩვენი და მათი ოჯახები ახლობლობდნენ. **თენგიზ სუხიშვილი** იყო უსაყვარლესი ადამიანი, არაჩვეულებრივი პიროვნება. ნინასთან თითქმის ყოველდღე დავდიოდი. ან რა შესახედავი იყო, ან როგორი ჭკვიანი, როგორი დიდებული, როგორ ეცვა სახლშიც კი!.. **„სადმე მიდიხართ, დეიდა ნინა?“** — ვკითხავდი ხოლმე. **ადამიანო, გაიგე, რომ არსად დავდივარ, მაგრამ ასე უნდა ვიყო გამოწყობილი, იმიტომ, რომ ჩემთან სულ ვიღაც მოდისო...**

„კვირის პალიტრა“

გია გაბრიჩიძე
ჟურნალისტი



ის აგრესია, რომელიც ნაცტელევიზიების გადაცემებიდან მოდის, ის ამაზრზენი სიცრუე, რომელსაც საზოგადოებას თავს ახვევენ, მიმართულია არჩევნების გაყალბების საბაბით გარკვეული სახის არეულობის მოწყობისკენ.

„მარშალპრესი“

ახლოს იყვნენ, წითელ მოედანზე პარადზე გამოჰყავდათ. **ესენი იმდენად პრესტიჟული სასწავლებლები გახლდათ, რომ სტალინის შვილიშვილები — იაკობის შვილი ევგენი ჯუღაშვილი და ვასილის ვაჟი ალექსანდრე სტალინიც სუვოროვის სკოლაში სწავლობდნენ.** ევგენი იაკობ ჯუღაშვილს **ოლგა გოლიშევასგან** 1936 წელს შეეძინა. ცოლ-ქმარს ხელი არ ჰქონდათ მოწერილი, რის გამოც მამიდამისი — სვეტლანა ევგენის არ ცნობდა და ეს საზიზღარი და გარყვნილი ქალი, რომელმაც მამა გაყიდა, ძმისშვილზე საშინელებებს ლაპარაკობდა. ევგენის დედა ფრონტზე იყო, შემდეგ მოსკოვის სამხედრო საჰაერო ძალების შტაბში დაიწყო მუშაობა ინკასატორად. ბავშვი იზრდებოდა, ფაქტობრივად, უპატრონოდ, ბებიის დასთან. 1947 წელს ევგენის მოჰკიდეს ხელი და წაიყვანეს კალინინის, დღევანდელი ტვერის სუვოროვის სამხედრო სასწავლებელში, რადგან მაშინ მოსკოვთან ყველაზე ახლოს ეს სასწავლებელი იყო.

წმ. ალექსანდრე ნეველი

წმ. დიმიტრი დონელი

„ბელადი ყველა მეცნიერებაზე წინ ისტორიას აყენებდა. მან მსოფლიოს ისტორია ბრწყინვალედ იცოდა, რაც მას ძალიან ეხმარებოდა!“

„1941 წლის 3 ივლისს, როცა სტალინი სიტყვით გამოვიდა, მან იქაც ახსენა სუვოროვი, ალექსანდრე ნეველი, დიმიტრი დონელი და კუტუზოვი!“

— კი მაგრამ, ევგენი ჯუღაშვილი ასე უპატრონოდ რატომ იყო, სტალინის შვილიშვილად არ აღიარებდნენ?

— როგორ არ აღიარებდნენ, მაგრამ ცუდი დრო იდგა. ევგენის სტალინის შვილიშვილად რომ აღიარებდნენ, ამის დამადასტურებელი უტყუარი დოკუმენტი არსებობს. კერძოდ, სტალინის გარდაცვალების შემდეგ **ევგენი ჯუღაშვილის** დედა **ოლგა გოლიშევა** მინისტრთა საბჭოში გამოიძახეს და გადასცეს 1953 წლის 14 ნოემბრით დათარიღებული ოფიციალური განკარგულება, სადაც წერია — *„იოსებ ბესარიონის ძე სტალინის შვილიშვილს, ევგენი იაკობის ძე ჯუღაშვილს, დაბადებულს 1936 წელს, 1953 წლის 1 ნოემბრიდან დაენიშნოს პერსონალური პენსია თვეში 1000 მანეთის ოდენობით უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრებამდე!“* ამ განკარგულებას ხელს აწერს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე **გიორგი მალენკოვი.** 1957 წელს, დედის გარდაცვალების შემდეგ, ეს პენსია გააფორმეს პირადად ევგენის სახელზე. ეტყობა, ნაძირალა ხრუშჩოვმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა, თორემ ევგენის პენსიას აუცილებლად მოუხსნიდნენ! 1000 მანეთი მაშინ ძალიან დიდი ფული იყო... სუვოროვის სამხედრო სასწავლებელი ევგენიმ 1954 წლის 21 ივნისს დაასრულა, ხოლო 1955 წელს, დედის ნებართვით, პირველად ჩამოვიდა საქართველოში. ცოტა უფრო მოგვიანებით, **ევგენი ჯუღაშვილი** საქართველოში მე ჩამოვიყვანე და 1981 წელს შევარდნაძეს შევახვედრე... შევარდნაძემ მას ვაკის პარკის პირდაპირ, ენგურჰესის კორპუსებში ბინა მისცა. ევგენი სულითა და გულით ქართველი გახლდათ, ოჯახიც ქართული შექმნა და ხაშურელი ცოლი შეირთო, გვარად **ნოზაძე.** ცნობისათვის, აწ განსვენებული ევგენი ჯუღაშვილის ოჯახში დღეს **იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი** იზრდება. თუმცა, ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკოთ!

— ვასილი სტალინის შვილი ალექსანდრე სტალინი სუვოროვის სასწავლებელში როგორ მოხვდა?

— ალექსანდრე და ნადეჟდა **ვასილი სტალინს** პირველი ქორწინებიდან ჰყავდა. **ალექსანდრე,** ანუ საშა 1941 წელს დაიბადა, ხოლო **ნადეჟდა** — 1943 წელს. ბავშვები კუიბიშევში გაჩნდნენ, სადაც მაშინ სტალინის გარდა მთელი მთავრობა იყო ემიგრირებული. ვასილის პირველი ცოლი **გალინა ალექსანდრეს ასული ბურდონსკაია** ულამაზესი გოგონა იყო, მაგრამ ლოთობდა და შვილები მიატოვა... ვასილიმ და გალინამ 1940 წლის 30 დეკემბერს იქორწინეს და ოთხი წლის შემდეგ ერთმანეთს დაშორდნენ. ბელადის სიმპათიურმა და ქართული ტემპერამენტით აღსავსე ვაჟმა მეორე ცოლად საბჭოთა კავშირის მარშლის **სემიონ კონსტანტინეს ძე ტიმოშენკოს** ქალიშვილი **ეკატერინე ტიმოშენკო** შეირთო, რომელთანაც ორი შვილი შეეძინა — **ვასილი და სვეტლანა.** სამწუხაროდ, ეს ბავშვები ძალიან ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალნენ და მათ შთამომავლობა არ დაუტოვებიათ. რაც შეეხება **ეკატერინე ტიმოშენკოს** — სტალინის რძალი, მარშლის ოჯახში გაზრდილი ქალი საზიზღარი ხასიათის ადამიანი გამოდგა — ის თავის გერებს — **ალექსანდრესა და ნადეჟდას** საჭმელს არ აჭმევდა და აშიმშილებდა. ეკატერინე ტიმოშენკოს განსაკუთრებით ის აცოფებდა, რომ ბავშვები სტალინის გვარს ატარებდნენ. მას უნდოდა, გვარი — „სტალინი“ მხოლოდ თავის შვილებს — **ვასილისა და სვეტლანას** ეტარებინათ. ცხადია, მეუღლის ასეთი არაადამიანური საქციელი **ვასილი სტალინს** აღიზიანებდა და ცოლ-ქმარს შორის ვითარება მუდმივად დაძაბული იყო. **ალექსანდრე და ნადეჟდა** სტალინის გვარს 1957 წლამდე ატარებდნენ, ვიდრე ნაძირალა ნიკიტა ხრუშჩოვმა მათ ამ გვარის ტარება არ აუკრძალა. სწორედ მაშინ გადავიდა ალექსანდრე დედის გვარზე და გახდა **ბურდონსკი.** ძმისგან განსხვავებით, ნადეჟდა სტალინა ვერავითარმა შიშმა და მუქარამ ვერ აიძულა, მამა-პაპის გვარი დაეთმო. **ნადეჟდა სტალინა** ცოლად **ალექსანდრე ფადეევის ვაჟს** გაჰყვა და 1999 წლის 16 ნოემბერს მოსკოვში გარდაიცვალა. იგი დაკრძალულია ვაგანკოვოს სასაფლაოზე თავისი სახელითა და გვარით — **„ნადეჟდა სტალინა“.**

რაც შეეხება **საშა სტალინს,** ანუ იმავე ბურდონსკის, ახლახან, კერძოდ, 2017 წლის 24 მაისს აღესრულა. ის რეჟისორი და რუსეთის სახალხო არტისტი გახლდათ. **ალექსანდრე სტალინი** სუვოროვის სასწავლებელში „ვასილევის“ გვარით მიიყვანეს.

— ბიძაშვილები — ევგენი და ალექსანდრე ერთმანეთს იცნობდნენ?

— როგორ არ იცნობდნენ, მაგრამ ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობა არ ჰქონდათ. ამასთან დაკავშირებით ერთ საინტერესო ისტორიას გიამბობთ. როგორც უკვე ვთქვით, კალინინისა და ტულის სუვოროვის სამხედრო სასწავლებლების კურსანტები წითელ მოედანზე პარადზე გაჰყავდათ. 1952 წლის 1 მაისს 16 წლის **ევგენი ჯუღაშვილმა,** რომელიც წითელ მოედანზე გამართულ პარადში მონაწილეობდა, ბაბუამისი — დიდი სტალინი — ცხოვრებაში პირველად დაინახა. წესი ასეთი იყო — როგორც კი კოლონა ლენინის მავზოლეუმს 100 მეტრით მიუახლოვდებოდა, გაიცემოდა ბრძანება — „სმენა!“ ამ დროს ყველა თავს შეატრიალებდა მარჯვნივ და უყურებდა ტრიბუნას. ეს წესი ახლაც უცვლელია... **ევგენი ჯუღაშვილი,** რომელიც ბაბუამისის მსგავსად სიმაღლეში 168 სანტიმეტრი გახლდათ, სულ ბოლო რიგში იდგა... მიუხედავად ამისა ბაბუა, რომელსაც ის ძალიან ჰგავდა, კარგად დაინახა. დადგა 1953 წლის 6 მარტი, როცა სტალინი უკვე მოკლული იყო და ყველა სამხედრო ნაწილში, მათ შორის, სუვოროვის სახელობის სამხედრო სასწავლებელშიც განგაში გამოცხადდა. საერთოდ სუვოროვის სახელობის ჩვიდმეტივე სამხედრო სასწავლებელს სულ გენერლები ხელმძღვანელობდნენ. მაგალითად, კალინინში სასწავლებლის ხელმძღვანელი გახლდათ გენერალ-მაიორი **ალექსეი ივანეს ძე ნერჩენკო,** რომელმაც ნამტირალევი, ჩასისხლიანებული თვალები შეშინებული ბავშვებისკენ მიმართა და ათრთოლებული ხმით ასეთი სიტყვები წარმოთქვა — **„ზაკატილოს ნაშე სოლნეშკო, ველიკი სტალინ უმერ!“** ბავშვები — სტალინის მომავალი გვარდია თვალსა და ყურს არ უჯერებდნენ, ყველა და ყველაფერი საყოველთაო გლოვამ მოიცვა. ბავშვები მერხებზე დასვეს, ევგენი და ალექსანდრეც ერთმანეთის გვერდიგვერდ დააჯინეს.

— ევგენი და ალექსანდრე ბაბუის დაკრძალვაზე არ წაიყვანეს?

— მოგეხსენებათ, **ვასილი სტალინი** მოსკოვის ოლქის ავიაციის სარდალი იყო და თავისი ვაჟი — ალექსანდრე მაშინვე სპეცრეისით გადააფრინა მოსკოვში. რაც შეეხება **ევგენის,** მას უმალ გაუკეთეს საბუთები და სადესანტო-მოიერიშე თვითმფრინავით — „მიგ-2“-თ ჩააფრინეს მოსკოვში, ბიკოვოს აეროპორტში. იქ მას დახვდა ბიძა, დეიდის ქმარი, რომელიც მაშინ „კაგებეს“ პოლკოვნიკი იყო. მან ისარგებლა თავისი კავშირებით და კრემლის სვეტებიან დარბაზში ევგენი შეიყვანა, სადაც დიდი სტალინი ესვენა. ასე ნახა **ევგენი ჯუღაშვილმა** ბაბუა ორჯერ — ერთხელ წითელი მოედნის ტრიბუნაზე, ხოლო მეორეჯერ — კუბოში!

„სტალინის რძალი, საბჭოთა კავშირის მარშლის ოჯახში გაზრდილი ქალი საზიზღარი ხასიათის ადამიანი გამოდგა — ის თავის გერებს, ალექსანდრესა და ნადეჟდას საჭმელს არ აჭმევდა და აშიმშილებდა!“

ეკატერინე ტიმოშენკო

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

ლევან ნიკოლეიშვილი
ანალიტიკოსი

თამაზ გაიაშვილმა უტრიალა, უტრიალა მთავრობას და ქრთამი რომ ვერავის მისცა, ადგა და წავიდა „ლელოში“, რომ როგორმე გაძვრეს პარლამენტში და მერე დაალობიროს თავისი ბიზნესი, რომლის სერვისზეც ლეგენდები დადის. მგზავრები, მოწამვლის შიშით საჭმელს ვერ ჭამენ, სამაგიეროდ — ფასები ლუფტჰანზას პირველ კლასს არ ჩამოუვარდება.

„იმედინიუსი“

ნანკა კალატოზიშვილი
მსახიობი

უმორჩილესად გთხოვთ — კეთილი ინებოთ და არჩევნების მერე ჩამოხსნათ და გაწმინდოთ ქალაქი საარჩევნო პოსტერებისგან, რომლებსაც გაუთავებლად ვუყურებთ მერეც.

არასდროს არ ზრუნავთ ამაზე და ან ყველა პარტიამ დაიაროს და საკუთარი მოაშოროს, ან ქალაქის მერიამ იზრუნოს ქალაქის იერსახეზე. ისე, კანონსაც თუ შემოიღებთ და სავალდებულო იქნება, არ გვაწყენდა.

„პრაიმტაიმი“

კობა სუბელიანი
ყოფილი პოლიტიკოსი, ინდიანას შტატში მცხოვრები

ავტოსესხი გავაკეთე. მანქანა გამოვიყვანე და ერთ სადისპეტჩერო კომპანიასთან ხელშეკრულება გავაფორმე, ტვირთები გადამაქვს და გადმომაქვს აქეთ-იქით სხვადასხვა ფასად.

„პრაიმტაიმი“

სოფო კილაძე
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე

პირველი სექტემბრიდან მედიასა და ინტერნეტში ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის გავრცელება შეიზღუდება.

„რეზონანსი“

დასაწყისი იხ. 2020 წლის „ა-დ“ №34

დეილ კარნეგი

როგორ მოვიპოვოთ მეგობრები და როგორ მოვახდინოთ ზეგავლენა ადამიანებზე

თავი მესამე

მე ძალიან მიყვარს ნადული და მარწყვი, მაგრამ თევზებს, რატომღაც, ჭიაღუა ურჩევნიათ, ამიტომ, როდესაც სათევზაოდ მივდივარ, მუდამ იმაზე ვფიქრობ, თუ რა უყვარს და რა უნდა თევზს. კაუჭზეც სატყუარად ჭიას ვაგებ ხოლმე და არა — მარწყვს.



თანაგუნდელთა იძულებით გადადგომის შემდეგ ხელისუფლებაში სასწაულებრივად დარჩენილი **ლოიდ ჯორჯი,** კითხვაზე — როგორ მოახერხა თანამდებობის შენარჩუნება, პასუხობდა, რომ კაუჭზე ყოველთვის იმ სატყუარას ამაგრებდა, რომელიც თევზის გემოვნებას შეესაბამებოდა.

ერთადერთი ხერხი, რომლითაც მეორე ადამიანს თქვენთვის სასურველი ნაბიჯის გადადგმას მოანდომებთ, იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ადამიანისთვისაც საინტერესო გახადოთ თქვენთვის სასურველი ნაბიჯის გადადგმა.

თუ გსურთ, რომ თქვენმა ვაჟმა თამბაქო აღარ მოწიოს, ნუ წაუკითხავთ მას ნოტაციებს, დააინტერესეთ იგი, უთხარით, რომ მოწევის გამო ვერ ითამაშებს ბეისბოლს ან მონაწილეობას ვერ მიიღებს რომელიმე სხვა შეჯიბრებაში.

ღარიბმა შოტლანდიელმა ბიჭუნამ **ენდრიუ კარნეგიმ,** რომელიც საათში ორ ცენტად ვირივით მუშაობდა, მერე კი იმდენი ფული იშოვა, რომ 360 მილიონი დოლარი მხოლოდ ქველმოქმედებაში დახარჯა, წარმატებას მარტივი ფორმულით მიაღწია — **იგი ადამიანებს მუდამ ეუბნებოდა იმას, რისი მოსმენაც მათ სურდათ.**

თუ გსურთ, ვინმესგან რაიმე მიიღოთ, პირველ რიგში, ჰკითხეთ საკუთარ თავს — **როგორ მოვანდომოთ მას ამის გაკეთება?**

ჰენრი ფორდი, რომლის აზრიც ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას, ასე ხსნის წარმატების საიდუმლოს — **უნდა შეგეძლოს ადამიანის მდგომარეობაში შესვლა, მისი თვალსაზრისის გაზიარება და საკუთარი ქცევის სხვა ადამიანის თვალით შეფასება.**

ადამიანები, სამწუხაროდ, ძალიან ხშირად არღვევენ ამ კანონს. საილუსტრაციოდ ერთ-ერთი სარეკლამო კომპანიის რადიოგანყოფილების ხელმძღვანელის წერილს მოგიყვანთ თავისი პარტნიორისადმი, რაღა თქმა უნდა, ჩემი კომენტარებითურთ:

მისტერ ჯონ ბლანქს. ბლანქვილი. ინდიანა.

ძვირფასო მისტერ ბლანქ!

ჩვენს კომპანიას სურს, წამყვანი პოზიციები შეინარჩუნოს რადიორეკლამის ბიზნესში *(ნეტა ვის აინტერესებს, რა სურს თქვენს კომპანიას? მე პირადი პრობლემები მაწუხებს, ბანკი გირაოს ფულს მთხოვს, დილით მატარებელზე დავაგვიანე, ამ დროს კი ვხსნი კონვერტს და ვიღაც ნიუიორკელი არარაობა მწერს, თუ რა სურს მის კომპანიას. ჯობდა, სარეკლამო ბიზნესის ნაცვლად პარაზიტების გასანადგურებელი სითხის დამზადებისათვის მოეკიდა ხელი.* **დ.კ.***).*

ჩვენი სააგენტოს სარეკლამო განცხადებების დიდმა მოცულობამ რადიოეთერში პირველი ადგილით უზრუნველგვყო და კონკურენტებზე ლიდერობა მოგვაპოვებინა *(აჰა, მდიდარი ორგანიზაცია ხართ, არა? თანაც ლიდერი? მერე რა, ჩემთვის სულერთია, თუნდაც „ჯენერალ მოტორსიდან“ ან გენერალური შტაბიდან იყავით, რაში მაინტერესებს? მე ის უფრო მაინტერესებს, რას წარმოვადგენ თქვენთვის, რომ თავი შეიწუხეთ და წერილი მომწერეთ და არა ის დამამცირებელი ტონი, რომლითაც ამ ბარათს ჯღაბნით.* **დ.კ.***).*

გვსურს, რომ ჩვენი განცხადებები რადიოინფორმაციის უახლეს ტექნოლოგიებზე იყოს დაფუძნებული *(რა გამიწყალეთ საქმე თქვენი სურვილებით? ნამდვილი მუტრუკი ბრძანდებით! ერთადერთი, რაც მაინტერესებს, ეს არის ჩემი სურვილების დაკმაყოფილება, თქვენ კი თქვენი სურვილებიანად ეშმაკსაც წაუღიხართ.* **დ.კ.***).*

იქნებ, ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ყოველკვირეული ინფორმირების მიზნით ჩვენი კომპანია თქვენს უპირველეს ნუსხაში შეიყვანოთ და რეგულარულად გვაუწყოთ ყველა დეტალი, რომელიც საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვის *(უპირველეს ნუსხაში? — უტიფრობაც ამას ჰქვია. ჯერ არარაობად მაგრძნობინეთ თავი თქვენი უაზრო წერილით, მერე კი მოთხოვნას მიყენებთ, თანაც ისე, რომ ერთხელაც არ წამოგცდათ სიტყვა „გეთაყვა“.* **დ.კ.***).*

გარწმუნებთ, რომ თქვენი თანხმობა და თანამშრომლობა ორმხრივად ხელსაყრელი იქნება *(ბრიყვი! ქსეროქსით გადაღებულ შაბლონურ წერილს მიგზავნით, ისეთს, როგორიც, ალბათ, ათასობით დაგიგზავნიათ და გსურთ, რომ დაუყოვნებლივ დავეთანხმო თქვენს ცირკულარს. ხომ ვთქვი, რომ ბანკში ჩადებული გირაოს პრობლემა უფრო მაწუხებს, ვიდრე მთელი თქვენი სარეკლამო ბიზნესი. თანაც განა სულელი ვარ, არ ვიცოდე, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ჩემთვის ხელსაყრელი უნდა იყოს? თუმცა, მადლობა ღმერთს, ერთი სიტყვა მაინც რომ წამოგცდათ ჩემთვის ხელსაყრელ ასპექტზე, მაგრამ აჯობებდა, დაგეზუსტებინათ, კერძოდ, რით იქნებოდა ჩემთვის ხელსაყრელი თქვენი ინტერესების გაზიარება.* **დ.კ.***).*

•

წერილის დანართი, ალბათ, დაგაინტერესებთ და მას თქვენი რადიოსადგურის ეთერში გადასცემთ *(ძლივს, წერილის ბოლოში ახსენეთ ის, რაც ჩემი პრობლემების გადაწყვეტასაც შეუწყობს ხელს. იქნებ ჯობდა, წერილი ამ ფრაზით დაგეწყოთ?* **დ.კ.***).*

წარმოიდგინეთ, თუკი სარეკლამო ბიზნესში დაკავებული პიროვნება ამდენ შეცდომას უშვებს ადამიანებთან ურთიერთობისას, რამდენ შეცდომას დაუშვებს ჩვეულებრივი, რიგითი მოქალაქე?!

ჩვენს გარშემო უხვად არიან ხარბი ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ საკუთარ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებაზე ფიქრობენ. სწორედ მათ გასაგონად მოვიყვან **იუჯინ იანგის** ციტატას — **ადამიანმა, რომელსაც შეუძლია სხვა ადამიანის ადგილზე საკუთარი თავის წარმოდგენა და მისი თვალსაზრისის გათვალისწინება, თითქმის ყოველთვის იცის, რა ელის ხვალ!**

ერთ ჩემს მსმენელს პრობლემები ჰქონდა სამი წლის ვაჟთან, რომელიც ძალიან ცოტას ჭამდა. მაგრამ ბავშვის დაყოლიება ვერაფრით მოახერხა, რადგანაც პატარა არცერთ მის არგუმენტს არ იზიარებდა. შემდეგ ბავშვს პრობლემა შეექმნა მეზობლის ბიჭუნასთან, რომელიც ეზოში სათამაშოდ ჩასულს მუდამ ველოსიპედსართმევდა. ბუნებრივია, ბიჭუნას მრისხანება და შელახული თავმოყვარეობა სამაგიეროს გადახდაზე იყო კონცენტრირებული. მამამ გაითვალისწინა ეს სურვილი, აუხსნა ვაჟს, რომ თუ ნოყიერად ისადილებდა, ღონიერი გაიზრდებოდა და ერთ მშვენიერ დღეს მეზობლის ბიჭუნას გალახავდა კიდეც. ამ ხერხმა გაჭრა. მეორე პრობლემა ის იყო, რომ პატარა ბიჭი ლოგინში ისველებდა, ხოლო როდესაც უწყრებოდნენ, ყველაფერს ბებიას აბრალებდა. არადა, ბავშვს ძალიან სურდა, ისეთივე პიჟამა ჰქონოდა, როგორიც მამას, თანაც ცალკე ლოგინში წოლა ერჩივნა. ერთ მშვენიერ დღეს პატარას სასურველი პიჟამაც უყიდეს და ლოგინიც პირადად შეაძენინეს ავეჯის მაღაზიაში. მას შემდეგ იგი აღარ ისველებდა და ისე იქცეოდა, როგორც საკუთარი პიჟამოსა და ლოგინის პატრონ ნამდვილ მამაკაცს შეშვენის.

გახსოვდეთ: მთავარია, მოანდომოთ ადამიანს იმის გაკეთება, რაც თქვენ გსურთ, რომ გააკეთოს და მსოფლიოს დაიპყრობთ. ხოლო თუკი ამას ვერ შეძლებთ, მარტოობისთვის ხართ განწირული!

თუკი გსურთ, რომ წინამდებარე წიგნის წაკითხვამ რაიმე შედეგი მოგცეთ და დადებითად აისახოს თქვენს ყოველდღიურ პრობლემებზე, ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოყვანილ ცხრა აუცილებელ პირობას და სამუდამოდ დაიმახსოვრეთ, რომ **ნებისმიერი ადამიანისათვის პირველ ადგილზე მისი პირადი მოთხოვნილებანი დგას** და თუკი ამ ადამიანისგან რაიმეს მიღება გსურთ, ყოველთვის ეცადეთ, სწორედ მისი მისწრაფებანი გაითვალისწინოთ.



1. ყველანაირად ეცადეთ, სერიოზულად მიუდგეთ ადამიანებთან ურთიერთობას, გულდასმით შეისწავლეთ ურთიერთობის კანონები და წესები;

2. წინამდებარე წიგნის ყოველი თავი აუცილებლად ორჯერ წაიკითხეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუდექით მორიგი თავის კითხვას;

3. ხშირად შეწყვიტეთ წიგნის კითხვა და ჰკითხეთ საკუთარ თავს, რა ფორმით შეგიძლიათ ან შეგეძლოთ ამა თუ იმ რჩევის გამოყენება;

4. გახაზეთ თითოეული აბზაცი ან მოსაზრება, რომელმაც დაგაინტერესათ და მნიშვნელოვნად მიიჩნიეთ;

5. ყოველთვიურად ხელახლა გადაავლეთ ხოლმე თვალი წინამდებარე წიგნს;

6. ხელიდან არ გაუშვათ არცერთი შემთხვევა, რომელიც წიგნიდან მიღებული რჩევების გამოყენების შანსს მოგცემთ, გამოიყენეთ ეს წიგნი, როგორც თქვენი ყოველდღიური პრობლემების მოგვარების უნივერსალური მეთოდიკა;

7. წიგნიდან მიღებული ცოდნა ერთგვარ სახალისო თამაშად აქციეთ. შესთავაზეთ საკუთარ თავს და ოჯახის წევრს ან მეგობარს თითოეული წესის დარღვევაზე ათცენტიანი ჯარიმის დაწესება და ეცადეთ, იგი წესების დარღვევაზე გამოიჭიროთ;

8. ყოველკვირეულად შეამოწმეთ საკუთარი მიღწევები, გაითვალისწინეთ დაშვებული შეცდომები, ასევე გააანალიზეთ ის წარმატებები, რაც წიგნიდან მიღებულმა ცოდნამ მოგიტანათ, გამოიტანეთ სათანადო დასკვნები;

9. დაიწყეთ დღიურის წარმოება, რომელშიც აღნუსხავთ, თუ როგორ და რა შემთხვევაში გამოიყენეთ წიგნიდან ათვისებული რჩევები და რა შედეგი მოგცათ მათმა გამოყენებამ.

გახსოვდეთ: მთავარია, მოანდომოთ ადამიანს იმის გაკეთება, რაც თქვენ გსურთ, რომ გააკეთოს და მსოფლიოს დაიპყრობთ. ხოლო თუკი ამას ვერ შეძლებთ, მარტოობისთვის ხართ განწირული!

თავი მეოთხე

გიფიქრიათ ოდესმე, რომ ძაღლი ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც ლუკმაპურის მოსაპოვებლად მუშაობა არ უწევს? ქათამმა კვერცხი უნდა დადოს, ძროხამ რძე უნდა მოგვცეს, ბულბული უნდა გალობდეს, ძაღლი კი სარჩოს იმით შოულობს, რომ პატრონის გულს ახარებს.

ხუთი წლის ვიყავი, როდესაც მამამ 50 ცენტად ლეკვი მიყიდა. ამ არსებამ მთელი ჩემი ბავშვობა უდიდესი სითბოთი და სიყვარულით შეავსო. იგი ყოველდღე, ხუთის ნახევრისთვის სწორედ იმ ბილიკთან მელოდა, რომლითაც შინ ვბრუნდებოდი. დამინახავდა თუ არა, გახარებული წკავწკავს მორთავდა, გამოიქცეოდა, მომახტებოდა, მომელაქუცებოდა. არასდროს დამავიწყდება ის დღე, როდესაც ჩემი გულითადი მეგობარი, უკვე დიდი ძაღლი — ტიპპი მეხმა მოკლა... მოგვიანებით მივხვდი, რომ **ჩემი კეთილგანწყობისა და უდიდესი სიყვარულის მოს-**

თუ გსურთ, ვინმესგან რაიმე მიიღოთ, პირველ რიგში, ჰკითხეთ საკუთარ თავს — როგორ მოანდომოთ მას ამის გაკეთება?

გახსოვდეთ: ადამიანებს მუდამ გულთბილი, ხალისიანი ტონით უნდა მიმართოთ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საკითხი საქმიან ურთიერთობას ეხება!

აპოვებლად ძაღლს ფსიქოლოგიური ლიტერატურის კითხვა არ დასჭირვებია — მას შინაგანად ჰქონდა ისეთი თვისებები, რომელთა მეშვეობითაც უამრავ მეგობარს იძენდა.

დაიმახსოვრეთ: თუ გულ-

ვინც ამას შეძლებს, მსოფლიოს დაიპყრობს, ვინც ვერ შეძლებს, მარტოობისთვის გაიწირება!



წრფელად დაინტერესდებით ადამიანთა ავ-კარგით, ორ თვეში გაცილებით მეტ მეგობარს შეიძენთ, ვიდრე საკუთარი თავით სხვათა დაინტერესების ორწლიანი მცდელობით. როდესაც არ გვაინტერესებს არაფერი გარშემომყოფთა შესახებ და ვცდილობთ, საკუთარი თავით დავაინტერესოთ ისინი, უხეშ შეცდომას ვუშვებთ.

ნებისმიერ ადამიანს თითოეულ ჩვენგანზე მეტად აინტერესებს საკუთარი თავი და ადამიანებთან ურთიერთობისას ამის არგათვალისწინება დაუშვებელია!

ერთ-ერთმა ნიუიორკულმა სატელეფონო კომპანიამ ხანგრძლივი გამოკვლევის შედეგად დაადგინა, რომ ყველაზე ხშირად საუბრისას ადამიანები იყენებენ ნაცვალსახელს — მე!

აბა, გაიხსენეთ, ვის ეძებთ ჯგუფურ ფოტოსურათზე პირველ რიგში? — რაღა თქმა უნდა, **საკუთარ თავს!**

აბა, ჰკითხეთ საკუთარ თავს — რატომ უნდა დაინტერესდნენ თქვენით სხვა ადამიანები, თუკი თქვენ არასოდეს ინტერესდებით სხვა ადამიანებით?

შესაძლოა, **წაიკითხოთ ათობით წიგნი ადამიანთა ფსიქოლოგიაზე, მაგრამ ვერ წააწყდეთ მათში უფრო მნიშვნელოვან სასარგებლო რჩევას, ვიდრე ადლერის შემდეგი ფრაზა გახლავთ:**

ადამიანი, ვისაც არ აინტერესებს სხვა ადამიანები, მუდამ სირთულეებს განიცდის და უდიდეს ზიანს აყენებს გარშემომყოფთ. სწორედ ასეთ ადამიანთა რიგებში ჩნდებიან ხელმოცარული ტიპები.

ერთხელ მაგების მეფეს — **ჰოვარდ ტრესტონს** ვკითხე, **თუ რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო, რით ანცვიფრებდა იგი მილიონობით ადამიანს, როგორ ახერხებდა, მისტიფიკაციის დონემდე აეყვანა ილუზიონისტის ტრიუკები?**

ტრესტონი გამომიტყდა, რომ ფოკუსების შესახებ ასეულობით ადამიანმა შესაძლოა, მასზე ბევრად მეტი იცოდა, მაგრამ მას ჰქონდა ორი განსაკუთრებული თვისება — შეეძლო, დაერწმუნებინა პუბლიკა საკუთარ ინდივიდუალობაში და კარგად იცნობდა ადამიანის ნატურას, რაც უნიკალური დადგმების განხორციელებაში ეხმარებოდა...

ბევრი ჩემი კოლეგა, — ამბობდა ტრესტონი, **— როდესაც აუდიტორიას გადახედავს, ფიქრობს, რომ საქმე ადვილად გასაცუცურაკებელ ხეპრეებთან აქვს, მე კი მუდამ მადლიერი ვარ პუბლიკის და ყველაფერს ვაკეთებ იმ ადამიანებისათვის, ვინც ჩემს წარმოდგენაზე მოსვლით საშუალებას მაძლევს, ფრიად კეთილშობილური გზით გამოვიმუშავო გასამრჯელო...**

პირადად მეც, სანამ ლექციის კითხვას დავიწყებ, მუდამ ვუმტკიცებ საკუთარ თავს — **შენ ძალიან მოგწონს შენი პუბლიკა!**

ამერიკის პრეზიდენტი **თეოდორ რუზველტი** მოსამსახურეებსაც კი გულით უყვარდათ. მისმა პირადმა მსახურმა, ზანგმა **ჯეიმს ამოსმა** დაწერა წიგნი — **„თეოდორ რუზველტი — პირადი მსახურის გმირი“,** რომელშიც ასეთი ეპიზოდია მოთხრობილი:

„ერთხელ ჩემმა ცოლმა პრეზიდენტს ვირჯინიულ მწყერზე ჰკითხა რაღაც. მას არასოდეს ენახა მწყერი და პრეზიდენტმაც დაწვრილებით აღუწერა ეს ფრინველი. რამდენიმე ხანში ჩვენს კოტეჯში ტელეფონმა დარეკა, პირადად რუზველტი რეკავდა, მან სთხოვა ჩემს ცოლს, გაეხედა ფანჯრიდან, რადგანაც სარკმლის ქვეშ ვირჯინიული მწყერი სეირნობდა.

საერთოდ, რუზველტი ძალიან ყურადღებიანი ადამიანი იყო, მან თეთრი სახლის ყველა მსახურის სახელი იცოდა, ხოლო ჩვენს კოტეჯთან ჩავლისას, მიუხედავად იმისა, ვიყავით თუ არა შინ, შემოგვძახებდა — აუუუ — ჯეიმს! აუუუ, ანი! ეს მისი მეგობრული სალამი იყო“.

გვახსოვდეს — **მეყასბენი ვართ თუ მეფენი, ჩვენ ყოველთვის მოგვწონს ის ხალხი, ვინც აღფრთოვანებულია ჩვენით.** მაგალითისათვის გერმანიის კაიზერი ავიღოთ. პირველი ომის შემდეგ იგი ყველაზე საძულველ და მიუღებელ პერსონად იქცა — მას საკუთარი ერიც კი აუმხედრდა და იძულებული გახდა, ჰოლანდიაში გაქცეულიყო. ამ საყოველთაო სიძულვილის ჟამს მან ერთი პატარა ბიჭისგან მიიღო კეთილგანწყობითა და აღტაცებით აღსავსე წერილი. კაიზერი იმდენად აღფრთოვანდა ამ ბარათით, რომ სტუმრად მიიწვია პატარა ავტორი. ბიჭთან ერთად კაიზერს ბავშვის დედაც ესტუმრა, მოგვიანებით ეს ქალბატონი მისი ცოლი გახდა. **როგორც ხედავთ, ამ ბიჭს არ დასჭირვებია ფსიქოლოგიური წიგნების კითხვა კაიზერის გულის მოსანადირებლად; იგი ინტუიციით მიხვდა, რა უნდა მოემოქმედა კონკრეტულ ადამიანზე ზეგავლენის მოსახდენად.**

წლები მოვანდომე ნაცნობთა დაბადების დღეების დადგენას. მოგვიანებით ყველა თარიღი სპეციალურ კალენდარში შევიტანე და ყოველთვის ვცდილობ, რომ თითოეულ მათგანს ტელეგრამით ან წერილით ყოველწლიურად მივულოცო ეს დღე. წარმოიდგინეთ, ხშირად ერთადერთი ადამიანიც კი ვარ, ვისაც გაახსენდა, რომ ამა და ამ პიროვნებას დაბადების დღე აქვს.

გახსოვდეთ: ადამიანებს მუდამ გულთბილი, ხალისიანი ტონით უნდა მიმართოთ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საკითხი საქმიან ურთიერთობას ეხება.

ერთ მაგალითს შემოგთავაზებთ — ნიუ-იორკის უმსხვილესი ბანკის თანამშრომელს, გვარად უოლტერსს რამდენიმე კორპორაციის შესახებ კონფიდენციალური მოხსენების მომზადება დაევალა. უოლტერსმა იცოდა, რომ მისთვის საჭირო მთელ ინფორმაციას ფლობდა ერთადერთი ადამიანი — უმსხვილესი კომპანიის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარე.

ხსენებულ პიროვნებასთან შეხვედრისას უოლტერსმა ყური მოჰკრა მდივნის საუბარს, საიდანაც დაასკვნა, რომ ადამიანი, ვისთანაც საქმე ჰქონდა, შვილისათვის **საფოსტო მარკებს** აგროვებდა.

უოლტერსმა პირველი შეხვედრისას, რაღა თქმა უნდა, ვერ მიიღო მისთვის საჭირო ინფორმაცია, მაგრამ მეორე დღეს კვლავ ეწვია სიტყვაძუნწ მასპინძელს და ვაჟის კოლექციისთვის რამდენიმე მარკა მიართვა. შეხვედრა უაღრესად თბილ ატმოსფეროში შედგა და, რაც მთავარია, სულ რაღაც ერთ საათში უოლტერსმა იცოდა მისთვის საჭირო ყველა კონფიდენციალური დეტალი.

კიდევ ერთი მაგალითი: **ფილადელფიელი საქმოსანი კნალფ უმცროსი მაღაზიათა სოლიდური ქსელის მფლობელი კომპანიის მესვეურებს გამუდმებით სთავაზობდა ზამთრისათვის ქვანახშირის შეძენას, მაგრამ ყველა მისი მცდელობა უშედეგო გახლდათ. კნალფი ჩემს ლექციებზე მსმენელად ჩაეწერა და თავისი დარდი გამანდო. მასთან შეთანხმებით მოვაწყვე დისპუტი თემაზე — სასარგებლოა თუ საზიანო მაღაზიათა ქსელი? დისპუტზე, ჩემი რჩევით, კნალფმა მაღაზიათა ქსელი დაიცვა, მერე კი ამ ქსელის მეპატრონე კომპანიას მიაკითხა, ოღონდ არა ქვანახშირის გაყიდვის წინადადებით, არამედ თხოვნით, როგორც კომპეტენტური ბიზნესმენები, დახმარებოდნენ იმ მოხსენების მომზადებაში, რომლითაც კნალფი დისპუტზე უნდა გამოსულიყო და მაღაზიათა ქსელი დაეცვა.**

აუდიენციისთვის კნალფს მხოლოდ ერთი წუთი გამოუყვეს, მაგრამ, როგორც კი მისი თხოვნა მოისმინეს, შეხვედრა ერთ საათსა და ორმოცდაშვიდ წუთს გაგრძელდა, საუბარი კი იმით დასრულდა, რომ კომპანიის მესვეურებმა მომავალი სეზონისთვის ქვანახშირი სწორედ კნალფის კომპანიას შეუკვეთეს, რაც იმის შედეგი გახლდათ, რომ იგი გულწრფელად დაინტერესდა მაღაზიების ქსელის მფლობელი კომპანიის პრობლემებითა და საქმიანობით.

კნალფი აღფრთოვანებული მოვიდა ჩემთან — **ეს ნამდვილი სასწაული გახლდათ, გაოცებას ვერ მალავდა იგი, — მათ ქვანახშირის შეძენა ისე შემომთავაზეს, რომ არც კი მითხოვია ასეთი რამ, არადა, თითქმის ათი წელიწადი ვცდილობდი ამ კომპანიასთან კონტრაქტის გაფორმებას და არაფერი გამომივიდა!** დღეს კი ორ საათში აქეთ მთხოვეს ჩემთვის ხელსაყრელი ხელშეკრულების დადება...

კნალფს ახალი არაფერი აღმოუჩენია — იმ კანონის შესახებ, რომელსაც მან ჩემი დახმარებით მიაგნო, ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ერთი ცნობილი რომაელი პოეტი ამბობდა: — **სხვა ადამიანებით მხოლოდ მაშინ ვინტერესდებით, როდესაც ისინი ჩვენით დაინტერესებას გამოხატავენ.**

ასე რომ, თუკი გსურთ, ადამიანებს მოეწონოთ და სასურველი გავლენა მოახდინოთ მათზე, არ დაგავიწყდეთ წესი პირველი: გულწრფელად დაინტერესდით ადამიანებით!

გაგრძელება იქნება

სუსანა საკიანი: გვახსოვდეს – დედამიწაზე შემთხვევით არ ვიმყოფებით!

„შიში უძლიერესი შხამია და მთელ ორგანიზმს ასნეულებს!“

სიგარეტის ბოლებით და ხელში ყავის ჭიქით სულიერ ევოლუციას ვერ მიაღწევთ. უარი თქვით მავნე ჩვევებზე, სხვაგვარად არაფერი გამოვა. ადამიანის სხეული ჰარმონიაში უნდა იყოს.

ხშირად ვერც კი ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენს ცხოვრებას შიში მართავს და სოციუმის ეგოისტურ პროგრამებს რობოტებივით ვემორჩილებით. სამწუხაროდ, ბევრმა არ იცის, რომ შიში უძლიერესი შხამია, რომელიც მთელ ორგანიზმს წამლავს და ასნეულებს. საინტერესოა, რატომ აქვს შიშს „დიდი თვალები“ და როგორ უნდა განვთავისუფლდეთ მისი კლანჭებისგან? ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს პარაფსიქოლოგი სუსანა საკიანი:

— მეცნიერებმაც და ექიმებმაც იციან, რომ შიში უძლიერესი შხამია. ადამიანებს აშინებთ სიმართლე, ესა თუ ის სიახლე, სიკვდილი და, თქვენ წარმოიდგინეთ, სიცოცხლეც კი. ხშირად ვერ ვაცნობიერებთ, როგორ გვმართავს შიში, რის გამოც რობოტებივით ვემორჩილებით სოციუმის ეგოისტურ პროგრამებს. შიში ერთგვარი გენეტიკური პროგრამაა, რომელიც მემკვიდრეობით გვერგო პირველყოფილი წინაპრებისაგან. თქვენ წარმოიდგინეთ, **შეშინებული დიასახლისები ზოგჯერ საჭმლის კეთების დროსაც ტირიან და ჩხუბობენ, რითიც საკვებს უარყოფითად აპროგრამებენ.**

წყალი, რომელიც ქერქშია, იწერს შიშის, აგრესიისა და ბრაზის პროგრამას. ასეთი საჭმელი წამლავს ადამიანს.

— როგორ განვთავისუფლდეთ შიშის კლანჭებისგან?

— შიშის ეგოისტურ პროგრამას ქვეცნობიერში აქვს ფესვები გადგმული და ძნელი ამოსაძირკვია. უნებისყოფო, სუსტი ადამიანები ნაცრისფერი თაგვებივით ცხოვრობენ: ეშინიათ სამსახურის დაკარგვის, დაცინვის, სხვების შეფასების, საიდუმლოს გამჟღავნების, მაგრამ თავს ძლიერ პიროვნებებად გვაჩვენებენ. შიშის კლანჭებისგან გათავისუფლება მხოლოდ ნებისყოფის გამომუშავებით არის შესაძლებელი. ძლიერ, ნებისყოფიან პიროვნებას არ ეშინია, ხმამაღლა განაცხადოს თავისი სურვილების შესახებ, ის საკუთარი ცხოვრების ბატონ-პატრონია, რადგანაც სულიერად ვითარდება და საშუალება ეძლევა, საკუთარ თავში შემოქმედის თუნდაც იოტისოდენა ნაწილი აღმოაჩინოს.

დიახ, შიში დეგრადაციული მდგომარეობაა, მისგან მხოლოდ მაშინ განვთავისუფლდებით, როცა საკუთარ თავში სამყაროს შემოქმედის ენერგიას განვავითარებთ. ღმერთი ადამიანშია და ჩვენ უნდა მოვახდინოთ სასწაულები!

— როგორ შევიცნოთ საკუთარი თავი?

— მხოლოდ წიგნების კითხვა და ცოდნის დაგროვება არ არის საკმარისი. გასხივოსნება, რომელსაც ველით, მხოლოდ საკუთარ თავზე მუშაობით მიიღწევა. ჯერ შიში განაგდეთ, მერე კი უპასუხეთ შეკითხვებს: **„ვინ ვარ?“, „რისთვის ვცხოვრობ ამ პლანეტაზე?“** გახსოვდეთ — ვინც ეძებს, მართლაც პოულობს; ვინც აკაკუნებს, აუცილებლად გაეღება და ეს უბრალო სიტყვები არ არის! სამწუხაროდ, ადამიანთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ დედამიწაც, ადამიანიც და სიცოცხლეც შემთხვევით შეიქმნა. არადა, **თქვენ იტანჯებით იმის გამო, რომ ღმერთის ნებას არ ასრულებთ, მაგრამ, თუ ღვთაებრივ კანონებს დაიცავთ, ცხოველური შიში გაქრება და სიცოცხლე უკეთესობისკენ შეიცვლება.** კოსმოსში ყველაფერი კანონზომიერია და სამყარო დღემდე წინასწარ შემუშავებული პროგრამით ვითარდება. გვახსოვდეს — დედამიწაზე შემთხვევით არ ვიმყოფებით!

— ზოგს ჰგონია, რომ სულიერ განვითარებას საერთო არაფერი აქვს ფიზიკურ სხეულთან. თქვენ რას იტყვით?

— შეგახსენებთ, რომ ორგანიზმში მიმდინარე ბიოქიმიური რეაქციები და გენეტიკური მიდრეკილებები ქმნის ინტელექტს, რაც გავლენას ახდენს სულიერ განვითარებაზე. თუ ადამიანი მავნე მიდრეკილებების გამო თავს იწამლავს: სიგარეტს ეწევა, ალკოჰოლიან სასმელებს ეძალება, წამლებს სვამს და არასწორად იკვებება, მის სულიერ განვითარებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია! გაიხსენეთ: „ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია“.

მიირთვით ჯანსაღი საკვები, აკონტროლეთ ფიქრთა მდინარება, რათა პოზიტიურად იაზროვნოთ და როცა გულში სიწმინდე დაისადგურებს, სინათლის სულიერი ვიბრაცია თქვენს ორგანიზმშიც შემოვა და არამხოლოდ განიკურნებით, გაახალგაზრდავდებით კიდეც!

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი

ლატავრა ათუნაშვილი: განაწყენებული ადამიანი უთუოდ მიიზიდავს უბედურებას!

რატომ ვერ ვივიწყებთ წყენას და რა ძალა აქვს პატიებას, ნუთუ მართლა განვიკურნებით, თუ სხვებს შევუნდობთ? ამ და სხვა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს უპასუხებს პარაფსიქოლოგი ლატავრა ათუნაშვილი:

— შოთა რუსთაველმა დაწერა: **„მართლად უთქვამთ მეცნიერთა: წყენაა ჭირთა ბადე“.** წმინდა მამების თქმით, თუ საყვედურს საყვედურითვე ვუპასუხებთ, ცეცხლს გავაჩაღებთ, ასე რომ, პასუხის გაცემას სჯობს, დუმილით დავითმინოთ წყენა.

— ქრისტიანული სწავლების თანახმად, წყენა დამღუპველია. რატომ?

— ეს განცდა საკმაოდ მძიმე ტვირთია და გვთრგუნავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება, ბავშვობის დროინდელმა ტრავმებმა მომავალში ადამიანის პიროვნული თვისებებიც კი განსაზღვროს. წყენა ბუნებრივი ემოციაა, ანუ ინსტინქტური რეაქცია უსამართლობაზე, მაგრამ ისევე, როგორც გულისტკივილს, თავისი საზღვარი აქვს. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ადვილად ღიზიანდებიან და ხშირად იბუტებიან, წყენა მათი თანამდევი თვისებაა და გამუდმებით გამოთქვამენ პრეტენზიებს. დანგრეული და ავადმყოფური ფსიქიკის გამო მათ არ შეუძლიათ, სიცოცხლით დატკბნენ.

— ვის უჭირს წყენის დავიწყება?

— ეგოისტს, რომელსაც მხოლოდ საკუთარი თავის ესმის და ყველაფერს მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აკეთებს. მას არც სხვების გაგება შეუძლია და არც პატიება, ამიტომაც ვერ ივიწყებს წყენას.

— რა ძალა აქვს პატიებას?

— **შენდობა მთელი კოსმოსური სივრცის ევოლუციის საფუძველია. ღმერთი მუდამ მზად არის, შეგვინდოს გზააბნეულებს, თუ მოვინანიებთ.** პატიება სიყვარულზე დაფუძნებული ღვთაებრივი მდგომარეობაა. ვისაც სიყვარულის და სხვების გაგების უნარი შესწევს, მას პატიებაც შეუძლია. გაიხსენეთ, რას ამბობს იესო ნაზარეველი, როცა გოლგოთას მთისკენ მიმავალს ქვებს ესვრიან და შეურაცხყოფას აყენებენ. **ყველაზე მძიმე წუთებშიც კი მაცხოვარი სხვებზე ფიქრობს: აპატიე, რამეთუ არ იციან, რას აკეთებენო...** ის მამას შენდობას სთხოვს კაცობრიობის ცოდვებისთვის, მაგრამ, სამწუხაროდ, ამ ამბიდან 2000

კვირგვინოსნები

ირინა ბაირამაშვილი
მომღერალი

ჩემმა ქმარმა, ცხოვრებაში რომ მიწისკენ არ გაუხედავს, გადაწყვიტა, ბოსტანი გაეშენებინა. საოცარი პომიდორი მოგვივიდა და შვილივით ვუვლით.

„სარკე“

ლექს-სენი
რეპერი

ყველგან ერთნაირი სიტუაცია იყო, მათ შორის, უკრაინაშიც, მაგრამ საქართველოსავით აუტანელი პირობები არ ყოფილა. აქ ხელ-ფეხი შეუკრეს ადამიანებს და განძრევის საშუალება არ მისცეს.

„სარკე“

ლელა ვეფხვაძე
უსინათლო მომღერალი



ივანიშვილის ქველმოქმედებაზე ბევრჯერ მსმენია, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ჩემ მიმართაც ასეთ დიდსულოვნებას გამოიჩენდა. მინდა, იცოდეს, რომ მუდამ ვილოცებ მისთვის და მისი ოჯახისთვის.

„სარკე“

გოდერძი შარაშიძე
ჟურნალისტი

მეგობარმა მკითხა: 16 წელია, ერთი ცოლი გყავს?! მე კიდევ მისი მეხუთე ცოლი მიკვირს.

„თბილისელები“

მასტერი
რეპერი

გოგონას სანამ შევიყვარებ, ფილტრაცია უნდა გაიაროს!

„თბილისელები“

ბარბარე სამხარაძე
მომღერალი

სულ ვამბობდი, რომ 13 წლამდე ვიქნებოდი საყვარელი, 20 წლამდე — ლამაზი და 25 წლის შემდეგ — სექსუალური.

„თბილისელები“

ცნობილი ჰომეოპათი და ექიმი კახა საბახტარიშვილი **ტარხუნისა და ოხრახუშის გასაოცარ თვისებებს აღწერს და საზოგადოებას აფრთხილებს, რომ რამდენადაც სასარგებლოა ტარხუნის ნაყენი, იმდენად მავნეა ტარხუნის ლიმონათი! ქართველი მეცნიერის თქმით, ოხრახუშის გადაჭარბებულმა მიღებამ იმ პაციენტებში, რომლებიც კალიუმის ბლოკატორებს სვამენ, შესაძლოა, ჰიპერკალიემია გამოიწვიოს:**

კახა საბახტარიშვილი: თუ გინდათ, რომ პატარებს ძვლები თავიდანვე ჯანსაღად განუვითარდეთ, სისტემატურად აჭამეთ ქორფა ტარხუნა და ვირთევზას ხორცი!

— ცნობილია, რომ გაზაფხულსა და ზაფხულში ადამიანის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მწვანილს მოიხმარენ. მწვანილების სასარგებლო თვისებების შესახებ ბევრი გვისაუბრია, მაგრამ ახლა მკითხველის ყურადღებას შევაჩერებ გამორჩეული თვისებების მქონე ტარხუნაზე, რომლის სამშობლოდაც მონღოლეთია მიჩნეული. ტარხუნა ქართულ სამედიცინო კარაბადინებში მე-15 საუკუნიდან მოიხსენიება, რაც აშკარად იმის მანიშნებელია, რომ ის საქართველოში გვიან გამოჩნდა, სავარაუდოდ, სწორედ მონღოლებმა შემოიტანეს. ესტრაგონის, ანუ იმავე ტარხუნის ლათინური სახელწოდება გახლავთ Artemisia dracunculus, რაც „პატარა დრაკონს“ ნიშნავს. საქმე ის გახლავთ, რომ ნორჩი ტარხუნის ფოთლებს მართლაც პატარა დრაკონის ფორმა აქვს... ძველ ინდოეთში ინდოელ რაჯებს მსახურები ყოველი ჭამის წინ ტარხუნის ქორფა ყლორტს მიართმევდნენ, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ ხელს უწყობდა მადის აღძვრას. ტარხუნა ბუნებრივი ანტისეპტიკია, რომელსაც ბაქტერიოციდული მოქმედება გააჩნია.

— ბატონო კახა, მაინც რა ბუნებრივი თვისებები გააჩნია ტარხუნას და კიდევ რით არის ის გამორჩეული?

— ტარხუნის არომატი მასში არსებული ეთერზეთებით არის განპირობებული. მოგეხსენებათ, 1886 წლის 8 მაისს ამერიკაში, ქალაქ ატლანტაში, პროვიზორმა ჯონ სტიტ პემბერტონმა შექმნა სასმელი „კოკა-კოლა“, რომლის უმთავრესი ინგრედიენტი კოკაინის ფოთლები და მცენარე კოლას თხილი იყო. რუსეთის იმპერიაში ზუსტად იმავე დროს ქართველმა პროვიზორმა **მიტროფანე ლაღიძემ** სწორედ ტარხუნისგან დაამზადა ნაყენი და ლიმონათი, რომელიც მალე მთელ ევროპაში გავრცელდა და არნახული პოპულარობა მოიპოვა. მიტროფანე ლაღიძის ტარხუნის ნაყენსა და ლიმონათს გასაოცარი წარმატება ხვდა წილად 1980 წლის მოსკოვის ოლიმპიადის დღეებშიც, რომელმაც უცხოელ დელეგატებს „კოკა-კოლა“ სულ დაავიწყა. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ 1981 წლიდან მოყოლებული, საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, უკლებლივ ყველა ლიმონათის ქარხანაში მიტროფანე ლაღიძის რეცეპტი შეიტანეს და მკაცრი ბრძანება გასცეს, რომ საბჭოთა ლიმონათი მხოლოდ ლაღიძის რეცეპტით დაემზადებინათ. 100 გრამი ტარხუნა 110-115 მილიგრამ კალციუმს შეიცავს, რაც დღიური ნორმაა. ცნობისათვის, აქვე იმასაც მოგახსენებთ, რომ კალციუმი ძვლებში მანგანუმის გარეშე ვერანაირად ვერ ჩაჯდება... ხოლო ტარხუნის უნიკალურობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ის კალციუმთან ერთად მანგანუმის საბადოც გახლავთ. მთელი ამ პროცესის შესაკრავად საჭიროა D ვიტამინი, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით შეიცავს ვირთევზა. მაშ ასე, თუ გინდათ, რომ პატარებს ძვლები თავიდანვე ჯანსაღად განუვითარდეთ, სისტემატურად აჭამეთ ქორფა ტარხუნა და ვირთევზას ხორცი! ყურადღება მივაქციოთ იმასაც, რომ ტარხუნა დაძველებას ვერ იტანს და ის აუცილებლად ქორფა და ახალი უნდა იყოს.

— ტარხუნის ლიმონათიც სასარგებლოა?

— ტარხუნის ნაყენი სასარგებლოა, მაგრამ ლიმონათი, რაგინდ ნატურალურიც გინდა იყოს, ჯანმრთელობისთვის საზიანოა, რადგან ის დიდი რაოდენობით შაქარსა და გაზირებულ წყალს შეიცავს. 100 გრამ საუკეთესო ლიმონათშიც კი 20 გრამი შაქარია. **როცა ლიმონათს ვსვამთ, სისხლში შაქრის დონე მკვეთრად მატულობს, ამის შესახებ სიგნალი მაშინვე მიეწოდება თავის ტვინს, რომელიც, თავის მხრივ, პანკრეასის ჯირკვალს „უბრძანებს“, რომ სისხლში შაქრის დონის დასარეგულირებლად სასწრაფოდ გამოყოს ინსულინი.** პანკრეასის ჯირკვალი იმდენად ბევრ ინსულინს გამოყოფს, შაქრის დონე არათუ რეგულირდება, არამედ საერთოდ დაბლა ეცემა. თავის ტვინი ისევ ღებულობს სიგნალს, რომ ადამიანს შაქარი, ანუ ლიმონათი ისევ უნდა. ცხადია, ტვინის შესაბამისი ბრძანების შედეგად ადამიანი ლიმონათს ისევ სვამს და ასე იკვრება სახიფათო წრე, რის შედეგადაც **ზედმეტი შაქარი გარდაიქმნება ცხიმად.** ამიტომ, ადამიანები, რომლებიც წონაში დაკლების მიზნით დიეტას იცავენ, მაგრამ ლიმონათებსა და „კოკა-კოლაზე“ უარს არ ამბობენ, ცხადია, სუქდებიან, რაც გასაკვირი სრულებითაც არ არის. ასე რომ, რამდენადაც ტარხუნის ნაყენი სასარგებლოა, იმდენად ტარხუნის ლიმონათი მავნეა! ახლა კი ვისაუბროთ ოხრახუშის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული მწვანილია...

— ოხრახუშის შესახებ ჩვენ ადრე ვთქვით, რომ ის წნევიანებმა არ უნდა მიიღონ!

— რუსულად ოხრახუშს „პეტრუშკა“ ეწოდება, რადგან ის, კარტოფილის მსგავსად, რუსეთში პეტრე პირველმა შეიტანა. ოხრახუში შეიცავს ვიტამინ B9-ს, ანუ ფოლის მჟავას, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს სისხლწარმოქმნის პროცესში. აქედან გამომდინარე, ოხრახუში ანემიის, ანუ სისხლნაკლებობის უებარი წამალია! ოხრახუში კალიუმის საბადოა. ამიტომ **ჰიპერტონიკები, რომლებიც კალიუმის ბლოკატორებს, ანუ ორგანიზმში კალიუმის შემაკავებელ პრეპარატებს ღებულობენ, რომლებიც გულის კუნთის მუშაობისთვის აუცილებელია, ოხრახუშის მიღებას უნდა ერიდონ,** რადგან ჰიპერკალიემიის, ანუ კალიუმით ორგანიზმის გადატვირთვის საფრთხის წინაშე არ აღმოჩნდნენ! მაგალითად, ცნობილი პრეპარატი „პრესტანსი“ სწორედ კალიუმის ბლოკატორია. ამიტომ **ვინც წნევის დასარეგულირებლად „პრესტანსს“ სვამს, ოხრახუში არ უნდა ჭამოს!** ოხრახუში შეიცავს ეთერზეთ აპიგენინს, რომელიც, უკანასკნელი კვლევების თანახმად, თავის ტვინში ახალი ნეირონების განვითარებას უწყობს ხელს. ეს კი თავის ტვინის შემეცნებით ფუნქციებს აუმჯობესებს. ამრიგად, ვისაც მეხსიერებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ალცჰაიმერის დაავადება აწუხებს, დიდი ოდენობით ოხრახუში უნდა მიიღოს!

> **„ვისაც მეხსიერებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ალცჰაიმერის დაავადება აწუხებს, დიდი რაოდენობით ოხრახუში უნდა მიირთვას!“**

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

პატიების ძალა



გაითვალისწინეთ – ვისაც არ შეუძლია, სხვებს შეუნდოს, ხშირად ავადმყოფობს!

— როგორ მივხვდეთ, რომ პატიება შევძელით?

— როცა წყენის გახსენებაზე გულში ხინჯი აღარ გაქვთ და შინაგან სიმშვიდეს ინარჩუნებთ, ჩათვალეთ, რომ გიპატიებიათ. მეტსაც გეტყვით — შეიძლება, თანაგრძნობაც კი გაგიჩნდეთ იმ ადამიანისადმი და გულმოწყალებაც გამოიჩინოთ — დახმარება შესთავაზოთ. **პატიება ადამიანს სულიერ სიმშვიდეს ანიჭებს!**

— შეგვიძლია, გარდაცვლილებსაც ვაპატიოთ?

— ადამიანთა უმრავლესობას რატომღაც ჰგონია, რომ მისი ახლობელი სიკვდილის შემდეგ უთუოდ სამოთხეში მოხვდება, არადა, სულს იმდენად რთული გზას აქვს გასავლელი სამოთხემდე, რომ მართლა სჭირდება თქვენი პატიება — სიყვარულის სუფთა ვიბრაციები.

— გვითხარით, როგორ გავუგზავნოთ ენერგია მიცვალებულებს?

— მას მერე, რაც შინაგანად აპატიებთ, მათთან დაკავშირებული რაიმე სასიამოვნო ცხოვრებისეული სიტუაცია გაიხსენეთ, როცა ერთად იყავით. ჯერ თქვენ განიცადეთ შინაგანად სიყვარული და მერე ეს ენერგია მათი მისამართით გამოასხივეთ. ამასთან ერთად სიმშვიდე და ღვთაებრივ ნათელში ყოფნა უსურვეთ. სულს სხვა განზომილებაშიც სჭირდება ენერგია.

— პატიების უუნარობაზე რას გვეტყვით?

— წყენის, აგრესიისა და ბოღმის დაბალი სიხშირის ვიბრაციებით ადამიანი ქმნის ასტრალურ პარაზიტს, რომელიც მისივე ენერგიით იკვებება. ამ პარაზიტისგან თავის დაღწევა ძალიან ძნელია. **ადამიანი, რომელსაც პატიება არ შეუძლია, ცხოვრებისეულ სირთულეებს იზიდავს, რაც მასში ყველა მანკიერებას ბოლომდე ავლენს და კიდევ უფრო აუტანელს ხდის.** ნუ გაგიკვირდებათ, თუ ასეთი პიროვნება დროთა განმავლობაში შიზოფრენიით დაავადდება.

— ხშირია შემთხვევები, როცა ადამიანი პატიებას ითხოვს და პირობასაც დებს, კარგად მოვიქცევიო, მაგრამ სიტყვას არ ასრულებს. საინტერესოა, ერთი და იგივე დანაშაული რამდენჯერ შეიძლება, ვაპატიოთ?

— ქრისტიანული სწავლების თანახმად, იმდენჯერ, რამდენჯერაც პატიებას ითხოვს, სხვა გზა არ არის!

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი

წლის მერეც ვერ გავაკეთეთ სათანადო დასკვნები. უფრო მეტიც, ერთმანეთზე განაწყენებული ადამიანები წამდაუწუმ ჩხუბობენ, ოჯახებს ანგრევენ, რაც ნეგატიურად აისახება სამყაროზე.

— სამყარო რა შუაშია?

— წყენა ანგრევს თქვენს სახლს და იმათაც, ვისაც, უბრალოდ, გვერდით ჩაუვლით. ხშირად წყენას საფუძვლად შური უდევს და უამრავი ადამიანი მხოლოდ იმით არის განაწყენებული, რომ სხვები უკეთესად ცხოვრობენ. ეს უკვე თვითგანადგურების დასაწყისია, რადგან განაწყენებული ადამიანი უთუოდ მიიზიდავს უბედურებას!

— და მაინც, როგორ ვისწავლოთ პატიება?

— პირველ რიგში, აპატიეთ მთელ სამყაროს და თქვენ ირგვლივ მყოფ ადამიანებს. თუ პატიებას ისწავლით, ეგოიზმისგანაც გათავისუფლდებით. გაითვალისწინეთ, პატიება გამოსყიდვაა, რადგან მის სანაცვლოდ ადამიანი ამა თუ იმ სენისგან იკურნება, ხოლო ცნობიერება, გონება და სული ჰარმონიაში მოდის! სხვათაშორის, **ბანქითხვაც პატიების უუნარობის შედეგია.** მართალია, ვერავინ გაიძულებთ, სხვებს შეუნდოთ, მაგრამ სწორედ პატიებაა ყველაზე ძლიერი ენერგეტიკული თავდაცვა.

კვირგვინოსნები

ვალერი გელბახიანი
იურისტი

კორუფცია უკვე №1 პრობლემა გახდა ქვეყნისთვის. ყველა გარიგება, სადაც ბიუჯეტიდან ფულის ხარჯვა მიმდინარეობს, არის მთავრობასთან შეთანხმებული. ბიზნესიც კრიმინალური გახადეს და ეს ნაციონალების ბრალია? **ამ მასშტაბური კორუფციის წამალი აღარ არსებობს, ინიექცია არ უშველის და ერთადერთი გამოსავალი ხელისუფლების შეცვლაა!**

„ალია“

მარინა სალუქვაძე
ყოფილი ტელეჟურნალისტი

ბრძოლა მიდის გადარჩენისთვის. ჩვენ უკან ჩვენი ოჯახებია, ასევე — ჩვენი თანამშრომლები და მათი ოჯახები. ამიტომაც საკუთარ თავს უფლებას არ ვაძლევთ, ერთი დღე მაინც დავისვენოთ. დავისვენებთ მერე, როცა ეს ყველაფერი გადაივლის.

„სარკე“

პაატა ზაქარეიშვილი
კონფლიქტოლოგი

2008 წლის აგვისტოში რა მოხდა, **ხალხს უკვე აღარ ადარდებს, უკვე სხვა პრობლემები აქვს და კონფლიქტის თემამ მეშვიდე-მერვე ადგილზე გადაინაცვლა.**

„რეზონანსი“

ირაკლი ალადაშვილი
სამხედრო-ანალიტიკური ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი

რეალობას უნდა შევხედოთ, რომელიც მწარეა, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს გამო, ამ ეტაპზე, არავინ თავს არ გაწირავს.

„რეზონანსი“

მიხეილ ცაგარელი:
მაიას ინდიელთა ნუმეროლოგიის უნიკალურობა და თავისებურებანი

— მაიას ინდიელთა ნუმეროლოგიით, რა და რა სიმბოლური მნიშვნელობა ენიჭებოდათ ციფრებს? რატომ თვლიდნენ, რომ ისეთ სამყაროში უწევთ ცხოვრება, რომელიც ოთხიანის ვიბრაციასა და ენერგიას უკავშირდება? რა აოცებს დღესაც ბევრ ადამიანს მათ მიერ შვიდიანისთვის მინიჭებული სიმბოლური მნიშვნელობიდან? რომელ რიცხვებს მიაწერდნენ დამანგრეველ ძალასა და ენერგიას და, მათ შორის, რომელი იყო გამონაკლისი? რატომ იკავებს მაიას კალენდარში რიცხვი 13 ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს? სიკეთის, სიბრძნის სიმბოლოდ რა ითვლება და რა სწამდათ ძველ ინდიელთა ნუმეროლოგებსა და ქურუმებს? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— ნუმეროლოგიის საკითხებთან დაკავშირებით, მაიას ტომის ინდიელთა ცივილიზაციაზე გვესაუბრებოდით...

— **მაიას ინდიელები თამამად იკავებენ განსაკუთრებულ ადგილს იმ მცირეოდენი ერების გვერდით, რომლებმაც თავიანთი დამწერლობა და რიცხვთა სისტემა შექმნეს.** სავსებით უნიკალურია ამ რიცხვების შესაბამისი გამოსახულებებიც, სადაც ერთიანი — ერთი წერტილით, ორიანი — ორი წერტილით, ოთხიანი — ოთხი წერტილით, ხუთიანი — ხაზით, ექვსიანი — ხაზით და წერტილით, ათიანი — ორი ხაზით გამოისახება და ა.შ. აქვთ ნულის გამოსახულებაც — ელიფსი ორი ზოლით.

— მაიას ნუმეროლოგიის მიხედვით, როგორია ციფრთა არსი და სიმბოლური მნიშვნელობები?

— ყველა სხვა ნუმეროლოგიის მსგავსად, აქაც **ციფრი ერთი** ასახავს საწყისს. იგი პირველადი, სუფთა ენერგიის, შემოქმედის სიმბოლოა. მისი ენერგია უზომოდ ძლიერია, რამეთუ, სიცოცხლის ახალი ციკლის დაწყებასა და მის ენერგიას უკავშირდება. **ციფრი 2** — გაორების, კოსმოსური პოლარობის, დადებით-უარყოფითის ერთიანობის სიმბოლოა. ეს მოსაზრება საკმაოდ კარგად არის ასახული მათ მითოლოგიაშიც, სადაც ერთდროულად ორ ძირითად გმირს, ტყუპებს, ტყუპ მაიმუნს ვხვდებით. ასევე საიქიოს ორი მბრძანებელი ჰყავს. ეს სახიერი და ფარული სამყაროს მუდმივი ორსახოვნებაა, ანუ იგივეა, რაც დღე და ღამე, ნათელი და ბნელი, სიყვარული და სიძულვილი, სიკეთე და ბოროტება და ა.შ. ამგვარი გაორება წარმოდგენილია თითქმის ყველა ერისა და ცივილიზაციის მითებში და არც ამერიკის კონტინენტზე მცხოვრები ინდიელებია გამონაკლისი. ნიშანდობლივია, რომ მაიას წმინდა წიგნში „პოპოლ-ვუხში" მუდმივად ვხვდებით ამგვარ დაპირისპირებას.

ციფრ 3-ს რაც შეეხება, იგი მოქმედებას, აფეთქებას, დანაწევრებას, გაბრწყინებას და შემდგომ სიბნელეს, ძალას უკავშირდება, რომელიც ერთდროულად ქმნის და ანგრევს, ძველს ანადგურებს მომავლის აშენება-განახლებისათვის. **ციფრი 4** კი აღნიშნავს მთლიანობას. იგი უკავშირდება მზის ღვთაებას „ახაუს", სამყაროს მბრძანებელს. ისმება კითხვა, რატომ მაინცდამაინც მზეს? საქმეც იმაშია, რომ **მზე** დღის მანძილზე რამდენიმე ფაზას გადის და, მათ შორის, უმთავრესია ოთხი მათგანი: **განთიადი, შუადღე, დაისი და შუაღამე.** წლის განმავლობაში **მზე** ასევე ოთხ უმთავრეს წერტილს გაივლის. ესენია **დღეღამტოლობის** ორი (გაზაფხულის და შემოდგომის ბუნიობის) და **მზებუდობის** ორი (უმოკლესი და უგრძესი) დღე. წელიწადიც ოთხ ეტაპად (ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა) იყოფა. გარდა ამისა, მაიას ინდიელები სამყაროსაც ოთხ ნაწილად ყოფდნენ. **ეკლიპტიკისა და ირმის ნახტომის** (რძის ნაკვალევის) გადაკვეთის წერტილის მიხედვით. ამგვარად, ისინი თვლიდნენ, რომ ცხოვრობდნენ ისეთ სამყაროში, რომელიც უმთავრესად უკავშირდებოდა **ოთხიანის** ვიბრაციასა და ენერგიას.

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ **მაიას ინდიელთა** ნუმეროლოგიაში მეტად მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს **ციფრი 7.** მისი სიმბოლური მნიშვნელობა დღესაც ბევრს აოცებს. სწორედ მას მაიას ხალხი უკავშირებდა დასასრულს, სიკვდილს, გათავისუფლებას. მათი აზრით, მეშვიდე დღეს დაბადება სრულებითაც არ ნიშნავდა უიღბლობას ან უბედურებას. ნიშანდობლივია, რომ **7-იანი** განლაგებულია ზუსტად 1-სა და 13-ს შორის, ამიტომ თვლიდნენ, რომ მე-7 დღეს დაბადებული ხედავდა ერთდროულად წარსულსაც და მომავალსაც, ანუ როგორც წარსულში, ისე მომავალში დადებით მხარეებს და ფასეულობებს ხედავდნენ, ამიტომაც არჩევანის გაკეთება უჭირდათ, გაუბედავნი იყვნენ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ინდიელების **შვიდიანი** თანამედროვე ასტროლოგიაში სასწორის ზოდიაქოს ნიშნის იდენტურია. **მე-7 დღეს** დაბადებულებს ძალუძთ საკითხთა ყველა მხრიდან დანახვა, რაც უყალიბებთ და უნვითარებთ კრეატიულობას.

ცხრიანი კი, მიუხედავად იმისა, რომ კენტია, მაიას ინდიელთა ნუმეროლოგიით დადებითად ხასიათდება და ხშირად რიტუალებში გამოიყენებოდა. **სწორედ მე-9 დღე იყო სასიკეთო არამარტო საქმეებისთვის, არამედ ქორწილისთვის და ასევე სხვა მნიშვნელოვანი ცერემონიებისთვის.**

ორნიშნა რიცხვებს რაც შეეხება, მათ დიდ რიცხვებს უწოდებდნენ და თვლიდნენ, რომ არაბუნებრივად დიდი ენერგია გააჩნდათ, რაც, შესაძლოა, დამანგრეველიც კი ყოფილიყო.

თუმცა, გამონაკლისიც არსებობდა. ზოგჯერ ქურუმები სწორედ **მე-11 დღეს** იწყებდნენ აღმასვლას წმინდა მთებსა და სალოცავებზე და იქ განსაკუთრებულ რიტუალს ატარებდნენ. **მაიას კალენდარში რიცხვი 13 ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს.** ევროპული ტრადიციისგან განსხვავებით, იგი განიხილებოდა, როგორც ცუდი, უბედურების მომტანი ან სატანისტური. მიუხედავად იმისა, რომ **13 კენტია** და ზუსტად არ იყოფა, ინდიელთათვის ის სასიკეთო, სულიერი მნიშვნელობის მქონე იყო და სიკეთის, გონის, სიბრძნის სიმბოლოს წარმოადგენდა. ამიტომაც, **მე-13 დღე** — განსჯისთვის, სულიერი ცოდნის მისაღებად, ჭეშმარიტების მოსაძიებლად, ფსიქიკური ძალისა და პოტენციალის განსავითარებლად საუკეთესო იყო. ძველ ინდიელთა ნუმეროლოგებსა და ქურუმებს სწამდათ, რომ სწორედ **რიცხვი 13** და ყოველი მასთან დაკავშირებული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საყურადღებო მაგიური რიტუალების ჩატარებისას და ბუნებასთან შერწყმისას.

რუბრიკას უძღვება

მარინა მერკვილაძე

24-30 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)

საქმესთან და კარიერასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება მოგიწევთ. შესაძლოა, ცხოვრებისეული მიზნები და გეგმები შეგეცვალოთ. ახალი პროექტები გაგიტაცებთ და, შესაძლოა, საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩაერთოთ. ხელმძღვანელი პირები თქვენს აზრს მნიშვნელობას მიანიჭებენ, ამიტომ ეცადეთ, პოზიციები გაიმყაროთ.

კურო (21.04-20.05)

გადაადგილებები და კონტაქტები ენერგიასა და ხალისს შეგმატებთ, თუმცა, განწყობა ხშირად შეგეცვლებათ. საოჯახო, სანათესაო ურთიერთობაში, კარიერასა თუ პროფესიულ საქმიანობაში მოსალოდნელია ცვლილებები. გარშემომყოფნი თქვენს მონდომებასა და შრომას დააფასებენ. ეცადეთ, ყველა საქმე ერთად არ აკეთოთ, რათა არ გადაიღალოთ და სიმხნევე და ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ.

ტყუპი (21.05-22.06)

ენერგიის დაქვეითებამ, შესაძლოა, უკმაყოფილების შეგრძნება გაგიჩინოთ. გაუგებრობები პროფესიულ საქმეში ახალი სამსახურის ძიებისკენ ან დამოუკიდებელი ბიზნესის დაარსებისკენ გიბიძგებთ. ახლობლები მოსალოდნელ ფინანსურ დახმარებას ვერ გაგიწევენ, ამიტომ ახალი ნივთების შეძენისგან თავი შეიკავეთ. ეცადეთ, ოჯახსა ან სასიყვარულო სფეროში, ხელოვნურად კონფლიქტი არ შექმნათ. მოგზაურობა კი ჯობს, გადადოთ.

კირჩხიბი (23.06-22.07)

მეტად კომუნიკაბელური გახდებით. აზრებს მიმართავთ გეგმისა და ჩანაფიქრის რეალიზაციისკენ, რათა მატერიალური ანაზღაურება გაზარდოთ. მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით, კარიერული აღმასვლის იმედი ნუ გექნებათ. ეს პერიოდი სამსახურის შეცვლას და ხანგრძლივი საქმის დაწყებას ხელს არ შეუწყობს. დასვენება და თავისუფალი დრო კი დაგეხმარებათ სამომავლო გეგმების დასახვაში და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში.

ლომი (23.07-23.08)

დაუსრულებელ საქმეთა მოგვარება ბევრ დროს წაგართმევთ, თუმცა, ამით თქვენი თავდაჯერებულობაც გაიზრდება. გარისკვასა და სულსწრაფობას მოერიდეთ. პროფესიული ცოდნის ამაღლება და უცხო ენების შესწავლა გაგიადვილდებათ. ურთიერთობების ჰარმონიულობისთვის ჯობს, დათმოთ და ახლობელთა სურვილები გაითვალისწინოთ. მოგზაურობა კი დროებით გადადეთ.

ქალწული (24.08-23.09)

ეს პერიოდი ოპტიმიზმისკენ გიბიძგებთ. მიუხედავად ამისა, ყველა ღონე იხმარეთ, რათა ახლობლების შემოთავაზებულ საეჭვო პროექტში მონაწილეობა არ მიიღოთ. შესაძლოა, საყვარელმა ადამიანმა სიურპრიზი მოგიწყოთ, რაც მისდამი ნდობას განამტკიცებს და განწყობასაც გაგიუმჯობესებთ. ჯანმრთელობის მცირე ცვლილებასაც ყურადღება მიაქციეთ და მკურნალობა დროულად ჩაიტარეთ, მოგზაურობა დროებით გადადეთ.

24-30 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)

ცვლილებანი საქმეში და ტექნიკური ბაზის განახლება, სასურველ შედეგს მოიტანს. ბევრმა შეხვედრამ კი შესაძლოა, დაღლის შეგრძნება გაგიჩინოთ, ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან და ბავშვებთან სტიმულს მოგცემთ პირადი ცხოვრების მოწესრიგებასა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე ფიქრისთვის. მანქანის მართვისას და გზებზე გადაადგილებისას ნუ გარისკავთ, რათა შემთხვევით არ დაშავდეთ ან ზარალი არ განიცადოთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)

სამსახურის ანდა საქმიანობის გადანაწილების გამო, ეცადეთ, მეგობრები არ გაანაწყენოთ. დამატებით შემოსავალს გიქადით არაოფიციალური სამუშაო. სასიყვარულო ურთიერთობისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებთ, რადგან დაკარგულის დაბრუნების შანსი აღარ გექნებათ. ბავშვების ჯანმრთელობა მეტ ყურადღებას ითხოვს. გზებზე გადაადგილებისას მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)

რთული პერიოდია, თუმცა, ეცადეთ, ზედმეტი პასუხისმგებლობისგან, მუშაობისგან და დიდი დატვირთვისგან თავი შეიკავოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსალოდნელია ჯანმრთელობის გაუარესება. მაცდურ წინადადებას ნუ მიიღებთ, რათა შეცდომა არ დაუშვათ. ფარისევლებს მოერიდეთ, რათა არ მოგატყუონ ან ბინძურ ინტრიგაში არ ჩაგითრიონ, ახალ საქმესაც ნუ დაიწყებთ, რადგან მაღალია შეცდომებისა და გაუგებრობების ალბათობა.

თხის რქა (22.12-19.01)

ჯიუტი და უხეში ნუ იქნებით. საკუთარი პოზიციების დაცვისას ეცადეთ, მიღებული ინფორმაცია დროულად გააანალიზოთ, რათა მასზე რეაგირება მოასწროთ. საქმეში დახმარებისთვის ნათესავ-მეგობრებს მიმართეთ. შესაძლოა, ახალი სიყვარული გეწვიოთ. თქვენი ტრფობის საგანი კი სხვა წრისა და მენტალიტეტის წარმომადგენელი იქნება. მოგზაურობა ჯობს, გადადოთ.

მერწყული (20.01-18.02)

ეცადეთ, არ გაღიზიანდეთ, რათა კონფლიქტების გამო საქმიანმა პარტნიორებმა თქვენდამი ინტერესი არ დაკარგონ. ახლობლის გამო, შესაძლოა, გეგმები შეგეცვალოთ. მიზნის მისაღწევად მხოლოდ აქტიურობა საკმარისი არ იქნება და შესაძლოა, სწავლა მოგიწიოთ. პირად ურთიერთობებში დიდი მნიშვნელობა ექნება გულწრფელ სასიამოვნო საუბრებსა და აზრთა გაცვლას. შორეული მოგზაურობა, შესაძლოა, არაერთი პრობლემის მიზეზი გახდეს.

თევზები (19.02-20.03)

ვიწრო წრეში ლიდერობა პოპულარობას მოგიტანთ. კონტაქტებიც იმატებს. გარშემომყოფთა ცხოვრებაში მიმდინარე სიახლეებს გულთან ზედმეტად ახლოს ნუ მიიტანთ, რათა არ იზარალოთ. პროფესიული საქმიანობის ერთი ნაწილი საზოგადოებისგან დამალული იქნება, რის გამოც პერიოდულად დამუხრუჭდება საქმეც და შემოსავალიც. ძალების აღდგენასა და დასვენებას ადვილად შეძლებთ ქალაქგარეთ ბუნების წიაღში ყოფნისას, ოღონდ გზებზე გადაადგილებისას ყურადღება გამოიჩინეთ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 25,26,29 და 30 აგვისტო

19 აგვისტო – ახალმთვარეობა;
2 სექტემბერი – სავსემთვარეობა.

კვირგვინოსნები

თემო ნიქაბაძე
„კომედი შოუს" მსახიობი

ოჯახს გადავრევ, თუ ვიტყვი, რომ მნიშვნელობა არა აქვს, გოგო ქალიშვილი იქნება თუ არა!

„სარკე"

მარიამ კუკუნაშვილი
ბიზნესმენი

მე და ჩემს ქმარს მოგვიგვარეს, რომ კარანტინს არ გაგვატარებდნენ და ამის შესახებ არაფერი გვეთქვა.

„სარკე"



ლევან ყოჩიაშვილი
მსახიობი

წუწუნი არ მიყვარს. რაც მაქვს ცხოვრებაში, ყველაფრისთვის მადლობას ვიხდი. ჩემი გაჭირვებული ცხოვრებითაც ბედნიერი ვარ!

„სარკე

მარიმ ლეჟავა
ტელესახე

სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ და უფრო საბედნიეროდ, ვარ მარტო. არავინ მჭირდება ამ ეტაპზე. მინდა, ჯერ ასე ვიყო, რომ გავიგო, რა მინდა. გიჟივით გათხოვება და სახლში ჯდომა არ მსურს.

„სარკე"

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

24 აგვისტო, ორშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.18 საათზე, ჩადის 18.47 საათზე. **მთვარე** ღრიანკალის ზოდიაქოშია. ამოდის 11.23 საათზე, ჩადის 22.04 საათზე (მთვარის მე-6 დღე იწყება 13.24 საათზე. I ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ინტუიციას უსმინეთ. ფიზიკურ ძალას ნაკლებად დაეყრდენით. ტრავმულ-ავარიული ალბათობა იმატებს. ყურადღება გმართებთ. არ არის სასურველი მოგზაურობა, ურთიერთობების გარჩევა, ნოტარიუსთან საბუთის გაფორმება, ახალი საქმის დაწყება, ბინის შეცვლა, სხივური თერაპია. კარგი დღეა სამეცნიერო კვლევისთვის, მანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის, კოსმეტიკური პროცედურებისა და მასაჟისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია შარდსასქესო სისტემა, ცხვირი. **ქვები:** ლაზურიტი, ნეფრიტი, ოპალი, ტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, მშვილდოსნისთვის.

25 აგვისტო, სამშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.20 საათზე, ჩადის 18.46 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.50) მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 12.36 საათზე, ჩადის 22.40 საათზე (მთვარის მე-7 დღე იწყება 14.53 საათზე. მე-2 ფაზა იწყება 21.59 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 10.28 საათიდან 16.50 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს წესებს ნუ დაარღვევთ. საჭის მართვისას ნუ იჩქარებთ. სწორ არჩევანს ინტუიცია გიკარნახებთ. ენერგია და აქტიური მოქმედების უნარი მოიმატებს. კარგი დღეა წყლის პროცედურებისთვის, ცურვისთვის, ველოსიპედით გადაადგილებისთვის, მხრებისა და ხელების, მეტყველების დარღვევის სამკურნალოდ, კომპეტენტურობის გამოსავლენად, თვითშემეცნებისთვის, მანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურებისთვის. არ არის სასურველი ნოტარიუსთან საბუთის გაფორმება, ბინის შეცვლა, სოცუზრუნველყოფისა და სადაზღვევო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, სისხის აღება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია შარდსასქესო სისტემა, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ოპალი, ტოპაზი, ფირუზი, იასპი, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის.

26 აგვისტო, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.21 საათზე, ჩადის 18.44 საათზე. **მთვარე** მშვილდოსნის ზოდიაქოშია. ამოდის 13.47 საათზე, ჩადის 23.22 საათზე (მთვარის მე-8 დღე იწყება 16.17 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს შესაძლოა, სიტუაცია შეიცვალოს, ყურადღებით იყავით. კარგი დღეა გამათბობელი სისტემის და კარ-ფანჯრების შესაკეთებლად ან შესაცვლელად, ახალი სამსახურის მოძიებისთვის ან დასაწყებად, იურიდიული კონსულტაციის მისაღებად, ხელშეკრულების დასადებად, კაპიტალდაბანდებისთვის, მგზავრობისა და მოგზაურობისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, სპორტული ვარჯიშისა და შეჯიბრებებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისთვის. არ არის სასურველი სისხლის გადასხმა, მშენებლობა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, მენჯ-ბარძაყის ძვალი, საზარდული. **ქვები:** ფირუზი, ქარვა, ლაზურიტი, საფირონი, იაგუნდი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

27 აგვისტო, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.22 საათზე, ჩადის 18.42 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (21.38) თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 14.54 საათზე, ჩადის 23.59 საათზე (მთვარის მე-9 დღე იწყება 17.33 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 16.01 საათიდან 21.38 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს მკვეთრ მოძრაობებს მოერიდეთ, რადგან ტრავმირების ალბათობა იმატებს. არ არის სასურველი მშენებლობა, სისხლის გადასხმა, სვირინგის გაკეთება, ყურების გახვრეტა, მარილიანი საკვების მიღება. კარგი დღეა მოგზაურობისთვის, იურიდიული კონსულტაციებისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, სპორტული ღონისძიებებისთვის, უცხოეთში კაპიტალდაბანდებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, ხერხემალი, სახსრები, საზარდული. **ქვები:** ფირუზი, აკვამარინი, ნეფრიტი, სერდოლიკი, წითელი იასპი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

28 აგვისტო, პარასკევი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.23 საათზე, ჩადის 18.41 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 15.59 საათზე, ჩადის 29 აგვისტოს 00.10 საათზე (მთვარის მე-10 დღე იწყება 18.57 საათზე. მე-2 ფაზა). **ტენდენციები: მარიამობის მადლი შეგეწიოთ!** დღეს შეიძინეთ ის, რაც ძალიან გინდათ. ყველა დალოცეთ და სიკეთე უსურვეთ. კარგი დღეა ქორწინებისთვის, თანამიმდევრული და ფრთხილი მოქმედებისთვის, გაჭირვებულთა დახმარებისთვის, მავნე ჩვევისაგან გათავისუფლებისთვის, ახალი კავშირების დასამყარებლად, ფინანსური ხარჯისა და შემოსავლის დასაგეგმად, კაპიტალდაბანდებისთვის, დალაგება-დასუფთავებისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, ოპალი, მალაქიტი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

29 აგვისტო, შაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.24 საათზე, ჩადის 18.39 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 16.47 საათზე, ჩადის 30 აგვისტოს 01.05 საათზე (მთვარის მე-11 დღე იწყება 19.25 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 23.32 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღევანდელი ლოცვა და კეთილი სურვილები მეტად სასიკეთო ცვლილებებს გამოიწვევს. გაუფრთხილდით ფულსა და მატერიალურ ფასეულობებს, შესაძლოა, ფინანსურმა არასტაბილურობამ იჩინოს თავი. კარგი დღეა მავნე ჩვევებისგან გათავისუფლებისთვის, სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის, საათებისა და საოფისე ნივთების, მანქანის შესაძენად, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის, მშენებლობისთვის. არ არის სასურველი ახალი კავშირების დამყარება, ხელმძღვანელთან ურთიერთობა, სტომატოლოგიური პროცედურები, ფინანსური ოპერაციები. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კბილები, კანი. **ქვები:** ონიქსი, აქატი, ქრიზოპრაზი, ოპალი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის.

30 აგვისტო, კვირა

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.25 საათზე, ჩადის 18.37 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (04.38) მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 17.30 საათზე, ჩადის 31 აგვისტოს 02.05 საათზე (მთვარის მე-12 დღე იწყება 19.59 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 04.38 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ყურადღება გმართებთ. მაღალია მოტყუებისა და ფინანსური დანაკარგის ალბათობა. ასევე სიფრთხილე გამოიჩინეთ მჭრელი საგნების გამოყენებისას. ნერვული სისტემა დაუსუსტდებათ ქალწულს, ღრიანკალსა და მერწყულს. შესაძლებელია, უძილობაც. კარგი დღეა შეხვედრებისთვის, რეფორმული სამიანობისთვის, პრეზენტაციებისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის, სახლის მშენებლობისთვის, ბინის შესაცვლელად, სარემონტო-სამღებრო სამუშაოებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, მხედველობა, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ძოწი, ცირკონი, ციტრინი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

საეკლესიო კალენდარი



28 აგვისტო –
მიძინება ყოვლადწმიდისა დედუფლისა ჩვენისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა. მარიამობა

✝ **24 აგვისტო. ორშაბათი.** მოწამისა ევპოლოს მთავარდიაკონისა; **მოწამისა სოსანა ქალწულისა** და მისთანა: გაიოზ რომის პაპისა, გაბიანე ხუცისა, კლავდისა, მაქსიმესი, პრეპედიგნასი და ძეთა მისთა ალექსანდრესი და კუფესი.

✝ **25 აგვისტო. სამშაბათი.** ღირსმოწამეთა: გერონტი და სერაპიონ მღვდელმონაზონთა, ოთარ და სვიმეონ იეროდიაკონთა, გერმანე და ბესარიონ მონაზონთა, და მიქაელ მორჩილისა, დავითგარეჯის მონასტერსა შინა ლეკთაგან მოწყვეტილთა; მოწამეთა: ფოტისა, ანიკიტოსი და მათთანა მრავალთა; მღვდელმოწამისა ალექსანდრესი, კომანელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა პამფილესი და კაპიტონისა.

✝ **26 აგვისტო. ოთხშაბათი. წარგზავნა უფლის ფერისცვალების დღესასწაულისა.** ღირსისა მაქსიმე აღმსარებელისა; მოწამეთა: იპოლიტესი, ირინეოსისა, აბუნდისა და კონკორდიასი, რომში წამებულთა; ტიხონისა, ზადონელი სასწაულმოქმედისა; ღირსთა: დოროთესი, ამბა სერიდის სავანის მკვიდრისა და მორჩილისა მისისა დოსითესი.

26 აგვისტო –
ხსენება ღირსისა გაბრიელისა, აღმსარებელისა და სალოსისა

✝ **27 აგვისტო. ხუთშაბათი. წინადღესასწაული მიძინებისა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა.** მღვდელმოწამეთა: ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტისა ნაზარისა, გერმანე, იეროთეოს და სიმონ ხუცესთა, პროტოდიაკონისა ბესარიონისა და ყოველთა ახალმოწამეთა, ტოტალიტარული რეჟიმის დროს ურწმუნოთაგან ვნებულთა; წინასწარმეტყველისა მიქეასი, 12-თაგანისა; მღვდელმოწამისა მარკელესი, აპამეელი ეპისკოპოსისა.

✝ **28 აგვისტო. პარასკევი. მიძინება ყოვლადწმიდისა დედუფლისა ჩვენისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა. მარიამობა. სიონობა.** თაყვანისცემა ღმრთისმშობლის ხატთა: აწყურისა, გაენათისა, წილკნისა, მეტეხისა, ქვაბთახევისა, დმანისისა, მოზდოკისა, ვლაქერნისა და სხვათა.

✝ **29 აგვისტო. შაბათი.** შემდგომი დღესასწაული ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის მიძინებისა. **წამოყვანება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტეს ხელთუქმნელისა ხატისა (წმიდისა მანდილისა) ედესით კონსტანტინოპოლს;** მოწამისა ქრისტეფორე გურულისა; წმიდა მებკამბრესი; მოწამისა დიომიდე მკურნალისა; 33-თა პალესტინელ მოწამეთა; ღირსისა ქერიმონ მეგვიპტელისა. **ანჩისხატობა, მამაანტონობა მარტყოფში.**

✝ **30 აგვისტო. კვირა. ღირსისა მამისა ტბელი აბუსერისძისა, ჰაგიოგრაფისა და ჰიმნოგრაფისა ერისათვის თავდადებულისა;** მოწამისა მირონ ხუცისა; მოწამეთა: პავლესი, დისა მისისა ივლიანასი და სხვათა; მოწამეთა: თვირსესი, ლევკისა, კორონატისა და მოყვასთა მათთა; მოწამისა პატროკლესი; მოწამეთა: სტრატონისა, ფილიპესი, ევტიქიანესი და კვიპრიანესი.

საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
გიდმედი
გჭირდებათ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

ნათელმხილველი მერი ლაპაჩი

დაგეხმარებათ ყველა საქმეში, მოგიხსნით ჯადოს და ცუდ აურას. გაგაცნობთ თქვენს წარსულსა და მომავალს სანთლით და ბედის აურის გახსნით.

599 34 08 32 მიღება წინასწარი ჩაწერით დილის 10 საათიდან საღამოს 8 საათამდე.

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90



32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდის პასუხები:

მულინეპალიტრალიკანიბალიშივაკისისინიორიონი

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. კოლიბრი; 6. ღადარი; 9. რაუტი; 10. ლეპტოპი; 11. ღამურა; 13. ტრეკი; 14. ეპატაჟი; 18. ლოტოსი; 19. ჭიგო; 21. წეკო; 22. ვაი; 23. გედია; 26. ტბა; 27. შარჟი; 28. ჭალი; 29. რაგბი; 30. ლაშქარი; 31. გიდი; 33. კაბალა; 37. კისტა; 39. ლიკურგი; 40. ნარიტა; 41. რემბო; 43. ბიუჯეტი; 43. ტენორი; 44. ლისტი; 45. ჭილაძე; 46. ერიჰაა.

შვეულად: 1. კალვე; 2. ლეპრა; 3. ბზობა; 4. ირიტი; 5. ჰუნები; 6. ღიღილო; 7. დემეტრე; 8. იზა; 12. რისკი; 15. პრელატი; 16. ტროტილი; 17. ჟივანში; 19. ჭიშკარი; 20. გარსი; 23. გირჩა; 24. დოგმა; 25. აჯიკა; 31. გალები; 32. დეკეული; 33. კანოტიე; 34. ბარენცი; 35. ლატარია; 36. არიეტა; 37. კირილე; 38. სამასი.

დაბეჭდავენ დავით გაზეთს

იაფად და თუნდაც მილიონიანი ტირაჟით!

(+995) 598 58 01 01 mail@asavali.ge (+995) 599 51 33 33

თარაზულად: 1 ძალიან პატარა, ჭრელი ჩიტი; 6. ნაკვერჩხლიანი ნაცარი; 9. საზეიმო წვეულება, დარბაზობა; 10. ნოუთბუქი; 11. „მფრინავი თაგვი"; 13. ველოდრომი; 14. სკანდალური გამოხდომა; 18. პოზა იოგაში; 19. ვაზის სარი; 21. თამბაქოს ერთ-ერთი სახეობა; 22. ალექსანდრე გრიბოედოვი — „... ჭკუისაგან"; 23. მარიტას სატრფო (ფილმი); 26. ბუნებრივი წყალსატევი; 27. ვისამე ან რისამე სატირულ-იუმორისტული გამოსახულება; 28. ლუსტრა; 29. სპორტის სახეობა; 30. ჯარი, არმია (ძვ.); 31. ექსკურსიამძღოლი; 33. მონური დამოკიდებულება ვინმეზე; 37. პარკის მსგავსი სიმსივნე; 39. ლეგენდარული სპარტელი კანონმდებელი; 40. აეროპორტი ტოკიოში; 41. ფრანგი პოეტი; 42. სახელმწიფოს ხარჯთაღრიცხვა; 43. მამაკაცის სასიმღერო ხმა; 44. უნგრელი კომპოზიტორი; 45. ქართველი მწერალი; 46. გაკვირვების შორისდებული.

შვეულად: 1. ერთგვარი მაიონეზი; 2. კეთრი; 3. ერთ-ერთი ქრისტიანული დღესასწაული; 4. თვალის ფერადი გარსის ანთება; 5. თურქთა უძველესი ტომები, რომელთანაც უკანასკნელი წინამძღოლი ატილა იყო; 6. ყანების ყვავილი; 7. ქართველი „თავდადებული" მეფე; 8. ა. ბუვიეს რომანი; 12. მოსალოდნელი საფრთხე, საშიშროება; 15. კათოლიკური ეკლესიის უმაღლესი სასულიერო პირი; 16. ასაფეთქებელი ნივთიერება; 17. ფრანგი დიზაინერი; 19. ეზოს დიდი კარი, ალაყაფი; 20. საფარი, ფენა, რაც გარს ეკვრის რამეს; 23. წიწვოვანი მცენარეების ყვავილედი; 24. დაუსაბუთებლად, ბრმად მიღებული დებულება; 25. მწარე საწებელი; 31. ფრანგები (ძვ.); 32. ფური ერთიდან ორ-სამ წლამდე, უშობელი; 33. ბრტყელი ჩალის ქუდი; 34. ჰოლანდიელი ზღვაოსანი; 35. ფულის, ნივთების გათამაშება ბილეთებით; 36. მცირე არია; 37. კირილიცას შემქმნელი; 38. გმირი არაგველების რაოდენობა.



კროსვორდისა და ლენტვორდის პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

მალხაზ კოხრეიძე და „ბესტი ჯგუფი" გთავაზობთ

არნახულად გამძლე და უცვეთი იატაკი ყველა ტიპის მშენებლობაში!

595 18 09 09
+995 32 242 44 11

ქმრის და	აზიის სახელმწიფო	გემის თევზსაჭერი ბადე	კაციჭამია, ველური	იაპონური ფირმა	გველის ხმიანობა	თანავარსკვლავედი ცის ეკვატორულ ნაწილში
საქარგავი ძაფი	ფერების შეხამება მხატვრობაში	ქართული მინერალური წყალი	ლოგინის ნაწილი	რკინიგზის ყრილა, რომელზეც შპალებია დაწყობილი	მიმართვა მამაკაცისადმი იტალიაში	ქალაქი რაჭაში

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2020 წლის 24- 30 აგვისტო №35 (1343)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მეღიაჰოლდინგის "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი"**.
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის" ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის" სტამბაში.**



THE FLAG OF THE UNITED STATES OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

2007-032096-001

Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol